

Government Gazette

Staatskoerant

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

Vol. 519

Cape Town,
Kaapstad,

3 July
Julie 2008

No. 31207

THE PRESIDENCY

No. 720

3 July 2008

It is hereby notified that the President has assented to the following Act, which is hereby published for general information:—

**No. 2 of 2008: Division of Revenue Act,
2008.**

VHUPRESIDENDE

Nom. 720

3 July 2008

Zwi khou divhadziwa henehfa uri mupresidende o tendelana na uyu mulayo une wa khou andadziwa hu u itela ndivhadzo kha tshitshavha:—

Nom. 2.ya 2008: Mulayo wa u Kovhiwa ha Mbuelo, 2008.

*(English text signed by the President.)
(Assented to 28 June 2008.)*

ACT

To provide for the equitable division of revenue raised nationally among the national, provincial and local spheres of government for the 2008/09 financial year and the responsibilities of all three spheres pursuant to such division; and to provide for matters connected therewith.

PREAMBLE

WHEREAS section 214(1) of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, requires an Act of Parliament to provide for—

- (a) the equitable division of revenue raised nationally among the national, provincial and local spheres of government;
- (b) the determination of each province's equitable share of the provincial share of that revenue; and
- (c) any other allocations to provinces, local government or municipalities from the national government's share of that revenue, and any conditions on which those allocations may be made,

BE IT THEREFORE ENACTED by the Parliament of the Republic of South Africa, as follows:—

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections

CHAPTER 1

5

INTERPRETATION AND OBJECTS OF ACT

- 1. Interpretation
- 2. Objects of Act

CHAPTER 2

EQUITABLE SHARE ALLOCATIONS

10

- 3. Equitable division of revenue raised nationally among spheres of government
- 4. Equitable division of provincial share among provinces
- 5. Equitable division of local government share among municipalities
- 6. Shortfalls, excess revenue and additional allocations

*(English text signed by the President.)
(Assented to 28 June 2008.)*

MULAYO

U itela u kovhekanywa ho linganyiselwaho ha mbuelo yo kuvhanganyiwaho kha shango Jōhe vhukati ha muvhuso wa vhukati, wa vunđu na matavhi apo a muvhuso kha ñwaha wa muvhalelano wa 2008/09 na vhudifhinduleli ha matavhi ōhe vhuraru hao o tendelanaho na u kovhekanywa honoho; na u ɻetshedza u itela mafhungo a kwamanaho na zwenezwo.

MARANGAPHANDA

NAHO tshitena 214(1) tsha Mulayotewa wa Riphabuliki ya Afurika Tshipembe, 1996, tshi tshi Ɂoda Mulayo wa Phalamenndeni u tshi dzudzanya—

- (a) U kovhekanywa ho linganyiselwaho ha mbuelo yo kuvhanganyiwaho kha shango Jōhe vhukati ha muvhuso wa vhukati, wa vunđu na matavhi apo a muvhuso;
- (b) u ɡiimisela ha vundu jiñwe na jiñwe kha mukovhe wo linganyiselwaho wa mukovhe wa mbuelo wa vunđu; na
- (c) mukovho ufhio na ufhio u ya kha mavunđu, mivhuso yapo kana mimasipala u bva kha mukovhe wa mbuelo muvhuso wa lushaka, na nyimele dziñwe na dziñwe dzine iyo mikovho ya itwa.

NGA ZWENEZWO KHA ZWI KHWATHISEDZWE nga Phalamennde ya Riphabuliki ya Afurika Tshipembe nga heyi nqila:—

MAVHEKANYELWE A KHETHEKANYO

khethekanyo

NDIMA 1

5

THALUTSHEDZO NA ZWIPIKWA ZWA MULAYO

1. Thalutshedzo
2. Zwiwikwa zwa Mulayo

NDIMA 2

MIKOVHO YA MUKOVHE WO LINGANYISELWAHO

10

3. U kovhekanywa ho linganyiselwaho ha mbuelo yo kuvhanganyiwaho kha shango Jōhe vhukati ha matavhi a muvhuso
4. U kovhekanywa ho linganyiselwaho ha mukovhe wa vunđu vhukati ha mavunđu
5. U kovhekanywa ho linganyiselwaho ha mukovhe wa muvhuso wapo vhukati ha mimasipala 15
6. U Ɂahela, u pađa ha mbuelo na mikovho yo engedzedzwaho

CHAPTER 3**CONDITIONAL ALLOCATIONS TO PROVINCES AND MUNICIPALITIES*****Part 1******Conditional allocations***

- | | |
|--|---|
| 7. Conditional allocations to provinces | 5 |
| 8. Conditional allocations to municipalities | |

Part 2***Duties of accounting authorities in respect of Schedule 4, 5, 6 or 7 allocations***

- | | |
|---|----|
| 9. Duties of transferring national officer in respect of Schedule 4 allocation | |
| 10. Duties of transferring national officer in respect of Schedule 5, 6 or 7 allocation | 10 |
| 11. Duties of receiving officer in respect of Schedule 4 allocation | |
| 12. Duties of receiving officer in respect of Schedule 5 or 6 allocation | |
| 13. Duties in respect of annual financial statements and annual reports for 2008/09 | |

Part 3***Matters relating to specific Schedule 4 allocations*** 15

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 14. Infrastructure Grant to Provinces | |
| 15. Municipal Infrastructure Grant | |

Part 4***Matters relating to specific Schedule 5 allocations***

- | | |
|---|----|
| 16. Gautrain Rapid Rail Link Grant | 20 |
| 17. Integrated Housing and Human Settlement Development Grant | |

Part 5***Matters relating to specific Schedule 6 allocations***

- | | |
|--|--|
| 18. 2010 FIFA World Cup Stadiums Development Grant | |
|--|--|

Part 6 25***Matters relating to specific Schedule 7 allocations***

- | | |
|---|--|
| 19. Integrated National Electrification Programme Grant | |
| 20. Regional Bulk Infrastructure Grant | |
| 21. Water Services Operating Subsidy | |

Part 7 30***General matters relating to Schedule 4, 5, 6 or 7 allocations***

- | | |
|--|--|
| 22. Publication of allocations and frameworks | |
| 23. Frameworks for Schedule 4 allocations | |
| 24. Spending in terms of purpose and subject to conditions | |

NDIMA 3**MIKOVHO I NO ITWA HO SEDZWA NYIMELE KHA MAVUNDU
NA MIMASIPALA*****Tshipida 1******Mikovho i no itwa ho sedzwa nyimele kha mavundu***

5

7. Mikovho i no itwa ho sedzwa nyimele u ya kha mavundu
8. Mikovho i no itwa ho sedzwa nyimele u ya kha mamasipala

Tshipida 2***Mishumo ya vhaofisiri vha zwa mbalelano u ya nga Mbekanyo 4, 5, 6 kana
7 ya mikovho***

10

9. Mishumo ya muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka ho sedziwa Mbekanyo 4 ya mukovho
10. Mishumo ya muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka ho sedzwa Mbekanyo 5, 6 kana 7 ya mukovho
11. Mishumo ya muofisiri mučanganedzi ho sedziwa Mbekanyo 4 ya mukovho
12. Mishumo ya muofisiri mučanganedzi u ya nga Mbekanyo 5 kana 6 ya mukovho
13. Mishumo ho sedziwa zwičačamennde zwa masheleni zwa īwaha na mivhigo ya īwaha ya 2008/09

Tshipida 3***Mafhungo a elano ho nga maanda na Mbekanyo 4 ya mikovho***

20

14. Gavhelo ja Themamveledziso u ya kha Mavundu
15. Gavhelo ja Themamveledziso dla Masipala

Tshipida 4***Mafhungo a elanaho nga maanda na Mbekanyo 5 ya mikovho***

16. Gavhelo ja Gautrain Rapid Rail Link
17. Gavhelo ja Thanganelo ya zwa Dzinndu na Mveledziso ya Kudzulele kwa Vhathu

Tshipida 5***Mafhungo a elanaho na nga maanda na Mbekanyo 6 ya mikovho***

18. Gavhelo la Mveledziso ya Zwitediamu zwa Tshiphuga tsha Lifhasi ya FIFA 2010

Tshipida 6***Mafhungo a elanaho nga maanda na Mbekanyo 7 ya mikovho***

19. Gavhelo ja Mbekanyamushumo ya Thanganelano ya zwa Mučagasi
20. Gavhelo ja Themamveledziso Guče dla Dzingu
21. Mugaganyagwama wa Thikedzo ya Tshumelo dla Mađi

Tshipida 7***Mafhungo zwao a elanaho Mbekanyo 4, 5, 6 kana 7 ya mikovho***

22. U anđadzwa ha mikovho na mitheo
23. Mitheo ya Mbekanyo 4 ya mikovho
24. U shumisa masheleni hu na tshiitisi nahone zwe itiswa nga nyimele

25. Withholding of allocation		
26. Stopping of allocation		
27. Re-allocation after stopping of allocation		
28. Unspent conditional allocations		
29. Allocations to public entities for provision of municipal service or function	5	

CHAPTER 4

DUTIES OF CATEGORY C MUNICIPALITIES, PROVINCIAL TREASURIES AND NATIONAL TREASURY

30. Duties relating to Category C municipal budgets		
31. Duties of provincial treasuries	10	
32. Duties of National Treasury		

CHAPTER 5

MATTERS RELATING TO ALL ALLOCATIONS

33. Payment schedule		
34. Amendment of payment schedule	15	
35. Transfers made in error		
36. Allocations not listed in Schedules		
37. Allocations in emergency situations		
38. Implementation of changes to power or function of municipality		
39. Preparations for next financial year and 2010/11 municipality financial year	20	
40. Expenditure prior to commencement of Division of Revenue Act, 2009		

CHAPTER 6

GENERAL

41. Allocations by public entities to provinces or municipalities		
42. Liability for costs incurred in violation of principles of operative governance and intergovernmental relations	25	
43. Unauthorised and irregular expenditure		
44. Financial misconduct		
45. Delegations and assignments		
46. Exemptions	30	
47. Regulations		
48. Repeal of laws		
49. Short title and commencement		

Schedule 1: Equitable division of revenue raised nationally among the three spheres of government	35	
Schedule 2: Determination of each province's equitable share of the provincial sphere's share of revenue raised nationally (as a direct charge against the National Revenue Fund)		
Schedule 3: Determination of each municipality's equitable share of the local government sphere's share of revenue raised nationally	40	
Schedule 4: Allocations to provinces to supplement the funding of programmes or functions funded from provincial budgets and allocations to municipalities to supplement the funding of functions funded from municipal budgets		
Schedule 5: Specific purpose allocations to provinces		
Schedule 6: Specific purpose allocations to municipalities	45	
Schedule 7: Allocations-in-kind to municipalities for designated special programmes		

25. U farwa ha mukovho
 26. U imiswa ha mukovho
 27. U dovha u kovhiwa nga murahu ha u imiswa ha mukovho
 28. Mikovho i songo shumiswaho yo qetshedzwaho ho sedzwa nyimele
 29. Mikovho u ya kha zwiimiswa zwa tshitshavha u itela mbetshelwa ya tshumelo 5
 kana mushumo wa masipala

NDIMA 4**MISHUMO YA MIMASIPALA YA TSHIGWADA C,
YA VHAFAZAZWIKWAMA VHA VUNDU NA MUFARATSHIKWAMA
WA LUSHAKA**

10

30. Mishumo i elanahona migaganyagwama wa masipala wa tshigwada C
 31. Mishumo ya vhafaratshikwama vha vundu
 32. Mishumo ya Mufaratshikwama wa Lushaka

NDIMA 5**MAFHUNGO A ELANAHO NA MIKOVHO YOTHE**

15

33. Mbekanyo ya mbandelo
 34. Khwiniso ya mbekanyo ya mbandelo
 35. U pfukiswa ha masheleni ho itwaho nga phoswo
 36. Mikovho i songo nwaliswaho kha Mbekanyo
 37. Mikovho kha zwiimo zwa shishi 20
 38. U shumiswa ha tshanduko kha maanda kana mushumo wa masipala
 39. Ndungiselio ya nwaha u tevhelaho wa muvhalelano na nwaha wa muvhalelano
 wa masipala wa 2010/11
 40. Tshinyalelo ya masheleni phanqa ha musi Mulayo wa u Kovhiwa ha Mbuelo u
 tshi shuma, 2009 25

NDIMA 6**NYANGAREDZO**

41. Mikovho nga zwiimiswa zwa zwitshavha u ya kha mavundu kana mimasipala
 42. U hwala mulandu wa ndozwo yo vhangwaho nga u vundwa ha maitele a
 vhuvhusi ha tshumisano na thanganelo ya muvhuso 30
 43. Kushumisele kwa masheleni hu si na thendelo nahone hu si ho ngonani
 44. Vhudifari vhu si ha vhudi kha zwa masheleni
 45. U ambadzwa maanda na vhudifhinduleli
 46. Zwi sa kwami muofisiri
 47. Milayo 35
 48. U thuthwa ha milayo
 49. Thoho għukku kana u thoma

Mbekanyo 1: U kovhekkanywa ho linganyiselwaho ha mbuelo yo kuvhanganyiwaho
 kha shango lothe vhukati ha matavhi a muvhuso

Mbekanyo 2: u q̄iimisela ha vundu jiñwe na jiñwe kha mukovhe wo linganyiselwaho 40
 wa mukovhe wa mbuelo wa vundu wo kuvhanganyiwaho shango lothe
 (hu tshi vhilwa nga u tou livha Tshikwama Tsha Mbuelo Tsha Lushaka)

Mbekanyo 3: u q̄iimisela ha vundu jiñwe na jiñwe kha mukovhe wo linganyiselwaho
 wa mukovhe wa mbuelo wa davhi ja muvhuso wapo wo kuvhanganyiwaho shango lothe 45

Mbekanyo 4: Mikovho u ya kha mavundu u itela u tikedza ndambedzo ya
 mbekanyamushumo kana mishumo yo lambedzwaho u bva kha
 migaganyagwama ya mavundu na mikovho u ya kha mimasipala u
 engedzedza ndambedzo ya mishumo yo lambedzwaho nga
 migaganyagwama ya mimasipala 50

Mbekanyo 5: Ndivho yo khetheaho ya mikovho u ya kha mavundu

Mbekanyo 6: Ndivho yo khetheaho ya mikovho u ya kha mimasipala

Mbekanyo 7: Mikovho nga zwo imilaho u ya kha mimasipala u itela mbekanya-
 mushumo dzo tiwaho dzo khetheaho.

CHAPTER 1

INTERPRETATION AND OBJECTS OF ACT

Interpretation

1. (1) In this Act, unless the context indicates otherwise, any word or expression to which a meaning has been assigned in the Public Finance Management Act or the Municipal Finance Management Act has the meaning assigned to it in the Act in question, and— 5

“**category A, B or C municipality**” has the meaning assigned to each category in terms of the Municipal Structures Act; 10

“**conditional allocation**” means a conditional allocation to a province, local government or municipality from the national government’s share of revenue raised nationally, contemplated in section 214(1)(c) of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996; 15

“**corporation for public deposits account**” means a bank account of the Provincial Revenue Fund held with the Corporation for Public Deposits, established by the Corporation of Public Deposits Act, 1984 (Act No. 46 of 1984); 20

“**financial year**” means the financial year commencing on 1 April 2008 and ending on 31 March 2009; 15

“**framework**” means the conditions and other information in respect of a conditional allocation published by the National Treasury in terms of section 22; 25

“**Municipal Finance Management Act**” means the Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003 (Act No. 56 of 2003); 20

“**municipal financial year**” means the financial year of a municipality commencing on 1 July and ending on 30 June; 15

“**next financial year**” means the financial year commencing on 1 April 2009 and ending on 31 March 2010; 25

“**payment schedule**” means a schedule, which sets out— 30

(a) the amount of each transfer of an equitable share or any conditional allocation in terms of this Act to be transferred to a province or municipality in the financial year; 30

(b) the date on which each transfer must be paid; and 35

(c) to whom, and to which bank account, each transfer must be paid; 35

“**prescribe**” means prescribe by regulation in terms of section 47; 35

“**primary bank account**”— 40

(a) in relation to a province, means a bank account of the Provincial Revenue Fund held with a commercial bank which the head of the department in the provincial treasury has certified to the National Treasury as the bank account into which all conditional allocations, other than the Gautrain Rapid Rail Link allocation, in terms of this Act must be deposited; and 40

(b) in relation to a municipality, means the bank account of the municipality as determined in terms of section 8 of the Municipal Finance Management Act; 45

“**Public Finance Management Act**” means the Public Finance Management Act, 1999 (Act No. 1 of 1999); 45

“**quarter**” means— 50

(a) 1 April to 30 June; 45

(b) 1 July to 30 September; 50

(c) 1 October to 31 December; or 50

(d) 1 January to 31 March; 50

“**receiving officer**”— 55

(a) in relation to a Schedule 4 or 5 allocation transferred to a province, means the accounting officer of the provincial department which receives that allocation 55

NDIMA 1

THALUTSHEDZO NA ZWIPIKWA ZWA MULAYO

Thalutshedzo

1. (1) Kha hoyu Mulayo, nga nn̄da ha musi vhubvo ha mafhungo ho zwi sumbedza nga iñwe n̄dila, ipfi kana mutala wo ḥalutshedzwaho kha Mulayo wa Vhulangi ha zwa Masheleni a Lushaka kana Mulayo wa Vhulangi ha zwa Masheleni a Masipala u amba zwe wa ḥalutshedziswa zwone u ya nga Mulayo une ha khou ambiwa nga hawo, nahone—

“**tshigwada A, B kana C tsha masipala**” hu na ḥhalutshedzo yo ḥewaho kha tshigwada tshiñwe na tshiñwe u ya nga Mulayo wa Zwiimiswa zwa Masipala;

“**Mukovho u no itwa ho sedzwa nyimele**” zwi amba mukovho u no itwa ho sedzwa nyimele u ya kha vunq̄u, muvhuso wapo kana masipala u bva kha mukovhe wa mbuelo wa muvhuso wa vhukati yo kuvhanganyiwa kha shango ḥoṭhe, two angaredziwa kha tshitena 214(1)(c) tsha Mulayotewa wa Riphabuliki ya Afurika Tshipembe, 1996;

“**bindu Jo faraho tshikwama tsha u vhulunga masheleni a tshitshavha**” zwi amba bindu Jo faraho tshikwama tsha u vhulunga masheleni a tshitshavha, thomiwa Mulayo wa Madzangano a u vhea Masheleni a Vhathu ja 1984 (Mulayo 46 wa 1984);

“**ñwaha wa muvhalelano**” zwi amba ñwaha wa muvhalelano u thomaho nga ja 1 Lambamai 2008 wa fhela nga ja 31 Thafamuhwe 2009;

“**mutheo**” zwi amba nyimele na mañwe mafhungo malugana na mukovho u itwaho u ya nga nyimele ho andadzwa Tshikwama tsha Lushaka u ya nga tshiteñwa 22;

“**Mulayo wa Vhulangi ha zwa Masheleni a Masipala**” zwi amba Muvhuso wapo; Mulayo wa Vhulangi ha zwa Masheleni a Masipala, 2003 (Mulayo 56 wa 2003);

“**ñwaha wa muvhalelano wa masipala**” zwi amba ñwaha wa muvhalelano wa masipala u thomaho nga ja 1 Fulwana wa fhela nga ja 30 Fulwi;

“**ñwaha wa muvhalelano u tevhelaho**” zwi amba ñwaha wa muvhalelano u thomaho nga ja 1 Lambamai 2009 wa fhela nga ja 31 Thafamuhwe 2010;

“**mbekanyo ya mbadelo**” zwi amba mbekanyo, ine ya phetha—

(a) vhuhulwane ha mbadelo iñwe na iñwe ya mukovhe wo linganyiselwaho kana nga tshiimo tsha mukovho zwi tshi ya nga Mulayo u tshi fhiriselwa kha vunq̄u kana masipala nga ñwaha wa muvhalelano;

(b) ḫuvha jine mbadelo iñwe na iñwe ya fanela u itwa; na uri

(c) i badelwa nnyi, kha akhaunthu ya bannga ifhio, mbadelo iñwe na iñwe i tea u itwa;

“**talusani**” zwi amba uri ḥalusani ni tshi shumisa milayo u ya nga tshiteñwa 47;

“**akhaunthu khulwane ya bannga**”—

(a) zwi tshi tshimbilelana na vunq̄u, zwi amba uri tshikwama tsha bannga ya Tshikwama tsha Mbuelo tsha Vunq̄u i shumisanaho na bannga ya zwa mabindu iñe muhulwane wa muhasho kha mugaganyagwama wa vunq̄u o khwañhisedza na Mufaratshikwama wa Lushaka wa Muvhuso u ya nga ha tshikwama tsha bannga ine khayo yoṭhe mikovho yo itwaho u ya nga nyimele, nga nn̄da ha gavhelo ja Gautrain Rail Link, u ya nga ha hoyu Mulayo; zwa ḫo vhulungwa khayo; nahone

(b) zwi tshi tshimbilelana na masipala, zwi amba uri tshikwama tsha bannga ya masipala u ya nga tshiteñwa 8 tsha Mulayo wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a Masipala;

“**Mulayo wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a Lushaka**” zwi amba Mulayo wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a Lushaka, 1999 (Mulayo 1, wa 1999);

“**kotara**” zwi amba—

(a) 1 Lambamai u swika nga 30 Fulwi;

(b) 1 Fulwana u swika nga 30 Khubvumedzi;

(c) 1 Tshimedzi u swika nga 31 Nyendavhusiku; kana

(d) 1 Phando u swika nga 31 Thafamuhwe;

“**muofisiri muṭanganedzi wa masheleni**”—

(a) zwi tshi tshimbilelana na Mbekanyo 4 kana 5 ya mukovho yo pfukiselwaho kha vunq̄u, zwi amba uri muofisiri wa muhasho wa vunq̄u a

5

10

15

20

30

35

40

50

55

60

- or a portion thereof for spending via an appropriation from its Provincial Revenue Fund; or
- (b) in relation to a Schedule 4 or 6 allocation transferred to a municipality, means the accounting officer of the municipality;
- “this Act” includes any framework or allocation published, or any regulation, determination or request made or instruction given under this Act;
- “transferring national officer” means the accounting officer of a national department that transfers a Schedule 4, 5 or 6 allocation to a province or municipality or spends a Schedule 7 allocation on behalf of a municipality.
- (2) Any determination, instruction or request in terms of this Act must be in writing. 10

5

10

Objects of Act

2. The objects of this Act are to—
- (a) provide for the equitable division of revenue raised nationally among the three spheres of government;
- (b) promote better co-ordination between policy, planning, budget preparation and execution processes between and within the different spheres of government;
- (c) promote predictability and certainty in respect of all allocations to provinces and municipalities in order that such governments may plan their budgets over a multi-year period;
- (d) promote transparency and equity in the resource allocation process; and
- (e) promote accountability by ensuring that all allocations are reflected on the budgets of receiving provinces and municipalities.

15

20

20

CHAPTER 2

EQUITABLE SHARE ALLOCATIONS

25

Equitable division of revenue raised nationally among spheres of government

3. (1) Revenue raised nationally in respect of the financial year must be divided among the national, provincial and local spheres of government for their equitable share allocations as set out in Column A of Schedule 1.

(2) An envisaged division of revenue anticipated to be raised in respect of the next financial year and the 2010/11 financial year, and which is subject to the provisions of the annual Division of Revenue Acts in respect of those financial years, is set out in Column B of Schedule 1. 30

Equitable division of provincial share among provinces

4. (1) Each province’s equitable share of the provincial share of revenue raised nationally in respect of the financial year is set out in Column A of Schedule 2. 35

(2) An envisaged division for each province of revenue anticipated to be raised nationally in respect of the next financial year and the 2010/11 financial year, and which is subject to the provisions of the annual Division of Revenue Act for those financial years, is set out in Column B of Schedule 2. 40

(3) Each province’s equitable share allocation contemplated in subsection (1) must be transferred to the corporation for public deposits account of the province, in accordance with a payment schedule determined by the National Treasury in terms of section 33.

ṭanganedzaho mukovho kana tshipida tsha u do tshi shumisa masheleni nga ndila yo ḥeaho a tshi shumisa two anganyelwaho u bva kha tshikwama tsha Mbuelo ya Vundu; kana

(b) zwi tshi tshimbilelana na Mbekanyo 4 kana 6 ya mukovho kha u pfukiselwa ha masipala, zwi amba uri muofisiri wa muvhalelano wa masipala;

“hoyu Mulayo” u katela munwe mutheo kana mukovho wo anqadzwaho, kana mulayo naho u ufhio, u diimisela kana khumbelo kana ndaela yo ḥewaho fhasi ha hoyu Mulayo;

“muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka a itaho dzimbadelo” zwi amba muofisiri wa muvhalelano wa muhasho wa vhukati a fhriselaho zwo avhelwaho vundu kana masipala u ya nga Mbekanyo 4, 5 kana 6 kana a shumisa mukovho kha Mbekanyo 7 o imela masipala.

(2) Phetho, ndaela, kana khumbelo naho i ifhio u ya nga hoyu Mulayo i fanela u tou ḥwaliwa.

Zwipikwa zwa Mulayo

15

2. Zwipikwa zwa Mulayo hoyu ndi—

(a) u itela khethekanyo yo linganyiselwaho ya mbuelo yo itwaho kha vhukati ha matavhi mararu a muvhuso;

(b) u takusa tshumisano ya khwine vhukati ha mbekanyamaitele, madzudzanye, u lugiselela mugaganyagwamana mashumele nga vhukati na nga ngomu ha matavhi o fhambanaho a muvhuso;

(c) u takusa khumbulelo uri hu vhe na vhuṭanzi ha uri mukovho kha mavundu na mimasipala u itela uri mivhuso yeneyo i nga dzudzanya migaganyagwama yayo miñwaha minzhi;

(d) u takusa ubvisela zwithu khagala na ndinganyiso kha maitele a u avhelwa ha tshomedzo; na

(e) u takula vhuḍifhinduleli nga u khwaṭhisidza uri zwo avhelwaho zweṭhe zwo sumbedziswa kha migaganyagwama ya mavundu na mimasipala yo ḅanganedzaho.

NDIMA 2

30

MIKOVHO YA MUKOVHE YO LINGANYISELWAHO

U kovhekanywa ho linganyiselwaho ha mbuelo yo kuvhanganyiwaho kha shango loṭhe vhukati ha matavhi a muvhuso

3. (1) Mbuelo yo itwaho nga muvhuso wa vhukati u itela ḥwaha wa muvhalelano na u itela u kovhekanywa vhukati ha maṭavhi mararu a muvhuso ane a vha muvhuso wa vhukati, wapo na mavundu u itela uri hu vhe na mukovho wa mukovhe wo linganyiselwaho samusi two phethwa kha Kholomu A ya Mbekanyo 1.

(2) U dzula ho dzudzanywa mbuelo dzine dza khou lavhelelwa u itwa nga ḥwaha wa muvhalelano u ḥaho na ḥwaha wa muvhalelano wa 2010/11, na une u do langwa nga mbetshelwa dza Milayo ya Khethekanyo ya Mbuelo u ya nga yeneyo minwaha ya zwa muvhalelano, samusi two phethwa kha Kholomu B ya Mbekanyo 1.

U kovhekanywa ho linganyiselwaho ha mukovhe wa vundu vhukati ha mavundu

4. (1) Mukovhe wa vundu ḥiñwe na ḥiñwe wo linganyiselwaho wa mukovhe wa mbuelo ya vundu wo itwaho nga muvhuso wa vhukati u ya nga nwaha wa muvhalelano samusi two phethwa kha Kholomu A ya Mbekanyo 2.

(2) U dzula ho dzudzanywa mbuelo dzine dza khou lavhelelwa u itwa nga ḥwaha wa muvhalelano u ḥaho na ḥwaha wa muvhalelano wa 2010/11, na une u do langwa nga mbetshelwa dza Milayo ya Khethekanyo ya Mbuelo u ya nga yeneyo minwaha ya zwa muvhalelano, samusi two phethwa kha Kholomu B ya Mbekanyo 2.

(3) Mukovhe wo linganyiselwaho wa vundu ḥiñwe na ḥiñwe u ya nga maitele a hone

(1) U fanela u rumelwa kha tshiimiswa tsha akhaunthu ya lushaka i ḥivhiwaho ya vundu, zwi tendelanaho na mbekanyo ya kubadetshele yo tiwaho nga Tshikwama tsha Lushaka u ya nga tshitewa 33.

45

50

5

10

Equitable division of local government share among municipalities

5. (1) Each municipality's share of local government's equitable share of revenue raised nationally in respect of the financial year, is set out in Column A of Schedule 3.

(2) An envisaged division between municipalities of revenue anticipated to be raised nationally in respect of the next financial year and the 2010/11 financial year, and which is subject to the provisions of the annual Division of Revenue Act for those financial years, is set out in Column B of Schedule 3. 5

(3) Each municipality's equitable share contemplated in subsection (1) must be transferred to the primary bank account of the municipality in three transfers on the seventh day of July, November and February; or if that day falls on a Saturday, Sunday or public holiday, the first working day following that day, in accordance with a payment schedule determined by the National Treasury in terms of section 33. 10

Shortfalls, excess revenue and additional allocations

6. (1) If actual revenue raised nationally in respect of the financial year falls short of the anticipated revenue set out in Schedule 1, the national government bears the shortfall. 15

(2) If actual revenue raised nationally in respect of the financial year exceeds the anticipated revenue set out in Schedule 1, the excess accrues to the national government, subject to subsection (3), to be used to reduce borrowing or pay debt as part of its share of revenue raised nationally, in addition to its share in Column A of Schedule 1. 20

(3) The national government may appropriate a portion of its equitable share or excess revenue contemplated in subsection (2) to make further allocations in an adjustments budget to—

(a) national departments; or

(b) provinces or municipalities, as a conditional or an unconditional allocation. 25

CHAPTER 3**CONDITIONAL ALLOCATIONS TO PROVINCES AND MUNICIPALITIES*****Part 1******Conditional allocations*****Conditional allocations to provinces**

30

7. (1) Conditional allocations to provinces in respect of the financial year from the national government's share of revenue raised nationally are set out in Column A of the following Schedules:

(a) Schedule 4 specifying allocations to provinces to supplement the funding of programmes or functions funded from provincial budgets; and 35

(b) Schedule 5 specifying specific-purpose allocations to provinces.

(2) An envisaged division of conditional allocations to provinces from the national government's share of revenue anticipated to be raised nationally for the next financial year and the 2010/11 financial year, which is subject to the annual Division of Revenue Acts for those years, is set out in Column B of the Schedules referred to in subsection (1). 40

U kovhiwa ho linganyiselwaho ha mukovhe wa muvhuso wapo vhukati ha mimasipala

5. (1) Mukovhe wa masipala muñwe na muñwe wa mukovhe wa mbuelo wo linganyiselwaho wa muvhuso wapo wo kuvhanganyiwaho nga muvhuso kha shango loþe u ya nga ñwaha wa muvhalelano samusi two phethwa kha Kholomu A ya Mbekanyo 3.

(2) U dzula ho dzudzanywa u kovhelana vhukati ha mimasipala kha mbuelo dzine dza khou lavhelelwa u itwa nga ñwaha wa muvhalelano u ðaho na ñwaha wa muvhalelano wa 2010/11 na uri u ðo langwa nga mbetshelwa dza Mulayo wa Mukovhelano wa Mbuelo u ya nga yeneyo miñwaha ya zwa muvhalelano, samusi two phethwa kha Kholomu B ya Mbekanyo 3.

(3) U kovhekanywa ha mukovhe yo linganyiselwaho ha masipala muñwe na muñwe u ya maitele a hone (1) i fanela u rumelwa kha tshikwama tsha bannga khulwane ya wonoyo masipala i rumelwe luraru nga ðuvha ja vhusumbe ja Fulwana, Lara na Luhuhi, kana arali ñeneþo ðuvha li tshi wela kha Mugivhela, Swondaha kana holodei, ðuvha ja 15 u thoma ja mushumo li tevhelaho ñeneþo ðuvha, u ya nga maitele a kubadetshele o tiwaho nga Mufaratshikwama wa Lushaka u ya nga tshitienwa 33.

U þahela, u paða ha mbuelo na mikovho yo engedziwaho

6. (1) Arali mbuelo ya vhukuma yo kuvhanganywaho nga muvhuso wa vhukati u ya 20 nga ñwaha wa muvhalelano ya þahela sa zwe zwa vha two anganyelwa samusi two phethwa kha Mbekanyo 1, muvhuso wa vhukati ndi wone u hwalaho þahelelo.

(2) Arali mbuelo ya vhukuma yo kuvhanganywaho nga muvhuso wa vhukati u ya nga ñwaha wa muvhalelano ya paða sa zwe zwa vha two anganyelwa samusi two phethwa kha Mbekanyo 1, yo paðaho i dzhiwiwa nga muvhuso wa vhukati ya vha nga fhasi ha tshitienwa tsha (3), u itela u dzi shumisela u fhungudza khadzimo kana u lifha tshikolodo 25 sa tshitienwa tsha mukovhe wa mbuelo yo itwaho nga muvhuso wa vhukati, hu u dadzisa mukovhe wayo kha Kholomu A ya Mbekanyo 1.

(3) Muvhuso wa vhukati u nga kovha tshitienwa tsha mukovhe wawo kana mbuelo yo paðaho ye ya vha yo rekanyiwa kha tshitienwa tsha tshitienwa (2) hu u itela u dovha u avhela kha u dzudzanyululiwa ha mugaganyagwama kha— 30

- (a) mihasho ya vhukati; kana
- (b) ya mavunþu kana mimasipala, sa u avhela ho sedzwa nyimele kana i songo sedzwa.

NDIMA 3

**MIKOVHO I NO ITWA HO SEDZWA NYIMELE KHA MAVUNÞU
NA MIMASIPALA**

35

Tshipida I

Mikovho i no itwa ho sedwza nyimele

Mikovho i no itwa ho sedzwa nyimele u ya kha mavunþu

7. (1) U avhelwa u ya nga nyimele dla mavunþu ho sedzwa ñwaha wa muvhalelano 40 u bva kha mukovhe wa mbuelo muvhuso wa vhukati wo kuvhanganywaho sa zwe zwa phethwa Kholomu A ya Mbekanyo dici tevhelaho:

(a) Mbekanyo 4 i sumbedza u avhelwa kha mavunþu hu u itela u tikedza ndambedzo dla mbekanyamushumo kana mishumo i lambedzwaho nga migaganyagwama ya mavunþu; na

(b) Mbekanyo 5 i sumbedzaho mukovho kha mavunþu.

(2) U dzula ho dzudzanywa u kovhelana ho sedzwa nyimele kha mavunþu u bva kha mukovhe wa mbuelo dla muvhuso wa vhukati dzine dza khou lavhelelwa u itwa nga ñwaha wa muvhalelano u daho na ñwaha wa muvhalelano wa 2010/11, na uri zwi ðo langwa nga Milayo ya Mukovhelano wa Mbuelo u ya nga yeneyo miñwaha, samusi two phethwa kha Kholomu B ya Mbekanyo ya Dzimbekanyo dzo sumbedzwaho kha tshitienwa tsha (1). 50

Conditional allocations to municipalities

8. (1) Conditional allocations to local government in respect of the financial year from the national government's share of revenue raised nationally are set out in Column A of the following Schedules:

- (a) Schedule 4 specifying allocations to municipalities to supplement the funding of functions funded from municipal budgets; 5
- (b) Schedule 6 specifying specific-purpose allocations to municipalities; and
- (c) Schedule 7 specifying allocations-in-kind to municipalities for designated special programmes.

(2) An envisaged division of conditional allocations to local government from the national government's share of revenue anticipated to be raised nationally for the next financial year and the 2010/11 financial year, which is subject to the annual Division of Revenue Acts for those years, is set out in Column B of the Schedules referred to in subsection (1). 10

(3) The National Treasury must publish the share of each municipality in respect of the local government allocations contemplated in subsections (1) and (2) in the *Gazette* 15 in terms of section 22.

Part 2

Duties of accounting authorities in respect of Schedule 4, 5, 6 or 7 allocations

Duties of transferring national officer in respect of Schedule 4 allocation 20

9. (1) The transferring national officer of a Schedule 4 allocation is responsible for—

- (a) ensuring that transfers to all provinces and municipalities are made in accordance with the payment schedule approved in terms of section 33, unless allocations are withheld or stopped in terms of section 25 or 26; 25
- (b) monitoring expenditure and non-financial performance information on programmes funded by an allocation, provided that any monitoring programme or system—
 - (i) is approved by the National Treasury;
 - (ii) does not impose any undue administrative burden on receiving provinces and municipalities beyond the provision of standard management 30 information;
 - (iii) is compatible and integrated with and does not duplicate other relevant and related national, provincial and local systems; and
 - (iv) is consistent with sections 11(2) and 23; and
- (c) evaluating the performance of programmes funded or partially funded by the allocation and the submission of such evaluations to the National Treasury within four months in respect of a province and six months in respect of a municipality after the end of the financial year. 35

(2) Where two or more national departments have responsibilities relating to a Schedule 4 allocation, the transferring national officer must co-ordinate the roles and responsibilities of such national departments and ensure that those roles and responsibilities— 40

- (a) are exercised in a manner that does not duplicate the responsibilities as set out in subsection (1); and
- (b) do not impose any undue administrative burden on provinces or municipalities beyond the provision of standard management information. 45

Mikovho i no itwa ho sedzwa nyimele u ya kha mimasipala

8. (1) (1) U avhelwa u ya nga nyimele dla mivhuso yapo ho sedzwa nwaha wa muvhalelano u bva kha mukovhe wa mbuelo wa muvhuso wa vhukati wo kuvhanganywaho sa zwe zwa phethwa kha Kholomu A ya Mbekanyo dici tevhelaho:

- (a) Mbekanyo 4 i sumbedza u avhelwa kha mimasipala hu u itela u tikedza ndambedzo dla mbekanyamushumo kana mishumo i lambedzwaho nga migaganyagwama ya mimasipala; na
- (b) Mbekanyo 6 i sumbedza mushumo wo khetheaho wa u avhelwa ha mimasipala; na
- (c) Mbekanyo 7 i sumbedza mukovho na maitele a mimasipala yo itelwaho 10 mbekanyamushumo dzo khetheaho.

(2) U dzula ho dzudzanywa u kovhelana ho sedzwa nyimele kha mivhuso yapo u bva kha mukovhe wa mbuelo dla muvhuso wa vhukati dzine dla khou lavhelewa u itwa nga nwaha wa muvhalelano u qalo na nwaha wa muvhalelano wa 2010/11, na uri zwi do langwa nga Milayo wa Mukovhelano wa Mbuelo u ya nga yeneyo miñwaha, samusi 15 zwo phethwa kha Kholomu B ya Mbekanyo ya Dzimbekanyo dzo sumbedzwaho kha kupida kwa tshiteñwa (1).

(3) Tshikwama tsha Muvhuso tshi tea u anqadza mukovhe wa masipala muñwe na muñwe u ya nga kuavhele kwa mivhuso yapo yo dzudzanywaho nga tshiteñwa tsha (1) 20 na (2) ya *Gazeteh* u ya nga tshiteñwa 22.

Tshipida 2***Mishumo ya vhaofisiri vha zwa mbalelano u ya nga Mbekanyo 4, 5, 6 kana 7
ya mikovho*****Mishumo ya muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka ho sedziwa Mbekanyo 4
ya mikovho**

9. (1) Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka ho sedziwa Mbekanyo 4 ya mikovho u na vhudifhinduleli ha—

- (a) u khwañhiseda uri u pfukiselwa ha masheleni u ya kha mavunđu oþe na mimasipala zwiitwa zwi tshi tendelana na maitele a u badela o tendelwaho u ya nga tshiteñwa 33, nga nn̄da ha musi u avhelwa ho imiswa kana ho thivhelwa ya nga tshiteñwa 25 kana 26;
- (b) u ñola kushumisewa kwa masheleni na mafhungo ane a sa tshimbilelana na zwa masheleni kha mbekanyamushumo dzo lambedzwaho nga mukovho, nga nn̄da ha musi mbekanyamushumo naho i ifhio ya vhugoli kana maitele—
 - (i) yo tendelwa nga Mufuratshikwama wa Lushaka;
 - (ii) a zwi gei vhuleme ha vhulangi vhu songo tendeliwaho musi mavunđu na mimasipala zwi khou ñanganedzaho zwa vho fhira mbetshelwa ya tshikalo tsha mafhungo a zwa vhulanguli;
 - (iii) zwi a tendelana na ñanganelana na, nahone a zwi dovhololi mañwe maitele a fanaho na zwi na vhushaka kha muvhuso wa vhukati, mavunđu na mivhuso yapo; na
 - (iv) zwi tendelana na zwipiða 11 (2) na 23; na
- (c) U sengulusa kushumele kwa mbekanyamushumo dzo lambedzwaho tshoþe kana tshiteñwa nga u avhelwa kana nga u qetshedzwa ha dzenedzo tsenguluso kha Mufaratshikwama wa Lushaka hu sa athu u fhela miñwedzi miña u ya nga vunđu ngeno hu saathu fhela miñwedzi ya rathi u ya nga masipala nga murahu ha mafhelelo a ñwaha wa muvhalelano.

(2) Hune mihasho mivhili kana minzhi ya muvhuso wa vhukati ya vha na vhudifhinduleli vhu re vhushaka kha Mbekanyo 4 ya mukovho, muofisiri mupfukisi wa lushaka u fanela u tshimbidza mishumo na vhudifhinduleli hamihasho yeneyo ya muvhuso wa vhukati na u khwañhiseda uri mishumo iyo na vhudifhinduleli—

- (a) zwi shumiswa nga ndila ine a idovhololi vhudifhinduleli vhu re kha tshiteñwa tshiqku (1); na
- (b) a zwi gei vhuleme ha vhulangi vhu songo tendeliwaho musi mavunđu na mimasipala zwi khou ñanganedzaho zwa vho fhira mbetshelwa ya tshikalo 55 tsha mafhungo a zwa vhulanguli;

Duties of transferring national officer in respect of Schedule 5, 6 or 7 allocation

- 10.** (1) A transferring national officer must—
 (a) not later than 14 days after this Act takes effect certify to the National Treasury that—
 (i) allocation frameworks, including conditions and monitoring provisions, are reasonable and do not impose an undue administrative burden on receiving provincial governments and municipalities beyond the provision of standard management information; 5
 (ii) monitoring provisions are compatible and integrated with and do not duplicate other relevant and related national, provincial and local systems; 10
 (iii) in respect of a Schedule 5 allocation, any business plans requested in respect of how allocations will be utilised by a province have been approved prior to the start of the financial year;
 (iv) in respect of a Schedule 6 allocation transferred to a municipality, any business plans requested in respect of how allocations will be utilised by a municipality have been approved prior to the start of the municipal financial year; 15
 (b) transfer funds only after information required in terms of this Act has been secured and all relevant information has been provided to the National Treasury; 20
 (c) transfer funds only in accordance with a payment schedule determined in accordance with section 33;
 (d) deposit funds only into the primary bank account of a province or municipality, or, where appropriate, into the corporation for public deposits account of a province or the bank account designated for transfer of the Gautrain Rapid Rail Link allocation in accordance with section 16; and 25
 (e) ensure that all other arrangements or requirements necessary for the transfer of an allocation have been complied with prior to the start of the financial year. 30
 (2) The transferring national officer must submit all relevant information and documentation referred to in subsection (1)(a) to the National Treasury within 14 days after this Act takes effect. 35
 (3) A transferring national officer who has not complied with subsection (1) must transfer such allocation as may be instructed by the National Treasury, including as an unconditional allocation.
 (4) Before making the first transfer of any allocation, the transferring national officer must take note of any notice in terms of section 32(1) from the National Treasury outlining the details of the account for each province or municipality. 40
 (5) Despite anything to the contrary contained in any law, a transferring national officer must in respect of any allocation, as part of the report contemplated in section 40(4)(c) of the Public Finance Management Act, not later than 20 days after the end of each month, and in the format determined by the National Treasury, submit to the National Treasury, information for the month reported on and for the financial year up to the end of that month, on—
 (a) the amount of funds transferred to a province or municipality; 45
 (b) the amount of funds withheld or stopped from any province or municipality, the reasons for the withholding or stopping and the steps taken by the transferring national officer and the receiving officer to deal with the matters or causes that necessitated the withholding or stopping of the payment;
 (c) the actual expenditure incurred by the province or municipality in respect of a Schedule 5 or 6 allocation; 50
 (d) the actual expenditure incurred by the transferring national officer in respect of a Schedule 7 allocation; and

Mishumo ya muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka ho sedzwa mukovho Mbekanyo 4, 5, 6, 7, ya mukovho

10. (1) Muofisiri mupfukiseli wa lushaka u fanela—

- (a) hu saathu fhela mađuvha a 14 nga murahu ha musi uyu Mulayo wo no thoma u shuma u khwāthisedza kha Mufaratshikwama wa Lushaka uri—
 - (i) mitheo ya mukovho, zwo katela na maitele na mbetshelwa dza vhułoli, dzi a pfesesea nahone a dzi ɻei vhuleme ha vhulangi vhu songo tendeliwaho musi mavunq̄u na mimasipala zwi khou ḥanganedzaho zwa vho fhira mbetshelwa ya tshikalo tsha mafhungo a zwa vhulanguli;
 - (ii) mbetshelwa ya vhutoli i tendelana na u ḥanganelana na, nahone a zwi dovhololi mañwe maitele a fanaho na zwi na vhushaka kha muvhuso wa vhukati, mavunq̄u na mivhuso yapo; na
 - (iii) u ya nga Mbekanyo 5 kha mukovho, nzudzanyo dziñwe na dziñwe dza bindu dzo humbelwaho ho sedzwa uri mikovho i ɻo shumiswa hani nga vunq̄u dza vha dzo tendelwa hu sa athu u thoma ɻwaha wa muvhalelano;
 - (iv) u ya nga Mbekanyo 6 mukovho wo pfukiselwaho kha masipala, nzudzanyo dziñwe na dziñwe dza bindu dzo humbelwaho ho sedzwa uri mikovho i ɻo shumiswa hani nga masipala dza vha dzo tendelwa hu sa athu u thoma ɻwaha wa muvhalelano wa masipala;
 - (b) masheleni kha pfukisiwe fhedzi nga murahu ha musi mafhungo e a vha a tshi khou ṣodea malugana na Mulayo o no kuvhanganyiwa nahone vhutanzhi ho teaho ho no ɻetshedwza Mufaratshikwama wa Lushaka;
 - (c) U pfukisela masheleni zwi tshi elana fhedzi na mbekanyo ya mabadelele o vhekanyiwaho zwi tshi ya nga tshireñwa tsha 33;
 - (d) Masheleni a dzheniswa fhedzi kha tshikwama tshihulwane tsha bannga tsha vunq̄u kana masipala, kana hune zwa vha two tea, mbadelo dzi itwe kha bindu ḥo faraho tshikwama tsha u vhulunga masheleni a tshitshavha ya vunq̄u kana tshikwama tsha bannga tsho itelwaho u pfukisela mukovho Gautrain Rail Link zwi tshi elena na tshireñwa 16; na
 - (e) U khwāthisedza uri dziñwe nzudzanyo kana ṣodea dzo ɻeaho kha u pfukisela mukovho dzo tevhedza musi nwaha wa muvhalelano u sa athu thoma.
- (2) Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka u tea u ɻetshedza mafhungo na mañwalo othe o teaho sa zwe zwa sumbedzisa zwone kha tshireñwa tshituku (1)(a) kha Mufaratshikwama wa Lushaka hu sa athu u fhela mađuvha a 14 musi Mulayo hoyu wo thoma u shuma.
- (3) Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka a songo tevhedzaho tshireñwa tshituku tsha (1) u fanela u pfukisela mukovho sa zwine zwa nga laelwa nga Mufaratshikwama wa Lushaka, ho katelelwa sa mukovho u sa tevhedzi mañwe maitele.
- (4) Musi hu sa athu pfukiswa mukovho lwa u thoma muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka u fanela u dzhiela nzhele nđivhadzo iñwe na iñwe zwi tshi elena na tshireñwa 32(1) u bva kha Mufaratshikwama wa Lushaka ine ya khou nea zwidodombedza zwa tshikwama tsha vunq̄u iñwe na iñwe kana masipala.
- (5) Hu sa londwi zwiye zwa nga vha zwi tshi hanedzana na zwi re kha mulayo naho u ufhio, muofisiri mupfukisi wa masheleni wa lushaka u tea uri a tshi khou tevhedza mukovho naho u ufhio, sa tshipida tsha muvhigo wo anganyelwaho kha tshireñwa 40(4)(c) tsha Mulayo wa Vhulanguli ha Zwa Masheleni a Tshitshavha, nahone hu sa athu fhela mađuvha a 20 musi ɻwedzi muñwe na munwe u tshi kha ɻi bva u fhela, nahone hu tshi khou tevhedza tshivhumbeo sa zwe zwa tiwa nga Mufaratshikwama wa Lushaka, a ɻetshedze kha Mufaratshikwama wa Lushaka, mafhungo a ɻwedzi o vhigwaho nga ha, na nga ha ɻwaha wa muvhalelano u swika mafheloni a ɻwedzi wonoyo, nga,—
 - (a) tshivhalo tsha masheleni o pfukiselwaho kha vunq̄u kana masipala;
 - (b) tshivhalo tsha masheleni o farwaho kana o imiswaho u bva kha vunq̄u iñfio kana masipala; zwiitisi zwa u fara kana u imisa na maga o dzhiwaho nga muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka na muofisiri muñganganedzi uri a shumane na mafhungo kana zwiitisi zwo swikisaho kha u fariwa kana u imisiwa ha mbadelo;
 - (c) kushumiselwe kwa masheleni kwa vhukumakwo itiwaho nga vunq̄u kana masipala zwi tshi ya nga mukovho wa Mbekanyo 5 kana 6;
 - (d) kushumiselwe kwa masheleni kwa vhukuma kwo itiwaho nga muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka zwi tshi ya nga mukovho wa Mbekanyo 7; na

- (e) such other issues as the National Treasury may determine.
- (6) The transferring national officer must evaluate the performance of programmes funded or partially funded by the allocation and submit such evaluations to the National Treasury—
- (a) in respect of a province, four months after the end of the financial year; and
 - (b) in respect of a municipality, six months after the end of the financial year.

5

Duties of receiving officer in respect of Schedule 4 allocation

- 11.** (1) A receiving officer is responsible for—
- (a) complying with the framework for a Schedule 4 allocation as published in terms of section 22; and
 - (b) the manner in which it allocates and spends a Schedule 4 allocation.
- (2) The receiving officer of a municipality must—
- (a) ensure and certify to the National Treasury that the municipality—
 - (i) indicates, or if required, exclusively appropriates each programme funded or partially funded by this allocation in its annual budget; and
 - (ii) makes public, in accordance with the requirements of section 21A of the Municipal Systems Act, the conditions and other information in respect of the allocation to facilitate performance measurement and the use of required inputs and outputs;
 - (b) as part of the report required in terms of section 71 of the Municipal Finance Management Act, report to the National Treasury and the transferring national officer on spending and financial performance against programmes; and
 - (c) quarterly, within 30 days after the end of each quarter, report to the National Treasury and the transferring national officer on non-financial performance against programmes.
- (3) The receiving officer in a province must—
- (a) submit, as part of the report required in section 40(4)(c) of the Public Finance Management Act, reports to the relevant provincial treasury on spending and performance against programmes; and
 - (b) submit a quarterly performance report within 30 days after the end of each quarter to the transferring national officer.
- (4) The receiving officer must report against programmes funded or partially funded by a Schedule 4 allocation against the relevant framework in its annual financial statements and annual report.
- (5) The receiving officer must, within two months after the end of the financial year and where relevant the municipal financial year, evaluate its performance in respect of programmes funded or partially funded by an allocation and submit such evaluation to the transferring national officer.

10

15

20

25

30

35

Duties of receiving officer in respect of Schedule 5 or 6 allocation

- 12.** (1) The relevant receiving officer must, in respect of a Schedule 5 or 6 allocation transferred to—
- (a) a province, as part of the report required in section 40(4)(c) of the Public Finance Management Act, submit a report to the relevant provincial treasury and the transferring national officer; and
 - (b) a municipality, as part of the report required in terms of section 71 of the Municipal Finance Management Act, submit a report to the relevant transferring national officer.

40

45

(e) na manwe mafhungo ane Mufaratshikwama wa Lushaka a nga a ta.

(6) Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka u tea u sengulusa kushumele wa mbekanyamushumo dzo lamedziwaho tshoħe kana lwa tshiħahe nga mukovho na u isa tsenguluso idzo kha Mufaratshikwama wa Lushaka—

- (a) u ya nga ha vundu, nga murahu ha miñwedzi miġa musi īwaha wa muvhalelano wo fhela; na 5
- (b) u ya nga ha masipala, nga murahu ha miñwedzi ya rathi musi īwaha wa muvhalelano wo fhela.

Mishumo ya muofisiri muṭanganedzi ho sedziwa Mbekanyo 4 ya mikovho

11. (1) Muofisiri muṭanganedzi u na vhudifhinduleli ha— 10

- (a) u tendelana na mutheo wa Mbekanyo 4 ya mukovho sa zwe wa anđadziwa kha tshiteħwa 22; na
- (b) ndilä ine ya kovha na u shumisa Mbekanyo 4 ya mukovho.

(2) Muofisiri muṭanganedzi wa masipala u fanela—

- (a) u vha na vhutanzi na u khwaħħisedza kha Mufaratshikwama wa Lushaka uri 15 masipala—

(i) u sumbedza, arali zwi tshi ċoħda, u dodombedza mbekanyamushumo dzo lamedzwaho lwa tshoħe kana lwa tshiħahe nga hoyu mukovho kha mugaganyagwama; na

(ii) u ita nyandadzo, zwi tshi ya nga ċoħda dza tshiteħwa 21A tsha Mulayo 20 wa Maitele a Masipala, zwo tewaho na mañwe vho mafhungo zwi tshi ya nga mukovho u ġuġuwedza tshikalo tsha mashumele na u shumiswa ha ċoħda dza zwi dżenahā na zwi bvaho;

- (b) sa tshipiða tsha muvhigo une wa ċoħda u ya nga tshiteħwa 71 tsha; Mulayo wa Vhulangi ha zwa Masheleni wa Masipala, u nea muvhigo kha 25 Mufaratshikwama wa Lushaka na kha muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka kha mashumisele na kushumele kwa masheleni kha idzo mbekanyamushumo; na

- (c) nga kotara, hu sathu fhela mađuvha a 30 nga murahu ha musi kotara īnwe na īnwe yo fhela, u vhiga kha Mufaratshikwama wa Lushaka na kha muofisiri mupfukiseli kha kushumele kune kwa si tshimbilelane na zwa masheleni kha idzo mbekanyamushumo. 30

(3) Muofisiri muṭanganedzi kha vunđu u fanela—

- (a) u ɿetshedza sa tshipiða tsha muvhigo u no ċoħda kha tshiteħwa 40(4)(c) tsha Mulayo wa Vhulangi ha zwa Masheleni a Tshitshavha, u nea muvhigo kha 35 Mufaratshikwama wa vunđu kha u shumisa na kushumele zwi tshi ya nga dzimbekanyamushumo; na

- (b) U ɿetshedza muvhigo wa kushumele wa kotara hu sa athu fhela mađuvha a 30 nga murahu ha musi kotara īnwe na īnwe yo fhela kha muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka. 40

(4) Muofisiri muṭanganedzi u tea u vhiga nga ha mbekanyamushumo dzo lamedzwaho lwo fhelelaho kana dzo lamedzwaho lwa tshiħahe nga mbekanyo 4 ya mukovho zwi tshi elena na mutheo wo teaho kha zwiċċamennde zwa masheleni zwa īwaha na muvhigo wa īwaha.

(5) Muofisiri muṭanganedzi u fanela, hu sa athu fhela miñwedzi mivhili nga murahu ha mafhelo a īwaha wa muvhalelano, na hune zwo tea īwaha wa muvhalelano wa masipala, a senguluse kushumele u ya nga Mbekanyamushumo dzo lamedzwaho lwo fhelelaho na dzo lamedzwaho lwa tshiħahe nga mukovho na u ɿetshedza tsenguluso iyo kha muofisiri mupfukiseli. 45

Mishumo ya muofisiri mutanganedzi u ya nga Mbekanyo 5 kana 6 kha mukovho 50

12. (1) Muofisiri muṭanganedzi o teaho u fanela, zwi tshi ya nga Mbekanyo 5 kana 6 u fhirisela kha—

- (a) vunđu, sa tshipiða tsha muvhigo u ċoħda kha tshiteħwa 40(4)(c) tsha Mulayo wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a Tshitshavha, u ɿetshedza muvhigo kha mafaratshikwama wa vundu na muofisiri mupfukiseli; na 55

- (b) masipala, sa tshipiða tsha muvhigo une wa ċoħda u ya nga tshiteħwa 71 tsha Mulayo wa Vhulangi ha Zwa Masheleni ha Masipala, a nee muvhigo muofisiri mupfukiseli o teaho.

- (2) A report by a province in terms of subsection (1) must set out for that month and for the financial year up to the end of that month—
- (a) the amount received by the province;
 - (b) the amount of funds stopped or withheld from the province;
 - (c) the actual expenditure by the province in respect of a Schedule 5 allocation;
 - (d) the amount transferred to any national or provincial public entity to implement a programme funded by a Schedule 5 allocation on behalf of a province or assist the province in implementing such a programme;
 - (e) the actual expenditure by a public entity referred to in paragraph (d);
 - (f) the extent of compliance with the conditions of an allocation provided for in a framework and with this Act;
 - (g) an explanation of any material problems experienced by the province regarding an allocation which has been received and a summary of the steps taken to deal with such problems; and
 - (h) such other issues and information as the National Treasury may determine.
- (3) (a) Subsections (1) and (2) do not apply to the receiving officer of the Gautrain Rapid Rail Link allocation.
- (b) The receiving officer of the Gautrain Rapid Rail Link allocation must at the end of each quarter submit a report to the transferring national officer, detailing the payment made in that quarter to meet its payment obligation in terms of the public-private partnership agreement entered into by the province in accordance with regulations issued under the Public Finance Management Act.
- (c) Copies of payment certificates issued in terms of the public-private partnership agreement must be submitted together with a report referred to in paragraph (b).
- (4) A report by a municipality in terms of subsection (1) must set out for that month and for the financial year up to the end of that month—
- (a) the amount of funds stopped or withheld from the municipality;
 - (b) the extent of compliance with the conditions of an allocation or part of an allocation provided for in a framework and with this Act;
 - (c) an explanation of any material problems experienced by the municipality regarding an allocation which has been received and a summary of the steps taken to deal with such problems; and
 - (d) such other issues and information as the National Treasury may determine.
- (5) The receiving officer of the 2010 FIFA World Cup Stadiums Development Grant must in addition to subsection (1)—
- (a) include in the report contemplated in subsection (1) the cash flow projections for the stadium construction or upgrading in the format determined by the transferring national officer; and
 - (b) attach to the report contemplated in subsection (1) copies of payment certificates issued in terms of the construction contract entered into by the municipality in accordance with regulations issued under the Municipal Finance Management Act.
- (6) The receiving officer must, within two months after the end of the financial year and where relevant the municipal financial year, evaluate its performance in respect of programmes or functions funded or partially funded by an allocation and submit such evaluation to the transferring national officer.

MULAYO WA U KOVHIWA HA MBUELO, 2008

Act No. 2, 2008

(2) Muvhigo nga vunđu u ya nga tshiteňwa tshiđuku tsha (1) u fanela phetha kha ñwedzi wonoyo na u itela ñwaha wa muvhalelano u swika mafheloni a ñwedzi wonoyo—

- (a) tshivhalo tsha masheleni o ġanganedzwaho nga vunđu;
- (b) tshivhalo tsha masheleni o farwaho kana o imiswaho u bva kha vunđu; 5
- (c) kushumiselwe kwa masheleni kwa vhukuma kwo itiwha nga vunđu u ya nga Mbekanyo 5 ya mukovho;
- (d) tshivhalo tsho pfukiswaho u ya kha tshiimiswa tshiňwe na tshiňwe tsha muvhuso wa vhukati kana wa vundu u itela u bveledza mbekanyamushumo dzo lambedzwaho nga Mbekanyo 5 ya mukovho ho imelwa vunđu kana u thusa vunđu kha u bveledzisa mbekanyamushumo dzenedzo; 10
- (e) Masheleni o shumiswaho a vhukuma nga tshiimiswa tsha lushaka sa zwe zwa sumbedziswa kha phara (d);
- (f) Tshikalo tsha thendelano na zwo tiwaho zwa mukovho sa zwe zwa qetshedziswa zwone kha Mutheo na uyu Mulayo; 15
- (g) Thaluso ya thaidzo dziňwe na dziňwe dza zwi fareaho dzo ġanganiwaho nga vunđu zwi tshi elana na mukovho wo ġanganedziwaho na mañweledzo a maga o dzhiwaho u tandulula thaidzo dzenedzo; na
- (h) U vho vhuňwe vhučanzi na mafhungo sa zwine Mufaratshikwama wa Lushaka a nga ta. 20

(3) (a) Zwiteňwa zwitjuku (1) na (2) a zwi shumi kha muofisiri mučanganedzi wa Gautrain Rapid Rail Link.

(b) Muofisiri mučanganedzi wa Gautrain Rapid Rail Link u fanela uri mafheloni a kotara iňwe na inwe a qetshedze muvhigo kha muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka, o ġandavhudza dzimbadelo dzo itwaho kha kotara yeneyo hu u itela u phetha zwo teaho u itwa zwa dzimbadelo malugana na thendelano ya vhufarisani ha tshitshavha-phuraivete he ha tendelelaniwa khaho nga vunđu u ya nga ha vhulangi ho qetshedziwaho fhasi ha Mulayo wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a Tshitshavha. 25

(c) Khophi dza ġhanziela dza mbadelo dze dza qetshedziwa u ya nga thendelano ya vhufarisani ha tshitshavha-phuraivete dzi tea u qetshedzwa khathihi na muvhigo we wa ambiwa ngawo kha phara (b). 30

(4) Muvhigo nga masipala u ya nga tshiteňwa tshiđuku (1) u fanela u phethwa u itela ñwedzi wonoyo na u itela ñwaha wa muvhalelano u swika mafheloni a ñwedzi wonoyo—

- (a) Tshivhalo tsha masheleni o farwaho kana o imiswaho u bva kha masipala; 35
- (b) Tshikalo tsha thendelano na zwo tiwaho zwa mukovho kana tshithe tsha mukovho tsho qekedzwaho kha Mutheo na uyu Mulayo;
- (c) Thaluso ya thaidzo dziňwe na dziňwe dza zwi fareaho dzo ġanganiwaho nga vunđu zwi tshi elana na mukovho wo ġanganedziwaho na mañweledzo a maga o dzhiwaho u tandulula thaidzo dzenedzo; na 40
- (d) U vho vhuňwe vhučanzi na mafhungo sa zwine Mufaratshikwama wa Lushaka a nga ta.

(5) Muofisiri mučanganedzi wa Gavhelo la Mveledziso ya Zwitediamu zwa Khaphu ya Liphasi FIFA 2010 u fanela uri kha u ɿadzisa izwo zwo bulwaho kha tshiđeneňwa tshiđuku tsha (1)— 45

- (a) u katela kha muvhigo sa zwe zwa anganyiswa zwone kha tshiteňwa tshiđuku tsha (1) u anganya ha kudzhenele kwa masheleni kha u fhađiwa kana u u khwiniswa ha tshitadiam u tshihumbeo tsho tiwaho nga muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka; na
- (b) muvhigo wo anganyiwaho kha tshiteňwa tshiđuku tsha (1) kha u ðe na khophi dza ġhanziela dza mbadelo dzo bviswaho zwi tshi elana na mulanga wa u fhata wo dzheniwaho khawo nga masipala zwi tshi elena na vhulangi ho bviswaho nga fhasi ha Mulayo wa Vhulangi ha Zwa Masheleni ha Masipala. 50

(6) Muofisiri mučanganedzi u fanela, hu sa athu fhela miňwedzi mivhili nga murahu ha mafhelo a ñwaha wa muvhalelano, na hune zwo tea ñwaha wa muvhalelano wa masipala, a senguluse kushumele u ya nga Mbekanyamushumo dzo lambedzwaho lwo fhelelaho na dzo lambedzwaho lwa tshiđahe nga mukovho na u qetshedza tsenguluso iyo kha muofisiri mupfukiseli. 55

Duties in respect of annual financial statements and annual reports for 2008/09

13. (1) The 2008/09 financial statements of a national department transferring any funds in respect of an allocation set out in Schedule 4, 5 or 6 must, in addition to any requirements in terms of any other applicable law—

- (a) indicate the total amount of that allocation transferred to a province or municipality; 5
- (b) indicate the transfers, if any, that were withheld in respect of each province or municipality;
- (c) indicate any re-allocations by the National Treasury in terms of section 27;
- (d) certify that all transfers to a province or municipality were deposited into the primary bank account of a province or municipality, or where appropriate, into the corporation for public deposits account of a province; and 10
- (e) indicate the funds, if any, utilised for the administration of the allocation by the receiving officer.

(2) The 2008/09 annual report of a national department transferring any funds in respect of an allocation set out in Schedule 4, 5 or 6 must, in addition to any requirements in terms of any other applicable law— 15

- (a) indicate the reasons for the withholding of any transfers to a province or municipality;
- (b) indicate to what extent provinces or municipalities were monitored for compliance with the conditions of an allocation provided for in the relevant framework and the provisions of this Act; 20
- (c) indicate to what extent the allocation achieved its purpose and outputs; and
- (d) indicate any non-compliance with this Act, and the steps taken to deal with such non-compliance. 25

(3) The 2008/09 financial statements of a provincial department receiving an allocation in terms of Schedule 4 or 5, must, in addition to any requirements in terms of any other applicable law—

- (a) indicate the total amount of all allocations received;
- (b) indicate the total amount of actual expenditure on all allocations except Schedule 4 allocations; and 30
- (c) certify that all transfers in terms of this Act to the province were deposited into the primary bank account of the province, or where appropriate, into the corporation for public deposits account of a province.

(4) The 2008/09 annual report of a provincial department receiving an allocation in terms of Schedule 4 or 5, must, in addition to any requirements in terms of any other applicable law— 35

- (a) indicate to what extent the province met the conditions, provided for in the relevant framework of such an allocation, and complied with the provisions of this Act; 40
- (b) indicate the steps taken to deal with non-compliance with the conditions, provided for in the relevant framework of such an allocation, and the provisions of this Act;
- (c) indicate the extent to which the objectives and outputs of the allocation were achieved; and 45
- (d) contain such other information as the National Treasury may determine.

(5) The 2008/09 financial statements and annual report of a municipality must be prepared in accordance with the Municipal Finance Management Act.

(6) The National Treasury may determine how transferring departments and receiving municipalities report on local government allocations on a quarterly basis to facilitate the audit of allocations for both the national and municipal financial years. 50

Mishumo ho sedziwa zwiżäammennde zwa masheleni zwa īwaha na mivhigo ya īwaha ya 2008/09

13. (1) Zwiżäammennde zwa masheleni zwa 2008/09 zwa muhasho wa vhukati une wa khou pfukisela masheleni afhio zwi tshi elana na mukovho wo phethwaho kha Mbekanyo 4, 5 kana 6, i fanela u, kha u ɻadzisa kha dziñwe Ɂhodea u ya nga ufhio mulayo uqe wa khou shumiswa—

- (a) zwi sumbedza masheleni guje a mukovho wo pfukiselwaho kha vunđu kana masipala;
- (b) zwi sumbedza u pfukiselwa, arali ho vha hone, ho fariwaho zwi tshi ya nga vunđu liñwe na liñwe kana masipala;
- (c) zwi sumbedza u kovha hafhu nga Mufaratshikwama wa Lushaka u ya nga tshitienwa 27;
- (d) zwi khwañisedze uri u pfukiselwa hođhe ha masheleni u ya kha vunđu kana masipala ho dzeniswa kha tshikwama tshihulwane tsha vunđu kana masipala, kana arali two tea, kha bindu Jo faraho tshikwama tsha u vhulunga masheleni a tshitshavha a vunđu;
- (e) Zwi sumbedza masheleni, arali a hone, o shumisiwaho kha vhulangi ha mukovho nga muofisiri muñanganedzi.

(2) Muvhigo wa masheleni wa īwaha wa 2008/09 wa muhasho wa vhukati une wa khou pfukisa masheleni naho a afhio u ya nga mukovho we wa phethwa kha Mbekanyo 4, 5 kana 6 i fanela u ɻadzisa kha dziñwe Ɂhodea u ya nga ufhio mulayo une wa khou shumiswa—

- (a) zwi sumbedza zwiitisi zwa u fara u pfukiselwa hufhio kana hufhio kha vunđu kana masipala;
- (b) zwi sumbedza uri ndi u swika fhi hune mavuñdu na mimasipala vho tolwa kha u tevhedza two tewaho kha mukovho wo Ɂetshedzwaho kha mutheo wo teaho na mbetshelwa dza hoyu Mulayo;
- (c) zwi sumbedza uri ndi u swika fhi hune mukovho wo kona u swikela zwe zwa vha two tiwa na mvelele; na
- (d) zwi sumbedza u sa tshimbilelana hufhio na hufhio na Mulayo, na maga o dzhiwaho u shumana na honoho u sa tshimbilelana.

(3) Zwiżäammennde zwa masheleni zwa 2008/09 zwa muhasho wa vunđu une wa khou Ɂanganedza mukovho zwi tshi ya nga Mbekanyo 4 kana 5, i fanela u, kha u ɻadzisa kha dziñwe Ɂhodea u ya nga ufhio mulayo une wa khou shumiswa—

- (a) zwi sumbedza masheleni guje a mikovho yođhe yo Ɂanganedzwaho;
- (b) zwi sumbedza masheleni guje a masheleni a vhukuma o shumisiwaho kha mikovho yođhe, nga nnđa ha mikovho ya Mbekanyo 4; na
- (c) u khwañisedza uri u pfukiselwa ha masheleni hođhe u ya nga Mulayo uyu kha vunđu he ha dzeniswa khatshikwama tshihulwane tsha vunđu, kana he zwa vha two tea, kha bindu Jo faraho tshikwama tsha u vhulunga masheleni a Tshitshavha tsha vunđu.

(4) Muvhigo wa masheleni wa īwaha wa 2008/09 wa muhasho wa vunđu uqe wa khou Ɂanganedza mukovhou ya nga Mbekanyo 4 kana 5, i fanela, u ɻadzisa kha dziñwe Ɂhodea u ya nga ufhio mulayo uqe wa khou shumiswa—

- (a) zwi sumbedza uri ndi u swika fhi hune vunđu ja swikela two teaho, two Ɂetshedzwaho kha mutheo wo teaho wa wonoyo mukovho, na u dovha zwa tshimbilelana na mbetshelwa ya uyu Mulayo;
- (b) u sumbedza maga o dzhiwaho u shumana na u sa tevhedza two teaho, two Ɂetshedzwaho kha mutheo wo teaho wa wonoyo mukovho, na mbetshelwa dza uyu Mulayo;
- (c) u sumbedza uri ho swikeelwa ngafhi he zwipikwa na mvelelo dza mukovho dzo swikeelwa; na
- (d) U vha na vhuriñe vhułanzi na mafhungo sa zwine Mufaratshikwama wa Lushaka a nga ta.

(5) Zwiżäammennde zwa masheleni zwa 2008/09 na muvhigo wa īwaha wa masipala u fanela u lugiselwa u ya nga Mulayo wa Vhulanguli ha Masheleni a Masipala.

(6) Mufaratshikwama wa Lushaka a nga ta ndila iđe mihasho iđe ya khou pfukisela na mimasipala ine ya khou Ɂanganedza ya vhiga kha mikovho ya mivhuso yapo nga kotara u itela u tshimbidza u Ɂolwa ha mikovho ya miñwaha ya muvhalelano ya muvhuso wa vhukati na mimasipala.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Part 3***Matters relating to specific Schedule 4 allocations*****Infrastructure Grant to Provinces**

- 14.** (1) The Infrastructure Grant to Provinces set out in Schedule 4 supplements the funding of infrastructure programmes funded from provincial budgets to enable provinces to address backlogs in provincial infrastructure. 5
- (2) A province must ensure that its provincial departments responsible for education, health and roads—
- (a) are responsible for all capital and maintenance budgets and spending for those functions; 10
 - (b) enter into, implement and manage service delivery agreements with national or provincial departments, national or public entities and any other organs of state, where such departments, entities or other organs of state manage or undertake construction or maintenance on their behalf; and
 - (c) participate, together with the provincial department responsible for public works in the Infrastructure Delivery Improvement Programme facilitated by the National Treasury, unless the National Treasury has exempted a department from participation. 15
- (3) (a) A province, in allocating the Infrastructure Grant to Provinces—
- (i) must take into account the capacity of the receiving provincial department to spend and manage infrastructure, based on the extent of any approved roll-overs in the 2006/07 financial year and any projected roll-overs in the 2007/08 financial year; and 20
 - (ii) may, where a receiving provincial department or a provincial department responsible for public works that manages or undertakes construction or maintenance on behalf of the receiving provincial department in accordance with an agreement referred to in subsection (2)(b) lacks capacity designate an amount not exceeding four per cent of the allocation for acquiring such capacity. 25
- (b) The percentage referred to in subsection (3)(a)(ii) must be informed by a capacity plan prepared by the receiving provincial department or the provincial department responsible for public works and approved by the provincial treasury. 30

Municipal Infrastructure Grant

- 15.** (1) The Municipal Infrastructure Grant set out in Schedule 4 supplements the funding of infrastructure programmes funded from municipal budgets to enable municipalities to address backlogs in municipal infrastructure required for the provision of basic services. 35
- (2) The Municipal Infrastructure Grant must be transferred, directly to a category A, B or C municipality that has the powers and functions referred to in section 84 of the Municipal Structures Act to provide municipal infrastructure in respect of those powers and functions. 40
- (3) A municipality receiving the Municipal Infrastructure Grant must table a three-year capital budget as part of its budget for the 2008/09 financial year in accordance with the Municipal Finance Management Act, unless exempted in terms of that Act. 45
- (4) The transferring national officer of the Municipal Infrastructure Grant, in addition to the duties contemplated in section 9, must 20 days after the end of each month submit

*Tshipiqa 3**Mafhungo a elenaho nga maanda na mbekanyo 5 ya mikovho***Gavhelo la Themamveledziso u ya kha Mavunđu**

14. (1) Gavhelo ja Themamveledziso u ya kha Mavunđu sa zwe zwa vheiswa zwoę kha Mbekanyo 4 i ḡadzisa u lambedzwa ha mbekanyamushumo dza Themamveledziso dzi lambedzwaho u bva kha mugaganyagwama wa vunđu u itela uri mavunđu a kone u tandulula u salela murahu kha themamveledziso ya vunđu.

(2) Vunđu ji fanela u khwaṭhisidza uri mihasho yalo ya vundu i re na vhuḍifhinduleli ha zwa pfunzo, zwa mutakalo na zwa dzibada—

- (a) i na vhuḍifhinduleli ha zwa masheleni na migaganyagwama ya zwa u 10 ḡhomela na u shumisela masheleni yeneyo mishumo;
- (b) i vhofhe mulanga, na u i shumisa na u langa thendelano ya u iswa ha tshumelo na mihasho ya muvhuso wa vhukati kana wa vunđu, zwa lushaka kana zwa tshitshavha na zwiñwe vho zwiimiswa zwa muvhuso, hune mihasho ingaho iyo, zwiimiswa na zwiñwe na zwiimiswa zwa muvhuso zwi langwaho kana 15 two fhatwaho kana zwa ḡhomelwa hu u itela zwone; na
- (c) u shela mulenzhe, khathihha na muhasho wa vunđu u re na vhuḍifhinduleli ha mishumo ya tshitshavha kha Mbekanyamushumo dza u ɻetshedza u khwiniswa ha themamveledziso dzi ḡuṭuwedzwaho nga Mufaratshikwama wa Lushaka, nga nn̄da ha musi Mufaratshikwama wa Lushaka o bvisa wonoyo 20 muhasho uri u si dženelele.

(3) (a) Vunđu, kha u kovhela Gavhelo la Themamveledziso u ya kha Mavundu—

- (i) li fanela u džiela n̄ha vhukoni ha muhasho une wa khou ḡanganedza wa vunđu u shumisa na u langa themamveledziso, zwo disendeka kha vhunzalo vhungafhani ha masheleni o tendelwaho fhiriselwa phanđa kha ḡwaha wa muvhalelano wa 2006/07 na masheleni māiwe na māiwe ane a kha anganyelwa u do pfukiselwa phanđa kha ḡwaha wa muvhalelano wa 2007/08; na;
- (ii) hu nga, hune muhasho wa vunđu u ḡanganedzaho kana muhasho wa vunđu u re na vhuḍifhinduleli ha mishumo ya tshitshavha une wa langa kana wa fhata kana u ḡhomela wo imela muhasho wa vunđu u ḡanganedzaho u ya nga thendelano yo ambiwaho kha tshireñwa tshiṭuku tsha (2)(b) u shaya vhukoni u nange mutengo u sa fħiri phesenthe n̄ha wa mukovho u itela u wana uho vhukoni.

(b) Phesenthe yo ambiwaho nga hayo kha tshireñwa tshiṭuku tsha (3)(a)(ii) i fanela u ḡivhadzwa nga pulane ya vhukoni yo dzudzanywaho nga muhasho wa vunđu u ḡanganedzaho kana muhasho wa vunđu u re na vhuḍifhinduleli ha mishumo ya tshitshavha na yo tendelwaho nga mufaratshikwama wa vunđu.

Gavhelo a themamveledziso ya masipala

15. (1) Gavhelo ja Themamveledziso ya masipala jo vhewaho kha Mbekanyo 4 i 40 tikedza u lambedzwa ha mbekanyamushumo themamveledziso dzo lambedzwaho u bva kha mugaganyagwama wa masipala u konisa mamasipala uri vha kone u ḡandulula thaidzo dza u salela murahu kha themamveledziso dza masipala dzine dza khou ḡođea kha tshumelo dza ndeme.

(2) Magavhelo a Themamveledziso ya Masipala dzi tea u pfukiselwa, thwii, kha 45 khathekanyo ya masipala A, B kana C ine ya vha na maanda na mishumo yo ambiwaho kha tshireñwa 84 tsha Mulayo wa Zwifhaṭo zwa Masipala u itela u tikedza themamveledziso dza masipala zwi tshi elena na maanda eneo na mishumo.

(3) Masipala une wa khou ḡanganedza Gavhelo na ja Themamveledziso ya Masipala u fanela u ḡwala mugaganyagwama wa miñwaha miraru wa masheleni sa tshipiqa tsha 50 mugaganyagwama wa ḡwaha wa muvhalelano 2008/09 zwi tshi elena na Mulayo wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a Masipala, nga nn̄da ha musi u siho nga fhasi ha Mulayo wonoyo.

(4) Muofisiri mupfukiseli wa muvhuso wa lushaka wa Magavhelo a Themamveledziso ya Masipala, hu tshi ḡadziswa yo anganyiwaho kha tshireñwa 9, u fanela u q̄isa muvhigo nga murahu ha mađuvha a-20 musi ho fhela ḡwedzi munwe na muñwe kha Mufaratshikwama wa Lushaka na miñwe mihasho ya muvhuso wa vhukati

a report to the National Treasury and the other national departments that have responsibilities relating to the Grant, which report must include—

- (i) expenditure and non-financial performance information on programmes funded by an allocation; and
- (ii) an explanation of any material problems experienced by municipalities regarding an allocation that has been received and a summary of the interventions or steps taken to deal with such problems.

5

Part 4

Matters relating to specific Schedule 5 allocations

Gautrain Rapid Rail Link Grant

10

16. (1) The transferring national officer of the Gautrain Rapid Rail Link Grant must, in addition to the duties contemplated in sections 10 and 33, take appropriate steps to ensure that transfers are made timely and in a manner that allows the province to meet its payment obligation in terms of the public-private partnership agreement entered into by the province in accordance with regulations issued under the Public Finance Management Act.

15

(2) The transferring national officer must transfer the Gautrain Rapid Rail Link allocation to the bank account designated for transfer in the dedicated banking account configuration established for the transfer of the Gautrain Rapid Rail Link allocation in accordance with the directive issued by the National Treasury under section 10(2)(a) of the Division of Revenue Act, 2006 (Act No. 2 of 2006).

20

Integrated Housing and Human Settlement Development Grant

17. (1) The receiving officer must in the interest of facilitating the commencement and continued implementation of the housing programme consider advancing a portion of the allocation for the financial year, on such conditions as it may determine, to a municipality when requested to do so by the municipality.

25

(2) Where a dispute arises between a receiving officer and a municipality in respect of the need for an advance referred to in subsection (1), the municipality may request the transferring national officer to mediate the dispute.

(3) The transferring national officer must on receipt of a request referred to in subsection (2) take all necessary steps to resolve the dispute as soon as possible, but no later than 60 days after the request was received.

30

(4) No advance in terms of subsection (1) may be made in respect of implementation activities to be undertaken in the next financial year.

35

Part 5

Matters relating to specific Schedule 6 allocations

2010 FIFA World Cup Stadiums Development Grant

18. (1) The transferring national officer of a 2010 FIFA World Cup Stadiums Development Grant must, in addition to the duties contemplated in section 10, take appropriate steps to ensure that—

40

- (a) spending on stadiums in each World Cup Host City—
 - (i) does not exceed the amounts appropriated for that purpose on municipal budgets; and
 - (ii) are in accordance with the approved payment schedule;
- (b) the Municipal Finance Management Act is adhered to; and

45

ine ya vha na vhuqifhinduleli vhu tshimbilelanaho na Gavhelo, wonoyo muvhigo u fanelu u katela na—

- (i) mashumisele na mashumele a sa kateli masheleni kha mbekanyamushumo dzo lambedzwaho nga mukovho; na
- (ii) qhalutshedzo dza thaidzo dza zwi fareoho dze dza tshenzhelwa nga mimasipala malugana na mukovho we wa ḥanganedziwa na mañweledzo a ḥdila ye dzenedzo thaidzo dza ḥandululwa ngayo na maga o dzhiwaho u shumana na dzenedzo thaidzo.

5

Tshipida 4

Mafhungo o elenaho nga maanda kha na Mbekanyo 5 ya mikovho

10

Gavhelo la Gautrain Rapid Rail Link

16. (1) Muofisiri mupfukiseli wa muvhuso wa lushaka wa Gavhelo a Gautrain Rapid Rail Link u tea, kha u ḥadzisa kha mishumo yo anganyiwaho kha tshiteñwa tsha 10 na 33, u dzhia maga o teaho u khwañhisedza uri u pfukisela hu khou itwa nga tshifhinga nahone nga ḥdila ine ya tendela vunđu uri li kone u badela zwikolodo zwaļo u ya nga thendelano ya u farisana ya tshitshavha-phuraivethe yo tendelaniwaho nga vunđu u tendelana na milayo yo vhewaho nga fhasi ha Mulayo wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a Tshitshavha.

15

(2) Muofisiri mupfukiseli wa muvhuso wa lushaka u fanelu u fhrisela mukovho wa Gautrain Rapid Rail Link kha tshikwama tsha bannga tsho nangwelwaho u pfukisela masheleni kha tshikwama tsho tou itelwaho u fhrisela mukovho wa Gautrain Rapid Rail Link u ya nga vhulaeli ho bviswaho nga Mufaratshikwama wa Lushaka nga fhasi ha tshiteñwa 10(2)(a) tsha Mulayo wa u Kovhiwa ha Mbuelo, 2006 (Mulayo 2 wa 2006).

20

Gavhelo ja Thanganelano ya zwa Dzinnđu na Mveledziso ya Kudzulele kwa Vhatu

25

17. (1) Muofisiri muñanganedzi wa muvhuso wa lushaka u tea hu u itela dzangalelo ja u thoma na u bvelaphanđa u shuma ha mbekanyamushumo ya dzinđu dzhiela njha u bvisela phanđa tshipida tsha mukovho wa ḥwaha wa muvhalelano kha nyimele sa zwa nga vha zwo tiwa, kha masipala musi o humbelwa u ita nga u ralo nga masipala.

30

(2) Hune phambano dzi nga simuwa vhukati ha muofisiri muñanganedzi na masipala malugana na ḥođea ya u bviselwa phanđa ho ambiwaho ngaho kha tshitenwa tshiđuku tsha (1), masipala u nga kha di humbelo muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka u vha mupfumedzanyi kha phambano idzi.

(3) Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka u fanelu uri musi a tshi tou ḥanganedza khumbelo ye ha ambiwa nga hayo kha tshiteñwa tshiđuku tsha (2) a dzhie maga oğe o teaho u tandulula phambano nga u ḥavhanya, hu songo fhela mađuvha a 60 u bva tshe iyo khumbelo ya ḥanganedzwa.

35

(4) Hu songo vha na masheleni ane a nga dzula o dzhielwa phanđa u ya nga ha tshiteñwa tshiđuku tsha (1) hune hu nga itwa zwi tshi ya nga kushumele kwa mishumo ine ya do itwa nga ḥwaha wa muvhalelano u tevhelaho.

40

Tshipida 5

Mafhungo a elenaho nga maanda na Mbekanyo 6 ya mikovho

Gavhelo ja Mveledziso ya Zwitediamu zwa Tshiphuga tsha ifhasi ya FIFA 2010

18. (1) Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka wa Gavhelo ja Mveledziso ya Zwitediamu zwa Khaphu ya ifhasi FIFA 2010 u fanelu, kha u ḥadzisa mishumo yo anganyelwaho kha tshiteñwa tsha 10, a dzhie maga o teaho u vha na vhuqanzi uri—

45

- (a) u shumisela masheleni kha zwitediamu zwi re kha ḥorobo iñwe na iñwe ine ya do farelwu khayo Tshiphuga tsha ifhasi—
 - (i) a i fhrisela tshihalo tsha masheleni o anga enyelwaho zwenezwo kha mugaganyagwama wa masipala; na
 - (ii) i tendelana na mbekanyo yo ḥanganedzwaho ya kubadetshele;
- (b) hu tevhedzwe Mulayo wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a Masipala; na

50

- (c) expert technical, engineering and project management support necessary to ensure the construction or upgrading of the relevant stadiums are provided to the World Cup Host Cities.
- (2) A receiving officer must, in addition to the duties contemplated in section 12—
- (a) ensure that the amount budgeted for the construction or upgrading of the relevant stadium and supporting infrastructure takes into account the allocation and indicative allocations for the grant set out in Column B of Schedule 6; 5
 - (b) ensure that procurement processes, contract specifications and project management activities comply with all requirements set by the transferring national officer; 10
 - (c) ensure that spending is in accordance with the approved payment schedule;
 - (d) ensure by no later than 2 June 2008, that any financial obligations of the municipality in terms of contracts and sub-contracts entered into for the construction or upgrading of the relevant stadium and supporting infrastructure are quantified and no longer negotiable; and 15
 - (e) in addition to complying with the reporting requirements set out in section 12, provide such information and reports, within the specified timeframes, to the transferring national officer as he or she may request in the performance of the duties provided for in subsection (1). 20
- (3) (a) The transferring national officer must, after consultation with receiving officers, not later than 30 days after this Act takes effect submit a monitoring plan to the National Treasury.
- (b) The monitoring plan must set out the key performance indicators, financial procedures, internal audit processes and monitoring and reporting mechanisms of the national department in order to ensure the effective and efficient construction or upgrading of the relevant stadiums. 25
- (4) Any expenditure by a municipality on a stadium that exceeds the allocation and anticipated allocations set out in Schedule 6 must be funded from the municipal budget.
- (5) In addition to the requirements of the Municipal Finance Management Act, the disposal of the stadium by the municipality prior to the completion of the 2010 FIFA Soccer World Cup event is subject to the approval of the transferring national officer and the National Treasury. 30
- (6) (a) The transferring national officer and the receiving officer of a 2010 FIFA World Cup Stadiums Development Grant may enter into an agreement to further clarify the provisions of this Act and the relevant framework and to enhance the implementation of the allocation. 35
- (b) Any provision of an agreement referred to in paragraph (a) that contradicts, conflicts with or purports to amend or negate the provisions of this Act, the relevant framework, any provision of the Public Finance Management Act or any provision of the Municipal Finance Management is invalid. 40

Part 6

Matters relating to specific Schedule 7 allocations

Integrated National Electrification Programme Grant

19. (a) The transferring national officer must ensure that Eskom Holdings Limited's implementation of the National Electrification Programme within a municipality is aligned with the Integrated Development Plan, prepared in accordance with the Municipal Systems Act, of that municipality. 45

(b) Eskom Holdings Limited must within 30 days after the end of each month report

- (c) hu tikedzwe vhomakone vha zwa thekiniki, vha zwa vhuinzhiniara na zwa vhulangi ha thandela u itela u vha na vhujanzi ha u fhaṭa kana u vusuluswa zwitediamu zwi teaho zwi khou ɳetshedzwa kha Ḍorobo ɖzine ha do farelwa khadzo Tshiphuga tsha Lifhasi.
- (2) Muofisiri muṭanganedzi u fanelo, u ɖadzisa kha mishumo yo anganyelwaho kha, tshititewa 12—
- (a) u vha na vhujanzi ha uri tshivhalo tsha masheleni o anganyelwaho u fhaṭa na u vusuludzwa ha zwitediamu zwo teaho na themamveledziso thikhedzi zwi dzhiela mukovho na mikovho tsumbedzisi ya gavhelo dzo sumbedziswaho kha Kholomu B ya Mbekanyo 6; 5
 - (b) u vha na vhujanzi a maitele a u avhela mishumo, zwidodombedzwa zwa konṭiraka na mishumo ya vhulanguli ha thandela i a tendelana na ʈhodea dzoṭhe dzo dzudzanywaho nga muofisiri mupfukiseli wa lushaka; 10
 - (c) u vha na vhujanzi u shumiswa ha masheleni hu tendelana na mbekanyo ya u badela yo tendelwaho; 15
 - (d) u vha na vhujanzi phanḍa ha ja 2 Fulwi 2008, uri ʈhodea dziñwe na dziñwe dza masipala dzi tshi tshimbilelana na kontiraka khulwane na dzo tendelaniwaho hu tshi itelwa u fhata na u vusuluswa ha zwitediamu zwo teaho na themamveledziso thikhedzi vhalelwah nahone a hu tsha itwa nyambedzano nga hazwo; na 20
 - (e) musi hu tshi ɖadziswa izwo zwi tendelanaho na ʈhodea sa zwe zwa vheiswa zwone kha tshireñwa 12, hu vhigiwe eneo mafhungo na mivhigo, nga tshifhinga tsho ambiwaho, kha muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka sa zwine a nga humbelisa zwone kha kushumele kha mishumo yo ɳetshedzwaho kha tshireñwa tshiṭuku tsha (1). 25
- (2) (a) Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka u fanelo, nga muraha ha vhukwamani na vhaofisi vhaṭanganedzi, hu saathu fhela mađuvha a 30 musi hoyu Mulayo u tshi tou thoma u shuma, u ɳetshedza nzudzanyo ya vhuṭoli kha Mufaratshikwama wa Lushaka.
- (3) (b) Nzudzanyo ya vhuṭoli i fanelo u sumbedza kushumele, nđila ya u kushumisele kwa masheleni, maitele a u ʈola thundu ha nga ngomu na vhuṭoli na nđila dza ku vhigele dza muhasho wa vhukati u itela u vha na vhujanzi ha mashumele a vhuđi o teaho a u fhaṭa kana u vusulusa ha zwitediamu zwo teaho. 30
- (4) Arali masipala a shumisa masheleni kha tshitidiamu ane a pađa mukovho na mikovho ye ya vha yo lavhelelwa sa zwe zwa sumbedziswaho kha Mbekanyo 6 hu fanelo u badelwa nga masheleni a mugaganyagwama wa masipala. 35
- (5) U ɖadzisa ʈhodea dza Mulayo wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a Masipala, u shumiswa ha tshitidiamu nga masipala phanḍa ha Tshiphuga tsha Bola ya ifhasi ya FIFA 2010 tshi sa athu fhela zwi bva kha thendelo ya muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka na Mufaratshikwama wa Lushaka. 40
- (6) (a) Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka na muofisiri muṭanganedzi wa Gavhelo ja Mveledziso ya Zwitediamu zwa Khaphu ya ifhasi FIFA 2010 a nga dzhena kha thendelano u itela hafhu u dovha u bvisela khagala mbetshelwa ya Mulayo hoyu na mutheo wo teaho u itela u ʈavhanyiswa u shumiswa ha mukovho. 45
- (b) Mbetshelwa iñwe na iñwe ya thendelo yo ambiwaho nga hayo kha phara (a) i hanedzanaho, i lwha kana i lwisaho u khwinisa kana u hanedza mbetshelwa dza hoyu Mulayo, mutheo wo teaho, na mbetshelwa iñwe na iñwe ya Vhulangi ha Zwa Masheleni a Tshitshavha kana mbetshelwa iñwe na iñwe ya Vhulangi ha Zwa Masheleni a Masipala a dici shumi.

Tshipida 6

50

Mafhungo a elenaho nga maanđa na Mbekanyo 7 ya mikovho**Gavhelo ja Mbekanyamushumo ya Tanganelanaho ya zwa muđagasi**

19. (a) Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka u tea u vha na vhujanzi uri Mbekanyamushumo ya Lushaka ya zwa nđisedzo ya *Eskom Holdings Limited* i tshimbilelana na Nzudzanyo ya Mveledziso ya Thanganelano kha masipala wonoyo, yo dzudzanywa nga nđila i elanaho na Mulayo wa Maitele a Masipala, wa wonoyo masipala. 55

(b) *Eskom Holdings Limited* i fanelo uri musi hu sa athu fhela mađuvha a 30 musi hu tshi fhela iñwedzi munwe i vhige kha masipala o fanelaho, kha muofisiri mupfukisi wa

to the relevant municipality, the transferring national officer and the National Treasury on the amount spent on the implementation of the National Electrification Programme.

Regional Bulk Infrastructure Grant

20. The transferring national officer must in implementing the Regional Bulk Infrastructure Grant ensure that—

- (a) every municipality that may benefit from a specific project or scheme is invited to participate in the feasibility study to be undertaken in respect of the project or scheme, despite the fact that the municipality did not participate in submitting a motivation for that feasibility study;
- (b) the feasibility study takes account of the Integrated Development Plans of municipalities, prepared in accordance with the Municipal Systems Act, especially the water services development plans that form part of the Integrated Development Plans; and
- (c) all participating municipalities—
 - (i) agree to and understand the implications of the findings of the feasibility studies; and
 - (ii) enter into an agreement setting out their rights and obligations regarding the construction, ownership and operation of the proposed infrastructure prior to the finalisation of funding arrangements and the commencement of construction.

5

10

15

20

Water Services Operating Subsidy

21. (1) The transferring national officer, subsequent to the signing of a transfer agreement between the transferring national officer and the municipality for the transfer of water services assets, may with the written approval of the National Treasury adjust the Water Services Operating and Transfer Subsidy allocation to a municipality to reflect—

25

- (a) the actual personnel allocation payable to a municipality as a result of the number of staff transferred from the transferring national department to the municipality; and
- (b) the actual operating allocation payable to a municipality as informed by the percentage or portion of assets transferred to a municipality in respect of assets shared across municipal boundaries.

30

(2) Any adjustments contemplated in subsection (1) must, together with an explanatory memorandum, be published by the National Treasury in the *Gazette*, within 120 days after granting approval for an adjustment.

35

Part 7

General matters relating to Schedule 4, 5, 6 or 7 allocations

Publication of allocations and frameworks

22. (1) The National Treasury must, within 14 days of this Act taking effect, publish in the *Gazette*—

40

- (a) the allocations per municipality for each Schedule 4, 6 or 7 allocation; and
- (b) the framework for each Schedule 4, 5, 6 and 7 allocation.

(2) The National Treasury must publish in the *Gazette*—

45

- (a) any revisions of or amendments to the allocations or frameworks published in terms of subsection (1) authorised by an adjustment budget;
- (b) any additional allocation that is authorised by an adjustment budget; or
- (c) any re-allocations by the National Treasury in accordance with section 27.

masheleni a lushaka na Mufaratshikwama wa Lushaka nga ha masheleni o shumiswaho kha Mbekanyamushumo ya Lushaka ya Zwa Muqagasi.

Gavhelo Ja Themamveledziso Guje dza Dzingu

20. Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka kha u shuma na Gavhelo Ja Themamveledziso Gute dza Dzingu u tea u vha na vhujanzi uri—

- (a) masipala muñwe na muñwe une wa nga vhuelwa nga thandela iñwe-vho kana tshinwe tshikimu u rambiwa uri a vhe tshipida kha u guda hune ha nga vha hone u ya nga yeneyo thandela kana tshikimu, naho arali masipala u songo tujuwedza uri hu vhe na yeneyo ngudo; 5
- (b) u guda hune ha nga vha hone hu tendelana na Nzudzanyo dza Mveledziso dza Pfano dza mimasipala, yo lugiselewaho u ya nga Mulayo wa Maitele a Masipala, zwihiuhulu nzudzanyo dza mveledziso dza tshumelo dza zwa mađi dzine dza vhumba tshireñwa tsha Nzudzanyo dza Mveledziso dza Thanganelano; na 10
- (c) Mimasipala yothe i kwameaho—
 - (i) yo tendelana na u pfectesa kushumele kwa dzenedzo ngudo; na 15
 - (ii) na u vhosha mulanga une wa amba nga pfanelo na mbosho dzavho malugana na u fhata, uri vhune na mashumele a yeneyo themamveledziso yo dzinginywaho hu sa athu u fhedziswa nzudzanyo dza u lambedza na u thoma u fhaña. 20

Mugaganyagwama wa Thikedzo ya Tshumelo dza Madi

21. (1) Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka, nga murahu ha u saina thendelano vhukati ha muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka na masipala kha u pfukiswa ha tshomedzo dza tshumelo dza mađi, nga thendelo yo tou ñwalwaho nga Mufaratshikwama wa Lushaka ha dzudzanyululiwa Kushumele kwa Tshumelo dza Mađi na mukovho wa Thikhedzo yo pfukiselwaho kha masipala u sumbedza—

- (a) mukovho wa vhukuma uqe wa nga badela kha masipala wa vhashumi sa mvelele ya mbalo dza vhashumi vho sudzuluswaho vha tshi bva kha muhasho wa vhukati vha tshi qa kha masipala; 25
- (b) mukovho wa vhukuma wa kushumele uqe wa nga badela kha masipala sa zwe zwa sumbedziswa zwone phesenthe kana zwipiđa zwa mbuelo dzo qewaho masipala u ya nga mbuelo dzo kovhekanyelwaho mimasipala uya nga mikano. 30

(2) U khakhululwa naho hu hufhio ho ambiwaho kha tshitewatshiđuku tsha (1) na memorandamu i jalutshedzaho, hu fanela u ñwaliwa kha *Gazethe* nga Mufaratshikwama wa Lushaka, hu sa athu u fhela mađuvha a 120 musi ho no qewa thendelo ya u khakhulula. 35

Tshipida 7

Mafhundo zwao a elenaho na Mbekanyo 4, 5, 6 kana 7 ya mikovho

U andadzwa ha mikovho na mitheo 40

22. (1) Mufaratshikwama wa Lushakau fanela uri musi hu sa athu fhela mađuvha a 14 musi hoyu Mulayo wo no thoma u shuma, u anđadziwe kha *Gazethe*—

- (a) mikovho yo qewaho masipala muñwe na muñwe mukovho wa Mbekanyo 4, 6 kana 7; na 45
- (b) mafhundo a mutheo a mukovho wa Mbekanyo 4, 5, 6 na 7.
- (2) Mufaratshikwama wa Lushaka u fanela u anđadza kha *Gazethe*—
 - (a) u vusuluswa na u khwađiswaho ha mukovho kana mafhundo a mutheo a phađaladzwaho u ya nga tshireñwa tshitiku tsha (1) ho khwađiswaho nga mugaganyagwama wo dzudzanyaho;
 - (b) muñwe mukovho wo itwaho nga mugaganyagwama wo dzudzanyaho; kana 50
 - (c) huñwe u dovha u ita mukovho nga Mufaratshikwama wa Lushaka ha Muvhuso u tendelana na tshireñwa 27.

(3) The National Treasury may at any time, after consultation with or at the written request of a transferring national officer, revise or amend a framework published in terms of subsection (1) or (2) to correct any error or omission.

(4) An amendment, revision, additional allocation or re-allocation takes effect on publication thereof in the *Gazette*.

5

Frameworks for Schedule 4 allocation

23. (1) The framework for a Schedule 4 allocation must be designed to promote comprehensive reporting on outputs for a programme or function funded or partially funded by the allocation.

(2) The framework referred to in subsection (1) may—

- (a) include a condition requiring the registration of a project with a national department or any other organ of state prior to the financial year or municipal financial year in which the project will be implemented or such later date as may be agreed upon between the transferring national officer and the receiving officer, provided that such later date may not delay or impede the commencement of that project in the relevant financial year; and
- (b) not include any condition—
 - (i) for a national department or any other organ of state, other than the relevant province or municipality or the National Treasury in respect of a public private partnership, to approve specific projects or budgets; or
 - (ii) requiring a report on spending other than the reports required in terms of section 11 or as approved by the National Treasury.

10

15

20

25

Spending in terms of purpose and subject to conditions

24. (1) Despite anything to the contrary contained in any law, an allocation referred to in Schedule 4, 5, 6 or 7 may only be utilised for the purpose stipulated in the Schedule concerned and in accordance with the framework published in terms of section 22.

25

(2) A receiving officer may not transfer any Schedule 5 or 6 allocation or a portion of such allocation to any other entity for the performance of a function envisaged in terms of the allocation, unless—

- (a) it is a transfer that is approved in the budget of the receiving province or municipality or a framework published in terms of section 22;
- (b) it is a payment for services rendered or goods received, which services or goods were procured in accordance with the supply chain management policy or procurement policy of the relevant province or municipality and for which adequate documentation for payment has been received; or
- (c) in the case of an advance payment or a transfer not consistent with the budget of the receiving province or municipality—
 - (i) the receiving officer has certified to the National Treasury that the transfer is not an attempt to artificially inflate its spending estimates and that there are good reasons for the advance payment or transfer; and
 - (ii) the National Treasury has approved the advance payment or transfer.

30

35

40

45

Withholding of allocation

25. (1) Subject to subsections (2) and (3), a transferring national officer may withhold the transfer of a Schedule 4, 5, 6 or 7 allocation or any portion of such allocation for a period not exceeding 30 days, if—

45

(3) Mufaratshikwama wa Lushaka musi o no amba kana u ita vhukwamani na kana nga u khumbelo yo tou ñwalwaho ya muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka, a nga kha ñi vusulusa kana u khwinisa mutheo wo anqadzwaho u ya nga tshireñwa tshiñuku tsha (1) kana (2) u itela u khakhulula ho khakheaho kana ho ñahelaho.

(4) U khwiniswa, u vusulusa, u engedza mukovho kana u dovha u kovha hafhu zwi itea musi ho no anqadzwaha kha *Gazetthe*. 5

Mitheo ya Mbekanyo 4 ya mikovho

23. (1) Mutheo wa mukovho wa Mbekanyo 4 u fanela u itelwa u tikedza u vhiga ho fhelelaho kha mvelele u itela mbekanyamushumo kana mushumo wo lambedzwaho nga vhudalo kana tshiñahen nga mukovho. 10

(2) Mutheo wo ambiwaho nga hawo kha tshireñwa tshiñuku tsha (1) u nga—

(a) katela na nyimele dzi ñodaho uri hu redzhisijariwe thandela na muhasho wa vhukati kana muraðo naho u ushio wa muvhuso nga phanða ha nwaha wa muvhalelano kana ñwaha wa muvhalelano wa masipala thandela ya ño shuma nga datumu ya nga vhuya u ya nga zwe ha tendelanwa ngazwo vhukati ha muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka na muofisiri muñanganedzi, tenda datumu yeneyo ya nga vhuya i sa lengise kana u thithisa u thoma ha yeneyo thandela nga ñwaha wa hone wa muvhalelano; na 15

(b) a zwi yi nga nyimele—

(i) kha muhasho wa vhukati kana tshipiða naho tshi tshifhio tsha muvhuso, nga nnða ha khampani dza muvhuso kana ya muthu nga eþhe, u tendela dziñwe thandela kana mugaganyagwama; kana 20

(ii) u ñoda muvhigo wa u shumiswa ha masheleni nga nnða ha mivhigo i ñodeaho u ya nga tshireñwa 11 kana sa musi zwo tendelwa nga Mufaratshikwama wa Lushaka. 25

U shumisa masheleni hu na tshiitisi nahone zwo itiswa nga nyimele

24. (1) Naho tshi tshini tsho fhambananaho na itshe tsho katedzaho kha mulayo muñwe na muñwe, mukovho wo ambiwaho nga hawo kha Mbekanyo 4, 5, 6 kana 7 u nga shumiselwa ndivho yo ñwaliwaho kha Mbekanyo i kwamaho eneo mafhungo a tendelanaho na mutheo u ya nga tshireñwa 22. 30

(2) Muofisiri a muñanganedzi ha koni u pfukisa mukovho na ho u ushio wa Mbekanyo 5 kana 6 kana tshipiða tsha mukovho wonoyo naho e nnyi u itela mushumo wo dzudzanywaho u ya nga wonoyo mukovho, nga nnða ha musi—

(a) i masheleni a pfukiswaho o tendelwaho nga mugaganyagwama wa vunðu kana masipala zwi ñanganedzaho kana mutheo wo anqadzwaho u ya nga tshireñwa 22; 35

(b) ndi mbadelo ya tshumelo yo itwaho kana thundu dze dza ñanganedzwa, he tshumelo ya itwa kana thundu dza ñanganedzwa u ya nga maitele a u ñanganedza thundu nga mbekanyamaitele ya vhulangi ha u ñetshedza thundu kana mbekanyamaitele ya jeneþo vunðu kana masipala zwe zwa itwa ho waniwa thendelo yo teaho ya manwalo o teaho a mbadelo o ñanganedzwa; kana 40

(c) kha nyimele ya u badelela phanða kana u pfukisa ha masheleni hu sa tshimbilelani na mugaganyagwama wa vunðu kana masipala u ñanganedzaho— 45

(i) muofisiri o ñanganedzaho o khwaþhisedza kha Mufaratshikwama wa Lushaka u pfukisela ho itwaho a si ndingedzo ya u ñoda u alusa zwi siho u anganyela kushumisele kwa masheleni na zwiitisi zwa vhukuma zwi hone na zwauri zwa u badelela phanða kana u pfukiswa masheleni; na 50

(ii) Mufaratshikwama wa Lushaka o tendela u badelela phanða kana u pfukiswa ha masheleni.

U farwa ha mukovho

25. (1) U ya nga tshireñwa tshiñuku tsha (2) na (3), muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka a nga fara u pfukiswa ha mukovho wa Mbekanyo 4, 5, 6, kana 7 kana tshipiða naho tshi tshifhio tsha wonoyo mukovho tshifhinga tshi sa fhiriho maðuvha a 30, arali— 55

- (a) the province or municipality does not comply with the provisions of this Act or conditions to which the allocation, as provided for in the relevant framework, is subject;
- (b) roll-overs of conditional allocations approved by the National Treasury in accordance with section 28 have not been spent; or
- (c) expenditure on previous transfers during the financial year reflects significant under-spending, for which no satisfactory explanation is given.
- (2) Despite subsection (1), the Health Professions Training and Development Grant and National Tertiary Services Grant may not be withheld in terms of this section.
- (3) A transferring national officer must, seven working days or such shorter period as may be approved by the National Treasury prior to withholding an allocation in terms of subsection (1)—
- (a) give the relevant receiving officer—
 - (i) written notice of the intention to withhold the allocation; and
 - (ii) an opportunity to submit written representations, within those seven days as to why the allocation should not be withheld; and
 - (b) inform the relevant provincial treasury and the National Treasury, and, in respect of the Municipal Infrastructure Grant, also the provincial department responsible for local government of its intention to withhold the allocation.
- (4) A notice contemplated in subsection (3) must include the reasons for withholding the allocation and the intended duration of the withholding.
- (5) (a) The National Treasury may when a transferring national officer is withholding an allocation in terms of subsection (1) instruct or approve a request from that transferring national officer to withhold an allocation for a period longer than 30 days, but not exceeding 120 days, if the withholding will—
- (i) facilitate compliance with this Act or the conditions to which the allocation is subject; or
 - (ii) minimise the risk of under-spending.
- (b) A transferring national officer must, when requesting the withholding of an allocation in terms of this subsection, submit proof of its compliance with subsection (3) and any representations received from the receiving officer, to the National Treasury.
- (c) The transferring national officer must again comply with subsection (3) when the National Treasury instructs or approves a request by him or her in terms of paragraph (a).
- Stopping of allocation**
- 26.** (1) Despite section 25, the National Treasury may in its discretion or at the request of a transferring national officer stop the transfer of—
- (a) a Schedule 4, 5 or 6 allocation referred to in section 25(1) to a province or municipality on the grounds of persistent and material non-compliance with the provisions of this Act, or a condition to which the allocation, as provided for in the relevant framework, is subject; or
 - (b) a Schedule 4, 5, 6 or 7 allocation referred to in section 25(1) if the National Treasury anticipates that a province or municipality will substantially under-spend on that programme or allocation in the financial year.
- (2) The National Treasury must when stopping an allocation in terms of this section—
- (a) comply with section 25(3)(a), and in respect of a municipality also with section 38 of the Municipal Finance Management Act; and
 - (b) inform the relevant provincial treasury of its intention to stop the allocation.

- (a) vunđu kana masipala zwi sa tendelani na mbetshelwa dza Mulayo uyu kana nyimele dzine khadzo, sa zwe dza ḡekedzwa kha mutheo wo teaho, ho sedziwa; 5
 (b) masheleni o pfukiselwaho e a vha o kovhiwa ho sedzwa nyimele o tendelwaho nga Mufaratshikwama wa Lushaka u ya nga tshireñwa 28 ho ngo shumiswa; kana
 (c) masheleni o shumiswaho kha u ita pfukiselo dzo itwaho kha ñwaha wa muvhalelano i u sumbedza u sa shumiswa ha masheleni lu vthonalaho, hune ḡhalutshedzo i fushaho yo ḡeiwaho.
- (2) Nga nđnda ha tshireñwa tshiṭuku tsha (1), Gavhelo Ja Mveledziso ya Pfumbudzo ya Vhashumeli vha Zwa Mutakalo kana Gavhelo Ja Zwa Tshumelo dza Pfunzo dza N̄ha dza Lushaka dici nga si fariwe u ya nga tshireñwa hetshi. 10
- (3) Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka u fanela, uri nga mađuvha a sumbe a mushumo kana tshenetsho tshifhinga tshipfufi sa zwine zwa nga vha two tendelwa nga Mufaratshikwama wa Lushaka phanđa ha musi a sa athu fara mukovho zwi tshi ya 15
 nga tshireñwa tshiṭuku tsha (1)—
- (a) aŋee muofisiri o teaho—
 (i) nđivhadzo yo tou ñwaliwaho ya u diimisela u fara mukovho; na
 (ii) tshikhala tsha u ḡisa zwe tou ñwalwa, nga eneo maduvha a sumbe uri ndi ngani mukovho uyo a sa tei u fariwa; na 20
 (b) u ḡivhadza mufaratshikwama wa vunđu o teaho na Mufaratshikwama wa Lushaka, na, u tendelana na Gavhelo Ja Themamveledziso ya Masipala, hafhu na muhasho wa vunđu u re na vhuqifhinduleli ha muvhuso wapo kha vhuqimiseli hawo u fara mukovho.
- (4) Nđivhadzo yo ambiwaho kha tshireñwa tshiṭuku tsha (3) i fanela u katela na zwiiti zwa u fara mukovho na uri na tshiifhinga tsho imiselwaho u fara uyo mukovho. 25
- (5) (a) Mufaratshikwama wa Lushaka a nga, musi Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka a tshi khou fara mukovho u ya nga tshireñwa tshiṭuku tsha (1), nea ndaela kana a tendela khumbelo i bvaho kha onoyo muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka u fara mukovho lwa tshifhinga tshi fliraho mađuvha a 30, fhedzi a sa thirise mađuvha a 30
 120, arali honoho u farwa hu tshi do—
 (i) ḡuļuwedza u tendelana na hoyu Mulayo kana nyimele dzine mukovho wa wela kha; kana
 (ii) u fhungudza tshutshedzo dza u sa shumisa masheleni.
 (b) Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka u fanela, musi a tshi khou ita khumbelo ya u fara mukovho u ya nga tshireñwa tshiṭuku itsi, u ḡetschedza vhuqanzi ha u tendelana na tshireñwa tshiṭuku tsha (3) na vhaimeleli vha bvaho kha muofisiri muļanganedzi, u ya kha Mufaratshikwama wa Lushaka. 35
 (c) Muofisiri mupfukiseli wa lushaka u dovha hafhu a tea u tendelana na tshireñwa tshiṭuku tsha (3) musi Mufaratshikwama wa Lushaka a tshi laela kana u tendela khumbelo yo itwaho ngae u ya nga ha phara (a). 40

U imiswa ha mukovho

26. (1) Hu sa londwi tshireñwa 25, Mufaratshikwama wa Lushaka a nga shumisa tsheo yawe kana nga khumbelo ya muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka a imisa pfukiswa ha— 45

- (a) Mbekanyo 4, 5 kana 6 ya mukovho yo ambiwaho kha tshireñwa 25(1) u ya kha vunđu kana masipala zwi tshi itwa nga u futeleta na zwifareaho zwi sa tshimbilelani na mbetshelwa dza Mulayo hoyu, kana nyimele dzine mukovho sa zwe zwa ḡetschedzwa kha mutheo wo teaho, zwi tendelana na; kana
 (b) Mukovho wa Mbekanyo 4, 5, 6 kana 7 wo ambiwaho kha tshireñwa 25(1) 50 arali Mufaratshikwama a tshi lavhelela uri vunđu kana masipala u do shumisela fhasi masheleni kha mbekanyamushumo kana mukovho kha ñwaha wa muvhalelano.
 (2) Mufaratshikwama wa Lushaka u fanela musi a tshi khou imisa mukovho u ya nga hetshi tshireñwa—
 (a) zwi fanela u tendelana na tshireñwa 25(3)(a), nahone u ya nga masipala na nga u ya nga tshireñwa 38 tsha Mulayo wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a Masipala; na
 (b) u ḡivhadza vunđu lo teaho Ja Mufaratshikwama wa Vunđu nga ha u ḡiimisela u imisa mukovho. 55
 60

(3) Any stopping of an allocation contemplated in subsection (1) must, together with an explanatory memorandum, be published by the National Treasury in the *Gazette*.

(4) (a) The Minister may, by notice in the *Gazette*, approve that an allocation or any portion of such allocation stopped in terms of subsection (1), be utilised to meet that province's or municipality's outstanding statutory and contractual financial commitments.

5

(b) The utilisation of funds contemplated in this subsection is a direct charge against the National Revenue Fund.

Re-allocation after stopping of allocation

27. (1) (a) The National Treasury may, where it stops an allocation in terms of section 26, after consultation with the transferring national officer, determine that a portion or the allocation that will not be spent be reallocated to one or more provinces or municipalities on condition that the allocation will be spent in the financial year or the next financial year.

10

(b) The re-allocation of a portion or the full allocation on condition that the allocation will be spent in the next financial year referred to in subsection (1), must be deemed to be a roll-over approved by the National Treasury in terms of section 28(2)(a).

15

(2) (a) Despite subsection (1), the National Treasury may, when an intervention in terms of the Constitution, is taking place, on such conditions as it may determine, authorise—

20

- (i) in relation to section 100, the transferring national officer to spend an allocation stopped in terms of section 26 on behalf of the relevant province;
- (ii) in relation to section 139, the intervening province to spend an allocation stopped in terms of section 26 on behalf of the relevant municipality.

(b) An allocation that is spent by the transferring national officer or intervening province referred to in paragraph (a), must, for purposes of this Act, be regarded as a Schedule 7 allocation from the date on which the authorisation is given.

25

Unspent conditional allocations

28. (1) Despite the provisions of the Public Finance Management Act or the Municipal Finance Management Act relating to roll-overs, any conditional allocation, excluding the Gautrain Rapid Rail Link allocation, that is not spent at the end of a financial year reverts to the National Revenue Fund, unless the relevant receiving officer can prove to the satisfaction of the National Treasury that the unspent allocation is committed to identifiable projects.

30

(2) The National Treasury may at the request of a transferring national officer, provincial treasury or municipality approve—

35

- (a) a roll-over from a conditional allocation to the next financial year; and
- (b) spending of a portion of a conditional allocation on activities related to the purpose of that allocation where the province or municipality projects significant unforeseeable and unavoidable over-spending on its budget.

40

Allocations to public entities for provision of municipal service or function

29. No public entity, other than Eskom Holdings Limited in respect of funds received from the Department of Minerals and Energy and water boards in respect of funds received from the Department of Water Affairs and Forestry for the implementation of Schedule 7 allocations, may receive funds for the provision of a municipal service or

45

MULAYO WA U KOVHIWA HA MBUELO, 2008

Act No. 2, 2008

(3) U imiswa hufhio na ufhio ha mukovho ho ambiwaho kha tshiteñwa tshiþuku tsha (1) tshi tea, khathihi memorandamu u þalusaho, u andadzwe Mufaratshikwama wa Lushaka kha *Gazethe*.

(4) (a) Minisja a nga kha ði, nga ndivhadzo kha *Gazethe*, u tenda uri mukovho kana tshiñwe tshipiða tsha wonoyo mukovho tshi imiswe u ya nga tshiteñwa tshiþuku tsha (1), tshi shumiswe u swikela tshinyalelo dza vunðu na dza masipala dze dza ðivhofha uri dici ðo dici lifha.

(b) U shumiswa ha masheleni ho ambiwaho kha hetshi tshiteñwa tshiþuku i tou u whilwa ho livhiwa kha Tshikwama tsha Mbuelo tsha Lushaka.

U dovha u kovhiwa nga murahu ha musi ha u imiswa ha mukovho

5

10

27. (1) (a) Mufaratshikwama wa Lushaka a nga, he ha imiswa mukovho u ya nga tshiteñwa 26, nga murahu ha vhukwamani na muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka, a phetha uri tshipiða kana mukovho une wa sa do shumiswa u dovhe u kovhelwe vunðu jithihi kana manzhi kana mimasipala ho sedzwa uri mukovho u ðo shumiswa nga ñwaha wa muvhalelano kana kha ñwaha wa muvhalelano u tevhelaho.

15

(b) U dovha hafhu u kovhiwa ha tshipiða kana mukovho wo fhelelaho ho sedzwa uri mukovho u ðo shumiswa nga ñwaha wa muvhalelano u tevhelaho sa zwe zwa sumbedzisa kha tshiteñwa tshiþuku tsha (1), i fanelu u dzhiwa sa masheleni o pfukiswaho tendelwaho nga Mufaratshikwama wa Lushaka u ya nga tshiteñwa 28(2)(a).

20

(2) (a) Nga nnða ha tshiteñwa tshiþuku tsha (1), Mufaratshikwama wa Lushaka a nga, musi ho vha na u dzhenelela hu tshi tevhedzwa Mulayotewa, zwi khou itea, kha nyimele u ya nga ñðila ðiæ ya nga vha yo phethwa ngaho, sa zwe zwa tendeliwa—

- (i) zwi tshi elana na tshiteñwa 100, muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka a shumise mukovho wo imiswaho u ya nga tshiteñwa 26 hu tshi itelwa vunðu jí kwameaho;
- (ii) zwi tshi elana na tshiteñwa 139, vunðu jí dzhenelelaho kha u shumisa mukovho wo imiswaho u ya nga tshiteñwa 26 hu tshi itelwa masipala a kwameaho.

25

(b) Mukovho uge wa shumiswa nga muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka kana vunðu jí dzhenelelaho ðo ambiwaho nga haþo kha phara (a), li fanelu uri musi li tshi itela hoyu Mulayo, jí dzhiwe sa mukovho wa Mbekanyo 7 u bva ðuvha je ha vhewa hoyu mulayo.

30

Mukovho i songo shumiswaho yo ñetshedzwa ho sedzwa nyimele

28. (1) Hu sa londwi mbetshelwa Mulayo wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a Tshitshavha kana Mulayo wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a Masipala u tshimbilelanaho na u pfukiselwa ha masheleni, u kovhelwa huñwe na huñwe ho sedzwa nyimele, nga nnða ha mukovho wa Gautrain Rapid Rail Link, i songo shumiswaho magumoni a ñwaha wa muvhalelano i vhuelela kha Tshikwama Tsha Mbuelo Tsha Lushaka, nga nnða ha musi muofisiri mutanganedzi a nga sumbedza lu fushaho kha Mufaratshikwama zwa uri mukovho u songo shumiswaho u do shumiselwa thandela dici re hone.

35

(2) Mufaratshikwama wa Lushaka a nga, nga khumbelo ya muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka, mufaratshikwama wa vunðu kana masipala a tenda—

40

- (a) u fhiriselwa u bva kha mukovho wo itwaho ho sedzwa nyimele u ya kha ñwaha u tevhelaho wa muvhalelano; na
- (b) u shumiswa ha tshipiða tsha mukovho wo ñetshadzwaho ho sedzwa nyimele kha mishumo i tshimbilelanaho na wonoyo mukovho wa vunðu kana thandela dza masipala dzine dza vha na ndeme hune u shumiseswa ha masheleni hu sa langei na hu songo lavhelelwaho kha mugaganyagwama wawo.

45

Mukovho u ya kha zwiimiswa zwa tshitshavha u itela mbetshelwa ya tshumelo kana mushumo wa masipala

50

29. A huna tshiimiswa tsha tshitshavha, nga nnða ha *Eskom Holdings Limited* u ya nga għonipha ya masheleni o waniwaho u bva kha Muhasho wa Minerala ja Fulufulu na bodo ya zwa maði u ya nga masheleni o ġanganedzwaho u bva kha Muhasho wa Zwa Madi na Maðaka hu tshi shumiswa mukovho wa Mbekanyo 7, u nga kha ði ġanganedza masheleni u itela mbetshelwa ya tshumelo ya masipala kana mishumo ya masipala ho imelwa masipala u bva kha tshiimiswa tsha muvhuso wa vhukati kana tshipiða tsha

55

municipal function on behalf of a municipality from a national or provincial organ of state except via the municipality responsible for that service or function, unless the National Treasury approves otherwise in respect of municipalities it deems to have low capacity.

CHAPTER 4

5

DUTIES OF CATEGORY C MUNICIPALITIES, PROVINCIAL TREASURIES AND NATIONAL TREASURY

Duties relating to Category C municipal budgets

30. (1) (a) In addition to the requirements of the Municipal Finance Management Act, the accounting officer of a category C municipality must, no later than 14 April 2008, submit to the National Treasury and all category B municipalities within that municipality's area of jurisdiction, the budget, as tabled in accordance with section 16 of the Municipal Finance Management Act, for the 2008/09 municipal financial year, and the two following municipal financial years. 10

(b) The budget must indicate all allocations to be transferred to each category B municipality within its area of jurisdiction and disclose the criteria for allocating funds between the category B municipalities. 15

(2) A category C municipality must strive to ensure that it does not duplicate a function currently performed by a category B municipality, and transfer funds for infrastructure development or the provision of services to the relevant category B municipalities, taking into account any indicative allocations for such municipalities as determined or published in the *Gazette* by the National Treasury, and may only retain and spend funds directly if the category C municipality retained a power or function in terms of the Municipal Structures Act. 20

(3) A category C municipality must before implementing any capital project for water, electricity, roads or any other municipal service consult the category B municipalities within whose area of jurisdiction the project will be implemented on the project, and agree on which municipality is responsible for operational costs and collection of user fees. 25

(4) A municipality must ensure that any allocation made to it in terms of this Act, or by a province or another municipality, that is not reflected in its budget as tabled in accordance with section 16 of the Municipal Finance Management Act, is reflected in its budget to be approved in accordance with section 24 of the Municipal Finance Management Act. 30

Duties of provincial treasuries

35

31. (1) The provincial treasury must reflect Schedule 5 allocations separately in the province's appropriation Bill or a schedule to its appropriation Bill.

(2) (a) The provincial treasury must on the same day that its budget is tabled in the provincial legislature or a later date approved by the National Treasury, but not later than 14 April 2008, publish the following in the *Gazette*: 40

- (i) the indicative allocation per municipality for every allocation to be made by the province to municipalities from the province's own funds;
- (ii) the indicative allocation to be made per school in the province;
- (iii) the indicative portion of the Integrated Housing and Human Settlement Development allocation to each municipality; 45
- (iv) the indicative allocation to any national or provincial public entity for the implementation of a programme funded by a Schedule 5 allocation on behalf of a province or for assistance provided to the province in implementing such a programme;
- (v) the envisaged division of the allocation contemplated in subparagraphs (i)-(iv), in respect of each municipality and school, for the next financial year and the 2010/11 financial year; 50

vundu tsha muvhuso nga n̄nda ha musi zwo pfuka nga masipala a re na vhuqifhinduleli ha tshumelo yeneyo kana mushumo, nga n̄nda ha musi Mufaratshikwama wa Lushaka o tenda nga n̄thani ha uri mimasipala a i khou livha kha u vha na vhukoni vhułuku.

NDIMA 4

MISHUMO YA MIMASIPALA YA KHETHEKANYO C, VHAFARATSHIKWAMA VHA MAVUNQU NA MUFARATSHIKWAMA WA LUSHAKA

5

Mishumo i elenaho mugaganyagwama wa masipala wa tshigwada C

30. (1) (a) U ḡadzisa kha ḡħoġea dla Mulayi wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a Masipala, muofisiri wa muvhalelano wa khethekanyo C ya masipala u fanela u, 10 qetshedza Mufaratshikwama wa Lushaka na khethekanyo B ya mimasipala kha vhupo honoho ha vhushumelo ha masipala, mugaganyagwama sa zwe zwa adziwa uya nga Mulayi wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a Masipala, kha īnwaha wa muvhalelano wa 2008/09, na miñwaha mivhili itevhelaho ya muvhalelano.

(b) Mugaganyagwama u tea u sumbedza mukovho woqhe uno fanela u fliriselwa kha 15 masipala muñwe na muñwe wa khethekanyo B kha vhupo honoho ha vhushumelo na u bula maitele o shumiswaho kha u kovha masheleni vhukati ha mimasipala ya khethekanyo ya B.

(2) Khethekanyo C ya masipala i fanela u lwsa nga qdila dzoqhe u itela u vha na vhuqanziuri a i dovhololi mushumo uqhe wa khou itwa nga masipala wa khethekanyo ya B, nahone i pfukise masheleni a u bveledzisa ġhemamveledziso kana mbetshelwa ya tshumelo i tshimbilelanaho na mimasipala yo teaho ya khethekanyo B, hu tshi khou dzhielwa mikovho tsumbedzisi sa izwi mimasipala yo phetha kana zwo aqdadzwa kha Gazetħe nga Mufaratshikwama wa Lushaka, na uri a nga vħulunga fħedzi na u shumisa masheleni thwii arali masipala wa khethekanyo C o fara kana mushumo wa Mulayi wa 25 Zwiimiswa zwa Masipala.

(3) Masipala wa khethekanyo C u fanela uri musi u sa athu u shumisa masheleni marwe na marwe a thandela ya madji, muqas, dzibada, kana tshumelo naho i ifhio ya masipala a kwamane na mimasipala wa khethekanyo B kha vhupo honoho ha vhushumelo ha thandela hune dla do shumiwa kha thandela na u tenda uri ndi masipala ufhio a no do vha na vhuqifhinduleli ha zwikolodo zwa u shuma na u kuvhanganya mbadelo dla u shumisa.

(4) Masipala u fanela u vha na vhuqanziuri mukovho wo itwaho u ya nga hoyu Mulayi, kana nga vundu kana muñwe masipala, u siho kha mugaganyagwama sa zwe 30 zwa adżiswa zwone khethekanyo ya 16 ya Mulayi wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a 35 Masipala, sa zwe zwa sumbedza kha mugaganyagwama u ne wa do tendiwa u ya nga tshiteħwa 24 tsha Mulayi wa Vhulangi wa Zwa Masheleni a Masipala.

Mishumo ya vhafaratshikwama vha vundu

31. (1) Mufaratshikwama wa vundu fanela u sumbedza mikovho ya Mbekanyo 5 kha 40 Mulayotibe wa masheleni o vhetshelwaho thungo kana mbekanyo ya Mulayotibe wa Masheleni o vhetshelwaho thungo.

(2) (a) Mufaratshikwama wa vundu o fanela uri nga lejelo quvha ji ne mugaganyagwama wa adzwa kha vhusima mulayi ha vundu kana nga datumu ya nga vħuya sa zwe zwa tendeliwa nga Mufaratshikwama wa Lushaka, hu songo fħira ja 14 Lambamai 2008, hu anqadzwie zwi tevhelaho kha Gazetħe:

- (i) Mikovho tsumbedzisi u ya nga ha masipala kha mukovho muñwe na muñwe u ne wa do itwa nga vundu na mimasipala u bva kha tshikwama tsha vundu;
- (ii) mikovho tsumbedzisi ine ya do itwa uya nga tshikolo kha vundu;
- (iii) tshipiqa tsumbedzisi tsha Thanganelo ya Dzinndu na Mveledziso ya Kudzulele kwa Vhathu kha mukovho wa masipala muñwe na muñwe;
- (iv) Mukovho tsumbedzisi wa tshiemiswa tshiixwe na tħinwe tsha tħitħavha tsha muvhuso wa vhukati kha u qetshedza mbekanyamushumo yo lambedzwaho nga mukovho wa mbekanyo 5 u itela vundu kana thuso yo qetshedzwaho kha vundu kha u etshedza idzo mbekanyamushumo;
- (v) khethekanyo yo humbulelwaho ya mukovho kha phara ġħukku (i)-(iv), u ya nga masipala muñwe na muñwe na tshikolo, kha īnwaha u tevhelaho wa muvhalelano na īnwaha wa muvhalelano wa; 2010/11;

5

15

20

25

30

35

45

50

55

- (vi) the conditions and other information in respect of the allocations referred to in subparagraphs (i), (ii) and (iii) to facilitate performance measurement and the use of required inputs and outputs; and
- (vii) the budget of each hospital in a format determined by the National Treasury.
- (b) The allocations and budgets referred to in paragraph (a) must be deemed to be final if the legislature passes the appropriation Bill without any amendments.
- (c) In the event that the legislature amends the appropriation Bill the accounting officer of the provincial treasury must publish amended allocations and budgets in the *Gazette* within 14 days of legislature passing the appropriation Bill.
- (3) (a) Despite anything to the contrary contained in any law, a provincial treasury may, in accordance with a framework determined by the National Treasury, amend the allocations referred to in subsection (2) or make additional allocations to municipalities that were not published in terms of subsection (1) or (2).
- (b) The amended allocations and allocations referred to in paragraph (a) must be published in the province's budget documents that are submitted with an adjustment appropriation Bill to its legislature.
- (c) The provisions of subsection (2), with the necessary changes, apply in respect of allocations referred to in paragraph (b).
- (4) Where a function for which a province receives a Schedule 5 allocation is assigned to a municipality during a financial year and the province has not appropriated funds to that municipality for the performance of that function, the province must transfer the allocation to the municipality in terms of section 226(3) of the Constitution as a direct charge against that province's Revenue Fund and must inform the National Treasury of the transfer.
- (5) (a) A provincial treasury must, as part of its consolidated monthly report in terms of section 32 of the Public Finance Management Act, in the format determined by the National Treasury, report on—
- (i) actual transfers received by the province from national departments;
 - (ii) actual expenditure on such allocations, excluding Schedule 4 allocations, up to the end of that month; and
 - (iii) actual transfers made by the province to municipalities, and actual expenditure by municipalities on such allocations.
- (b) The report contemplated in paragraph (a) must include reports for each quarter, and be in the format and include the information as may be determined by the National Treasury.

Duties of National Treasury

- 32.** (1) The National Treasury must within 14 days of this Act taking effect submit a notice to all transferring national officers, containing the details of the bank accounts of each province and municipality.
- (2) The National Treasury must, together with the monthly report contemplated in section 32(2) of the Public Finance Management Act, publish a report on actual transfers of all allocations listed in the Schedules referred to in sections 7 and 8 or made in terms of section 36.

- (vi) nyimele na mañwe mafhundo u ya nga mikovho yo ambiwaho kha phara þukhu (i), (ii) na (iii) u þuþwedza tshikalo tsha mashumele na u shumisa tshomedzo na zwibve redzwa; na
- (vii) mugaganyagwama wa vhuongelo vhuñwe na vhuñwe nga tshivhumbeo tsho tiwaho nanga Mufaratshikwama wa Lushaka.
- (b) Mikovho na migaganyagwama yo ambiho ngayo kha phara (a) i tea u dzhiwa i yone ya u fhedza arali vhusimamilo vhu nga phasisa Mulayotibe wa Mukovhe hu si na u khwiniswa ho itwaho.
- (c) Kha hune vhusimamulayo ha khwinisa Mulayotibe wa mukovho muofisiri wa muvhalelano wa vhufaratshikwama ha vundu vhu fanela u andadza mikovho yo khwiniswaho na mugaganyagwama kha *Gazethe* hu sa athu fhela maðuvha a 14 musi mulayo wo khwaðhiswa u shuma ha Mulayotibe wa Mukovho.
- (3) (a) Hu sa londwi naho tshi siho mulayoni, mufaratshikwama wa vundu a nga, zwi tshi elana na mutheo wo tiwaho nga Mufaratshikwama wa Lushaka, a khwinisa mikovho yo ambiwaho kha tshiteneva tshiþuku tsha (2) kana u engedza mikovho kha masipala e a vha a songo anðadzwa u ya nga tshireñwa tshiþuku tsha (1) kana (2).
- (b) Mukovho wo khwiniswaho na mikovho yo ambiwaho nga hayo kha phara (a) i fanela u anðadzwa kha mañwalwa a mugaganyagwama a vundu ane a ðo ñekedzwa na khwiniso ya Mulayotibe wa Mukovho u ya kha vhusimamilayo haljo.
- (c) Mbetshelwa dza tshireñwa tshiþuku tsha (2), na tshanduko dzo teaho, zwi a shumisiwa ho sedzwa mikovho iñe ya khou ambiwa nga hayo kha phara (b).
- (4) Hune mushumo wa vundu wa ñewa mukovho wa Mbekanyo 5 wa ñewa masipala kha ñwaha wa muvhalelano nahone vundu li sa athu u kovhela masheleni wonoyo masipala u itela wonoyo mushumo, vundu li fanela u nea mukovho masipala u ya nga tshireñwa 226(3) tsha Mulayotewa u itela u vhila nga u tou livha kha Tshikwama tsha Mbuelo tsha vundu nahone li fanela u ñivhadza Mufaratshikwama wa Lushaka nga ha u pfukiswa uho.
- (5) (a) Mufaratshikwama wa vundu u fanela, sa tshipiða tsha muvhigo wo þangañyiswaho wa ñwedi muñwe na muñwe u ya nga tshireñwa 32 tsha Mulayo wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a Tshitshavha, nga kuitele kwo tiwaho nga Mufaratshikwama wa Lushaka a tshi vhiga nga ha—
- (i) u pfukiselwa ha vhukuma ha masheleni ho þanganedzwaho nga vundu u bva kha mihasho ya vhukati;
 - (ii) masheleni a vhukuma o shumiswaho kha mikovho yeneyo, nga nnða ha mikovho ya Mbekanyo 4, u swika magumoni a wonoyo ñwedi; na
 - (iii) u pfukiselwa ha vhukuma ha masheleni ho itwaho nga vundu u ya kha mimasipala, na masheleni o shumiswaho a vhukuma nga mimasipala kha yeneyo mikovho.
- (b) Muvhigo we ha ambiwa ngawo kha phara (a) u fanela u katela na mivhigo ya kotara iñwe na iñwe ya ñwaha, nahone u vhe kha kuitele kune kwa katela na mafhundo sa zwine a nga tiwa nga Mufaratshikwama wa Lushaka.

Mishumo ya Mufaratshikwama wa Lushaka

32. (1) Mufaratshikwama wa Lushaka u fanela uri hu sa athu u fhela maðuvha a 14 musi hoyu Mulayo wo no thoma u shuma a ñee ñivhadzo kha vhaofisiri vhapfukiseli vha lushaka vhoðhe, i re na zwidodombedzwa zwa zwikwama zwabannga iñwe na iñwe ya vundu na masipala.

(2) Mufaratshikwama wa Lushaka, khathihi na muvhigo wa ñwedi zwo ñwaliwaho kha tshireñwa 32(2) tsha Mulayo wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a Tshitshavha, a anðadze muvhigo nga ha u pfukiswa ha vhukuma ha masheleni ho itwaho sa zwe zwa vhekanyiswa zwone kha Mbekanyo dzo ambiwaho kha tshireñwa 7 na 8 kana yo itwaho u tendelana na tshireñwa 36.

CHAPTER 5**MATTERS RELATING TO ALL ALLOCATIONS****Payment schedule**

33. (1) (a) The National Treasury determines the payment schedule for the transfer of a province's equitable share allocation, after consultation with the head of the department in the provincial treasury. 5

(b) In determining the payment schedule the National Treasury must take account of the monthly spending commitments of provinces, and seek to minimise risk and debt servicing costs for national and provincial government.

(c) Despite paragraph **(a)**, the National Treasury may for cash management purposes relating to the corporation for public deposits account, or when an intervention in terms of section 100 of the Constitution, is taking place, on such conditions as it may determine, advance funds to a province in respect of its equitable share or a portion of it, which have not yet fallen due for transfer in accordance with the payment schedule. 10

(d) Any advances in terms of paragraph **(c)** must be set-off against transfers to the province, which would otherwise become due in terms of that payment schedule. 15

(2) (a) The National Treasury determines the payment schedule for the transfer of a municipality's equitable share allocation, after consultation with the accounting officer of the national department responsible for local government.

(b) Despite paragraph **(a)**, the National Treasury, after consultation with the accounting officer of the national department responsible for local government, may for cash management purposes in the municipality or when an intervention in terms of section 139 of the Constitution, is taking place, on such conditions as it may determine, approve a request or direct that the equitable share or a portion of it, which has not yet fallen due for transfer in accordance with the payment schedule, be advanced to a 20 municipality. 25

(c) Any advances in terms of paragraph **(b)** must be set-off against transfers to the municipality, which would otherwise become due in terms of the applicable payment schedule.

(3) (a) The National Treasury must approve the payment schedules for a Schedule 4, 30 5 or 6 allocation transferred to a municipality.

(b) (i) The transferring national officer of a Schedule 4, 5 or 6 allocation, other than the Neighbourhood Development Partnership Grant, must submit a payment schedule to the National Treasury for approval before 14 April 2008.

(ii) The transferring national officer of the Neighbourhood Development Partnership Grant must, in respect of each municipality to which a transfer is to be made under the Grant, submit a payment schedule to the National Treasury for its approval at least 14 days prior to any transfer being made. 35

(c) Prior to the submission of a payment schedule in terms of paragraph **(b)** the transferring national officer must— 40

- (i)** in relation to a Schedule 4 allocation, consult the relevant receiving officer;
- (ii)** in relation to the Gautrain Rapid Rail Link allocation, ensure that the payment schedule—

(aa) is consistent with the projected dates for payments to the private party in terms of the public-private partnership agreement entered into by the relevant province in accordance with regulations issued under the Public Finance Management Act; and 45

(bb) reflects the portion of any payments due under the agreement referred to in subparagraph **(aa)** payable from the allocation; and

- (iii)** in relation to a Schedule 5 or 6 allocation, consult the relevant province or municipality. 50

NDIMA 5

MAFHUNGO A TSHIMBILELANAHO MIKOVHO YOTHE

Mbekanyo ya mbadelo

33. (1) (a) Mufaratshikwama wa Lushaka u phetha uri mbekanyo ya mbadelo ya vunđu ya mukovho wa mukovhe wo linganyiselwaho, nga murahu ha vhukwamani na þohoho ya muhasho kha zwa vhufaragwama ha vunđu.

(b) Kha phetha mbekanyo ya mbadelo, Mufaratshikwama wa Lushakau fanela u dzhia vhuðifhinduleli ha masheleni a shumiswaho kha ñwedzi na vhuimiseli ha mavunđu na u fhungudza tshutshedzo na tshinyalelo dza muvhuso wa vhukati na wa vunđu.

(c) Nga nnđa ha phara (a), Mufaratshikwama wa Lushaka hu u itela vhulangi ha u shuma na masheleni zwi tendelanaho na tshikwama tsha u dzhenisza masheleni tsha lushaka, kana musi u dzhenelela na tshiteñwa 100 tsha Mulayotewa, u tshi shuma, u ya nga nyimele sa zwine zwa nga phethwa, na u ñetshedza masheleni phanđa kha vunđu ho sedzwa mukovhe wo lingañyiselwaho kana tshipiða tshawo, tshine a tshi athu swika u pfukiselwa u ya nga mbekanyo ya mbadelo.

(d) U badelelwa phanđa zwi tshi ya nga phara (c) dzi fanela u litshwa, u fhambanyiswa na u pfukiselwa ha masheleni a yaho kha vunđu, ja nga vha jo swika malugana na mbekanyo ya mbadelo.

(2) (a) Mufaratshikwama wa Lushaka u pheta mbekanyo ya mbadelo u itela u pfukiswa ha mukovho wa mukovhe wo linganyiselwaho masipala, nga murahu ha vhukwamani na muofisiri wa mbalelano wa muhasho wa vhukati a re na vhuðifhinduleli kha mivhuso yapo.

(b) Nga nnđa ha phara (a), Mufaratshikwama wa Lushaka nga murahu ha vhukwamani na muofisiri wa mbalelano wa muhasho wa vhukati a re na vhuðifhinduleli kha mivhuso yapo, hu u itela vhulangi ha u shuma na masheleni kha masipala kana ho vha na u dzhenelela u ya nga tshiteñwa 139 tsha Mulayotewa, u tshi shumiswa u ya, nga nyimele sa zwe zwa tiwa, u tendela khumbelo kana zwe livhanaho zwine mukovhe wa u lingañyisela kana tshipiða tshawo, tshine a tshi athu u swika u pfukiswa u ya nga mbekanyo ya mbadelo, i badelelwe phanđa kha masipala.

(c) U badelelwa phanđa zwi tshi ya nga phara (b) dzi fanela u litshwa, u fhambanyiswa na u pfukiselwa ha masheleni a yaho kha masipala, une wa nga vha wo sika malugana na mbekanyo ya mbadelo yo livhanaho na hezwi.

(3) (a) Mufaratshikwama wa Lushaka u fanela u tendela mbekanyo dza mbadelo dza Mbekanyo 4, 5 kana 6 ya mukovho wo pfukiselwaho masipala.

(b) (i) Muofisiri mupfukiseli wa lushaka Mbekanyo 4, 5 kana 6 ya mukovho, nga nnđa ha Gavhelo la Mveledziso ya Vhufarisani ha Vhudzulelani, u fanela u ñetshedza mbekanyo ya mbadelo kha Mufaratshikwama wa Lushaka hu u itela u wana thendelo phanda ha ja 14 Lambamai 2008.

(ii) Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka wa Gavhelo ja Mveledziso ya Vhufarisani ha Vhudzulelani u fanela, u ya nga masipala muñwe na muñwe une u pfikiswa ha tea u itwa nga fhasi ha Gavhelo, a ñetshedze Mbekanyo ya mbadelo kha Mufaratshikwama wa Lushaka u itela thendelo fhedzi vho hu tshi kha ði vha na mađuvha a 14 hu sa athu pfukiswa masheleni.

(c) Musi hu sa athu iswa mbekanyo ya mbadelo u ya nga phara (b) muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka u fanela—

(i) zwi tshi elana na Mbekanyo 4 ya mukovho, a vha na vhukwamani na muofisiri muñganedzi o teaho;

(ii) zwi tshi elana na mukovho wa *Gautrain Rapid Rail Link*, a vhe na vhužanzi uri mbekanyo ya mbadelo—

(aa) zwi tendelana na datumu dza mbadelo kha lihoro ja pharaivete malugana na thendelano ya vhufarisani ha tshitshavha-phuraivete yo dzheniwaho khayo nga vunđu jo teaho u ya nga milayo yo bviswaho fhasi ha Mulayo wa Vhulangi ha Masheleni a Tshitshavha; na

(bb) i sumbedza tshipiða tsha mbadelo dzo swikaho u badelwa u ya nga thendelano yo ambiwaho kha phara þukhu ya (aa) i badeleaho u bva kha mukovho; na

(iii) zwi tshi elana na mukovho wa Mbekanyo 5 kana 6, a vha na vhukwamani na vunđu jo teaho kana masipala.

5

10

15

25

30

35

40

50

55

Act No. 2, 2008**DIVISION OF REVENUE ACT, 2008**

(4) The transferring national officer of a Schedule 4, 5 or 6 allocation must provide the receiving officer with a copy of the approved payment schedule prior to making the first transfer in accordance therewith.

Amendment of payment schedule

34. (1) Subject to subsection (2), a transferring national officer of a Schedule 4, 5 or 6 allocation must within seven days of the withholding or stopping of an allocation in terms of section 25 or 26, amend a payment schedule as a result of the withholding or stopping of an allocation in terms of this Act. 5

(2) The National Treasury may, in the interest of better debt and cash-flow management or to deal with financial mismanagement or slow spending amend any payment schedule for an allocation listed in Schedule 2, 3, 4, 5 or 6 on notification to— 10

(a) the accounting officer of a provincial treasury, in the case of a provincial allocation; and

(b) the accounting officer of the national department responsible for local government, in the case of a local government allocation. 15

(3) A payment schedule amended in terms of subsection (1) or (2) must take account of—

(a) the monthly spending commitments of provinces or municipalities;

(b) the revenue at the disposal of provinces or municipalities; and

(c) the minimisation of risk and debt servicing costs for all three spheres of 20 government.

(4) An amendment of a payment schedule in terms of subsection (2) prevails over any amendment made in terms of subsection (1).

(5) The transferring national officer must immediately inform the receiving officer of any amendment to a payment schedule in accordance with subsections (1) or (2). 25

Transfers made in error

35. (1) Despite anything to the contrary contained in any law, the transfer of an allocation to a province, municipality or public entity in error is regarded as not legally due to that province, municipality or public entity, as the case may be.

(2) A transfer contemplated in subsection (1) must be recovered, without delay, by the 30 responsible transferring national officer.

(3) Despite subsection (2), the National Treasury may instruct that the recovery contemplated in subsection (2) be effected by set-off against future transfers to the province, municipality or public entity, which would otherwise become due in accordance with a payment schedule. 35

Allocations not listed in Schedules

36. (1) An allocation, other than a re-allocation referred to in section 27, not listed in the Schedules referred to in sections 7 and 8 may only be made in terms of section 6(3).

(2) The National Treasury must publish the allocations and frameworks for such allocations in the *Gazette*, prior to the transfer of any funds to a province or municipality. 40

Allocations in emergency situations

37. (1) Despite anything to the contrary contained in this Act or any other law, to defray expenditure of an exceptional nature which cannot, without serious prejudice to the public interest, be postponed to a future appropriation of funds—

(a) the Minister may, in accordance with section 16 of the Public Finance Management Act and subject to conditions, make an allocation to a province or municipality from the National Revenue Fund; and 45

(b) the MEC for Finance in a province may, in accordance with section 25 of the Public Finance Management Act and subject to conditions, make an allocation to a municipality from the Provincial Revenue Fund. 50

(4) Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka wa mukovho wa Mbekanyo 4, 5 kana 6 u fanela unetshedza muofisiri mułanganedzi khophi ya mbekanyo ya mbadeo hu saa thupfukiswa masheleni a u thoma u ya nga zwo dzudzanywaho.

U khwiniswa ha mbekanyo ya mbadelo

34. (1) Zwi tshi elana na tshiteñwa tshiñuku tsha (2), muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka wa Mbekanyo 4, 5 kana 6 u fanela uri hu sa athu shela maquvha a sumbe a u imisa mukovho u ya nga tshiteñwa 25 kana 26, a khwinise mbekanyo ya mbadelo nga nhani ha u fara kana u imiswa ha mukovho u ya nga hoyu Mulayo.

(2) Mufaratshikwama wa Lushaka a nga, a tshi itela dzangalelo Javhulangi ha khwine ha zwikolodo na madzhenele na mabvele a tshelede, kana u sedzana na u sa shumiswa ha u sa londa ha masheleni kana mashumisele a masheleni a u ongolowa zwine zwa khwinisa, iñwe mbekanyo ya mbadelo ya mukovhowonwalwaho kha Mbekanyo 2, 3, 4, 5 kana 6 sa nqivhadzo u ya kha—

- (a) muofisiri wa zwa mbalelano wa vhufaratshikwama kha vunđu, kha fhungo la mukovho wa vunđu; na
- (b) muofisiri wa zwa mbalelano wa muhasho wa vhukati u re na vhuđifhinduleli kha muvhuso wapo, kha sia ja mukovho wa muvhuso wapo.

(3) Mbekanyo ya mbadelo yo khwiniswaho i tshi elana na tshiteñwa tshiñuku tsha (1) kana (2) tshi fanela u itwa u tendelana na—

- (a) mashumisele a masheleni a u qivhofha a mavunđu na mimasipala;
- (b) mbuelo dzine dza vha hone kha mavunđu kana mimasipala; na
- (c) u fhungudza tshutshedzo na zwikolodo zwa tshumelo u itela matavhi mararu othe a muvhuso.

(4) U khwiniswa ha mbekanyo ya mbadelo u ya nga tshiteñwa tshiñuku tsha (2) tshi bvelela ho sedza tshiteñwatshiñuku tsha (1).

(5) Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka u fanela uri nga u qavhanya a qivhadze muofisiri mułanganedzi nga khwiniso iñwe na iñwe yo itwaho kha mbekanyo ya mbadelo u tendelana na zwitenwa zwiñuku zwa (1) kana (2).

U pfukiswa ha masheleni ho itwaho nga phoswo

35. (1) Hu sa londwi naho tshi siho mulayoni, u pfukiswa ha mukovho wa vunđu, masiapala kana tshiimiswa tsha tshitshavha kha vhukhakhi vhune ha dzhiwa vhu si ho mulayoni nga vunđu kana masipala kana tshiimiswa tsha tshitshavha, sa zwine zwi nga vha zwo ima nga u ralo.

(2) U badelwa ho dzudzanywaho kha tshiteñwatshiñuku tsha (1) hu dzhiululwa hu si na u lenga, nga muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka are na vhuđifhinduleli.

(3) Hu sa londwi zwi re kha tshiteñwa tshiñuku tsha (2), Mufaratshikwama wa Lushaka anga laela uri u kuvhanganya ho anganyelwaho kha tshiteñwa tshiñuku (2) zwi tshi itiswa nga u vhetshela zwiñwe u fhambanyisa na pfukiselo ya vunđu, masipala na tshiimiswa tsha tshitshavha, tshine tsha nga vha tsho swika u badelwa u ya nga ha mbekanyo ya mbadelo.

Mikovho i songo nwaliswaho kha Mbekanyo

36. (1) Mukovho, nga nnđa ha mukovho hafhu wo ambiwaho nga hawo kha tshitenwa 27, u songo nwaliswaho kha zwitenwa zwa 7 na 8 hu nga itwa fhedzi kha tshiteñwa 6(3).

Mikovho kha zwiimo zwa shishi

37. (1) Nga nnđa ha zwi hanedzaho zwi re kha hoyu Mulayo kana mulayo naho u ufhio, u itela u badela tshinyalelo dzo khetheaho dzine dza sa do litshelelwa u badelwa hu si na u khakhisiwa ha dzangalelo ja tshitshavha, zwi fhriselwe phanđa kha mukovho wa masheleni kha ja matshelo—

- (a) Minisitja a nga ita uri u tendela na tshiteñwa 16 tsha Mulayo wa Vhulangi ha Zwa Masheleni a Tshitshavha a ite mbetshelwa kha vunđu kana masipala u bva kha Tshikwama tsha Lushaka tsha Mbuelo; na
- (b) MEC wa swa Gwama wa vunđu a nga nea, u ya nga tshiteñwa 25 tsha Mulayo wa Vhulangi ha zwa Masheleni u ya nga nyimele, ha itwa mukovho kha masipala u bva kha Tshikwama tsha Vunđu tsha Mbuelo.

(2) The relevant treasury must publish any allocation and the conditions subject to which the allocations were made, if any, in the *Gazette*.

Implementation of changes to power or function of municipality

38. Despite anything to the contrary contained in any law, the effective date of any changes to the powers and functions of a municipality effected in terms of section 84(3) or 85 of the Municipal Structures Act that impacts on the allocations made under this Act take effect at the commencement of the Division of Revenue Act for the next financial year only. 5

Preparations for next financial year and 2010/11 municipal financial year

39. (1) (a) The receiving officer of an Infrastructure Grant to Provinces must, by 30 June 2008, submit detailed infrastructure plans in a format determined by the National Treasury, to the provincial treasury. 10

(b) The infrastructure plans must indicate the prioritised projects to be funded from the allocations for the next financial year and the 2010/11 financial year as set out in column B of Schedule 4. 15

(c) The provincial treasury must—

- (i) review the infrastructure plans of all receiving officers, and must assess the extent to which those plans are aligned to the Integrated Development Plan of each affected municipality, and submit the integrated plans to the National Treasury by 29 August 2008, together with the provincial budget submission; 20
- (ii) ensure that the infrastructure budgets of the receiving departments include an allocation for project design and initiation of procurement for projects to be implemented in the next financial year and the 2010/11 financial year, and that infrastructure budgets are aligned with cash flow requirements of the planned projects in a given year; and 25
- (iii) ensure that the infrastructure budgets of the receiving departments make adequate provision for operations and maintenance associated with newly constructed or upgraded infrastructure.

(2) (a) The receiving officer of a Municipal Infrastructure Grant must, by 29 August 2008, submit a detailed infrastructure plan to the transferring national officer for the next financial year and the 2010/11 financial year. 30

(b) The infrastructure plan referred to in paragraph (a) must address those matters and be in a format determined by the transferring national officer with the concurrence of the National Treasury.

(c) Different matters and formats may be determined for different kinds of municipalities, which may be defined either in relation to the capacity of municipalities, categories, types or budgetary size of municipalities or in any other appropriate manner. 35

(3) (a) The receiving officer of an Integrated Housing and Human Settlement Development allocation must, using the envisaged conditional allocations to that province for the next financial year and the 2010/11 financial year as set out in Column B of Schedule 5, by 1 October 2008— 40

- (i) agree the provisional allocations and the projects to be funded from that allocations in the next financial year and the 2010/11 financial year with each municipality identified by the transferring national officer in consultation with the National Treasury; and 45

(2) Mufaratshikwama wa Lushaka u fanela u anđadza kha *Gazethe na* mutheo wa wonoyo mukovho phandža ha musi hu sa athu u fhiriswa maňwe masheleni kha vunđu kana masipala.

U shumiswa ha tshanduko kha maandža kana mushumo wa masipala

38. Hu sa londwi nahohi tshi siho mulayoni, u shuma ha dajumu ya tshanduko ya maanđa na mishumo wa masipala zwi kwameaho u ya nga tshiteňwa 84(3) kana 85 tsha Mulayo wa Zwiimiswa zwa Masipala uge wa kwamea kha thođea dza mukovho ane a itwaho nga fhasi ha hoyu Mulayo une wa thoma u shuma mathomoni ha Mulayo wa u kovhiwa ha Mbuelo wa ñwaha wa muvhalelano u tevhelaho.

Ndugiselelo dza ñwaha u tevhelaho wa muvhalelano na wa ñwaha wa muvhalelano 10 wa masipala wa 2010/11

39. (1) (a) Muofisiri muđanganedzi wa Gavhelo ja Themamveledziso u ya kha Mavunđu u fanela, uri hu sa athu swika ja 30 Fulwi 2008, a qise nzudzanyo yo dodombedzwaho ya themamveledziso nga tshivhumbeo tsho phethwaho nga Mufaratshikwama wa Lushaka u ya kha mufaratshikwama wa vunđu.

(b) Nzudzanyo dza themamveledziso dzi fanela u sumbedza thandela khulwane dzine dza tea u lambedzwa u bva kha mikovho ya ñwaha wa muvhalelano u tevhelaho na ñwaha wa muvhalelano wa 2010/11 samusi zwe ambiwa kha kholomu B ya Mbekanyo 4.

(c) Vhufaratshikwama ha vunđu vhu fanela—

(i) u vusulusa nzudzanyo dza themamveledziso u itela vhaofisiri vhođe vha tanganedzaho ha dovha ha sengulusiwa uri ndi vhunzalo vhungafhani hune idzo nzudzanyo dzi tshimbilelana na Nzudzanyo dza Mveledziso ya Thanganelo ya masipala muňwe na muňwe a kwameaho, na uri hu qiswe nzudzanyo dzođe kha dza ñhanganelo Vhufaratshikwama ha Lushaka nga la 29 Thangule 2008, khathihi na u nekedza mugaganyagwama wa vunđu;

(ii) u itela u vha na vhuđanzi uri migaganyagwama ya themamveledziso ya mihasho i katele mukovho wa themamveledziso dzo olwaho na u thomiwa ha u qetshedzwa ha mishumo u itela thandela dzine dza tea u shumiwa nga ñwaha u tevhelaho wa muvhalelano na ñwaha wa muvhalelano wa 2010/11, na uri migaganyagwama ya themamveledziso i tshimbilelana na qhođea dza madzhenele kana mabvele a masheleni a thandela dzo dzudzaniwaho kha ñwaha wo qewaho; na

(iii) u itela u vha na vhuđanzi uri migaganyagwama ya themamveledziso ya mihasho ine ya khou ñanganedza i ite mbetshelwa dzo teaho u itela mashumele na u ñhogomela zwi tshi ñangana na zwifshađo zwiswa kana themamveledziso.

(2) (a) Muofisiri muđanganedzi Gavhelo ja Themamveledziso ya Masipala u fanela urí, nga la 29 Thangule 2008 a qee nzudzanyo ya themamveledziso kha muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka hu u itela ñwaha u tevhelaho wa muvhalelano na ñwaha wa muvhalelano wa 2010/11.

(b) Nzudzanyo ya themamveledziso yo ambiwaho kha phara (a) i fanela u sumbedza eneo mafhungo nahone i ñwaliwe nga tshivhumbeo tsho phethwaho nga muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka vha tshi farisana na Mufaratshikwama wa Lushaka.

(c) Mafhungo a sa fani na kuitele ku sa fani ku nga shumiselwa mimasipala isa fani, zwine zwi nga ñanđavhudziwa huqwe u ya nga u fana ha vhuđonha kha masipala, khethekanyo, mifuda kana vhuhulwane ha migaganyagwama ya mimasipala kana naho i nga iqwe ndila ya maitele o teaho.

(3) (a) Muofisiri muđanganedzi wa mukovho wa Thanganelo ya zwa Dzinndu na Mveledziso ya Kudzulele Kwa Vhathu u fanela, a tshi shumisa mikovho yo tanganedzwaho ho sedzwa ñyimele ya ñwaha wa muvhalelano u tevhelaho na ñwaha wa muvhalelano wa wa 2010/11 samusi zwe ñwaliwa kha Kholomu B ya Mbekanyo 5, nga ja 1 Tshimedzi 2008—

(i) u tendela mikovho ya mavunđu na thandela, dzine dza lambedzwa u bva kha yeneyo mikovho, kha ñwaha u tevhelaho wa muvhalelano, na ñwaha wa muvhalelano wa 2010/11 kha masipala muňwe na muňwe wo vhonwaho nga muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka hu na vhuđonha kha Mufaratshikwama wa Lushaka; na

- (ii) submit to the transferring national officer—
 (aa) the provisional allocations referred to in subparagraph (i);
 (bb) the prioritised projects referred to in subparagraph (i) listed per municipality to be funded from the allocations for the next financial year and the 2010/11 financial year; and
 (cc) a housing development plan indicating how the projects referred to in paragraph (ii) gives effect to the Integrated Development Plan of each municipality.
- (b) The National Treasury may identify the municipalities referred to in paragraph (a)(i) if the transferring national officer has not done so by 1 August 2008.
- (c) Where a municipality and receiving officer cannot agree on the allocations and projects referred to in subsection (3)(a), the receiving officer must request the transferring national officer to facilitate agreement.
- (d) The transferring national officer must take all necessary steps to facilitate agreement as soon as possible, but no later than 60 days after receiving a request.
- (e) Any proposed amendment or adjustment of the allocations published in terms of section 31 must be agreed with the relevant municipality, transferring national officer and the National Treasury prior to the submission of the allocations referred to in paragraph (a)(ii).
- (4) (a) The transferring national officer of a conditional allocation, using the envisaged conditional allocations for the next financial year and the 2010/11 financial year as set out in Column B of the Schedules to this Act, must, by 31 July 2008 submit to the National Treasury for approval—
- (i) the provisional allocations to each province or municipality in respect of new conditional allocations to be made in the next financial year;
- (ii) any amendments to the envisaged allocations for each province or municipality set out in column B of the Schedules in respect of existing conditional allocations; and
- (iii) the draft frameworks for the allocations referred to in subparagraphs (i) and (ii) in the format to be determined by the National Treasury.
- (b) Any proposed amendment or adjustment of the allocation criteria of an existing conditional allocation from the financial year to the next financial year must be agreed with the National Treasury prior to the submission of the provisional allocations and draft frameworks referred to in paragraph (a)(ii) and (iii).
- (c) (i) The final allocations based on the provisional allocations referred to in paragraph (a)(i) and (ii) must be submitted to the National Treasury by 8 December 2008.
- (ii) If the transferring national officer fails to submit the allocations referred to in subparagraph (i) by 8 December 2008, the National Treasury may make recommendations on appropriate allocations, taking into consideration the envisaged allocations for the next financial year.
- (4) The National Treasury may, in preparation for the next financial year, instruct transferring national officers, receiving officers and municipalities to submit to it such plans and information for any conditional allocation as it may determine at specified times prior to the start of the next financial year.

Expenditure prior to commencement of Division of Revenue Act, 2009

40. Despite sections 3(2), 7(2) and 8(2), if the annual Division of Revenue Act for the next financial year has not commenced before or on 1 April 2009, the National Treasury may determine that an amount not exceeding 45 per cent of the total amount of each allocation made in terms of sections 3(1), 7(1) and 8(1) be transferred to the relevant province or municipality as a direct charge against the National Revenue Fund.

MULAYO WA U KOVHWA HA MBUELO, 2008

Act No. 2, 2008

- (ii) hu netshedzwe muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka—
 (aa) mikovho yo ambiwaho kha phara ḥukhu ya (i);
 (bb) thandela khulwane dzo ambiwaho kha phara ḥukhu ya (i) dzo tevhekanyiswaho u ya nga masipala une wa ḥo tikedzwa nga mikovho Ya ḥwaha wa muvhalelano u tevhelaho na ḥwaha wa muvhalelano wa 2010/11; na
 (cc) nzudzanyo ya mveledziso ya dzinnu i sumbedzaho uri thandela dzohe dze ha ambiwa ngadzo kha phara (ii) dzi a shuma kha Nzudzanyo ya Mveledziso ya Thanganelo nga masipala muñwe na muñwe.
- (b) Mufaratshikwama wa Lushaka a nga ḥalula mimasipala yo ambiwaho kha phara 10
 (a)(i) arali muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka a itaho izwo a sa athu zwi ita nga ja 1 Thangule 2008.
- (c) Musi masipala na muofisiri mutanganedzi vha sa tendelani kha mikovho na thandela dzo ambiwaho kha tshitewa tshiṭuku tsha (3)(a), muofisiri muṭanganedzi u fanela u humbela muofisiri mupfukiseli a tshimbida thendelano.
- (d) Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka u fanela u dzhia maga ojhe o teaho u itela u tshimbida thendelano nga u ḥavhanya, hu songo fhela mađuvha a 60 musi o no ḥanganedza heyi khumbelo.
- (e) U dzudzanywa naho hu hufhio ha mikovho yo anqadzwaho u ya nga tshitewa 31 hu fanela u ḥanganedzwa nga masipala a kwameaho, muofisiri mupfukisi wa masheleni 20 a lushaka na Mufaratshikwama wa Lushaka u tea uri hu sa athu nekedzwa mikovho yo ambiwaho nga hayo kha phara (a)(ii).
- (4) (a) Muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka wa mukovho u yaho nga nyimele, a tshi khou shumisa mikovho yo ḥanganedzwaho u ya nga nyimele ya ḥwaha u tevhelaho wa muvhalelano na ḥwaha wa muvhalelano wa 2010/11 sa zwe sumbedzwaho kha Kholomu B ya Mbekanyo dza uno Mulayo, dzi fanela, u ḥewa Mufaratshikwama wa Lushaka nga ja 31 Fulwana 2008 u itela u wana thendelo—
 (i) mikovho u ya kha vunḍu ḥinwe na ḥinwe kana masipala u ya nga mikovho miswa yo itwaho ho sedzwa nyimele ine ya ḥo itwaho u ya nga ḥwaha u tevhelaho wa muvhalelano;
 (ii) u dzudzanywa huinwe na huinwe hu re kha mikovho yo ḥanganedzwaho u ya kha vunḍu ḥinwe na ḥinwe kana masipala sa zwe sumbedzwaho kha kholomu B ya Mbekanyo zwi tshi elana na mikovho i re hone yo itwaho u ya nga nyimele; na
 (iii) mitheo yo tou talatadzwaho ya mikovho yo ambiwaho kha phara ḥukhu (i) na (ii) kha kuitele kune kwa ḥo tiwa nga Mufaratshikwama wa Lushaka.
- (b) U dzudzanywa kana u lugisiwa ho ambiwaho nga ha maitele a re hone a mukovho wo itwaho ho sedzwa nyimele u bva kha ḥwaha wa muvhalelano na ḥwaha u tevhelaho wa muvhalelano zwi fanela u tendelaniwa nazwo na Mufaratshikwama wa Lushaka hu sa aṭhu u netshedzwa mikovho ya vunḍu mitheo yo talatadzwaho sa zwe ambiwaho kha phara (a)(ii) na (iii).
- (c)(i) Mikovho ya u fhedza ho sedzwa kha mikovho ya vunḍu yo ambiwaho kha phara (a)(i) na (ii) I tea u ḥetshedzwa Mufaratshikwama wa Lushaka nga 8 Nyendavhusiku 2008.
 (ii) Arali muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka a kundelwa u ḥisa mikovho yo ambiwaho kha phara ḥukhu ya (i) nga 8 Nyendavhusiku 2008, Mufaratshikwama wa Lushaka a nga themendela mikovho hu tshi khou dzhielwa ḥha mikovho yo ḥanganedzwaho ya ḥwaha wa muvhalelano u tevhelaho.
- (4) Mufaratshikwama wa Lushaka a nga, hu u lugisela ḥwaha wa muvhalelano u tevhelaho, laela vhaofisiri vhapfukiseli vha lushaka, vhaofisiri vhaṭanganedzi na mimasipala u netshedza nzudzanyo na mafhuno a mukovho u itwaho ho sedzwa nyimele sa itwaho nga zwifhinga zwe bulwaho phanḍa ha u thoma ha ḥwaha u tevhelaho wa muvhalelano.
- Tshinyalelo ya masheleni phanḍa ha musi Mulayo wa u Kovhiwa ha Mbuelo u tshi shuma, 2009**
- 40.** Nga nn̄da ha zwipiḍa 3(2), 7(2) na 8(2), arali Mulayo wa u Kovhiwa ha Mbuelo wa ḥwaha u tevhelaho wa muvhalelano u sa athu thoma nga phanḍa kana nga ja 1 Lambamai 2009, Mufaratshikwama wa Lushaka a nga phetha uri ḥhanganyelo i sa fhiri phesenthe dza 45 kha ḥhanganyelo yojhe ya mukovho wo itwaho u ya nga zwipiḍa 3(1), 7(1) na 8(1) i pfukiselwe vunḍu kana masipala sa u vhila ho livhaho hu bvaho kha Tshikwama tsha Lushaka tsha Mbuelo.

CHAPTER 6**GENERAL****Allocations by public entities to provinces or municipalities**

41. The accounting officer of a provincial department or municipality that receives funds from a public entity as a grant, sponsorship or donation must disclose in its financial statements the purpose and amount of each such grant, sponsorship or donation received. 5

Liability for costs incurred in violation of principles of co-operative governance and intergovernmental relations

42. (1) An organ of state involved in an intergovernmental dispute regarding any provision of this Act or any division of revenue matter or allocation must, before approaching a court to resolve such dispute, make every effort to settle the dispute with the other organ of state concerned, including exhausting all mechanisms provided for the settlement of disputes in relevant legislation. 10

(2) In the event that a dispute is referred back by a court in accordance with section 41(4) of the Constitution, due to the court not being satisfied that the organ of state approaching the court has complied with subsection (1), the expenditure incurred by that organ of state in approaching the court must be regarded as fruitless and wasteful. 15

(3) The amount of any such fruitless and wasteful expenditure must, in terms of a prescribed procedure, be recovered without delay from the person who caused the organ of state not to comply with the requirements of subsection (1). 20

Unauthorised and irregular expenditure

43. (1) The following transfers constitute unauthorised expenditure in terms of the Public Finance Management Act and the Municipal Finance Management Act, as the case may be, where relevant: 25

- (a) A transfer prohibited in terms of section 24(2) of this Act; or
- (b) a transfer by a transferring national officer to a bank account of a province or municipality that is not the primary bank account, or, in respect of provinces, a corporation for public deposits account.

(2) Any transfer made or spending of an allocation in contravention of this Act constitutes irregular expenditure in terms of the Public Finance Management Act and the Municipal Finance Management Act. 30

Financial misconduct

44. (1) Despite anything to the contrary contained in any law, any serious or persistent non-compliance with a provision of this Act constitutes financial misconduct. 35

(2) Section 84 of the Public Finance Management Act and section 171(4) of the Municipal Finance Management Act apply in respect of financial misconduct in terms of subsection (1).

Delegations and assignments

45. (1) The Minister may, in writing, delegate any of the powers entrusted to the National Treasury in terms of this Act and assign any of the duties imposed on the National Treasury in terms of this Act, to an official of the National Treasury. 40

(2) A delegation or assignment in terms of subsection (1) to an official of the National Treasury—

NDIMA 6**NYANGAREDZO****Mikovho nga zwiimiswa zwa tshitshavha u ya kha mavundu kana mimasipala**

41. Muofisiri wa zwa mbalelano wa muhasho wa vundu kana masipala ane a **5**
 ḥanganedza Masheleni a bvaho kha tshiimiswa tsha tshitshavha sa gavhelo, thikhedzo
 kana ndambedzo i fanela u bviselwa khagala kha zwiqāmennde zwawe zwa masheleni,
 ndivho na ḥhanganyelo ya eneo masheleni ya gavhelo ḥinwe na ḥinwe, thikhedzo kana
 ndambedzo yo ḥanganedzwaho.

**U hwala mulandu wa ndozwo yo vhangwaho nga u vundwa ha maitele a vhuvhusi
ha tshumisano na ḥhanganelo ya muvhuso** **10**

42. (1) Tshiimiswa tsha muvhuso tsho ḫi dzenisaho kha phambano ya ḥhanganelo ya
 muvhuso u ya nga ha mbetshelwa ya Mulayo uyu kana mafhuno a u kovhiwa ha
 mbuelo kana mukovho tshi fanela, uri musi tshi sa athu uya khothe u lingedza u
 tandulula phambano, tshi lwise nga nqila dzothe u ladza phambano idzi na tshiñwe
 tshiimiswa tsha muvhuso tsho kwameaho, hu tshi katelwa u shumisa nqila dzołthe dzo
 15 ḫewaho dza u dzudzanya phambano kha vhusimamulayo.

(2) Arali zwa itea uri phambano dzi humiselwe murahu nga khothe u ya nga tshireñwa
 41(4) tsha Mulayotewa, nge khothe i si fushee uri tshiimiswa tsha muvhuso tsho ḫisaho
 mafhuno khothe a tsho ngo tevhedza tshitenwa tshiñuku tsha (1), tshinyalelo ya
 masheleni yo ḥanganiwaho nayo nga tshiimiswa tsha muvhuso tsho ḫisaho mafhuno
 20 khothe zwi fanela u dzhiwa zwi si na mbuelo nahone i ndozwo.

(3) Ḫhanganyelo ya masheleni ya iyo tshinyalelo i si na mbuelo na ndozwo zwi fanela,
 u ya nga maitele o kaliwaho, u wanala murahu hu si na u lenga u bva kha muthu o itisaho
 uri tshiimiswa tsha muvhuso tshi si tevhedze thođea dza tshireñwa tshiñuku tsha (1).

Kushumisele kwa masheleni hu si na thendelo nahone ku siho ngonani **25**

43. (1) U pfukiswa ha masheleni hu tevhelaho hu wela kha kushumisele kwa
 masheleni hu is a na thendelo u ya nga Mulayo wa Vhulangi ha Masheleni Masipala, sa
 zwine zwa nga vha two imisa zwone henehfo hune zwa nga vha two tea.

- (a) U pfukisela ho thiwhelwaho u ya nga tshireñwa 24(2) tsha uyu Mulayo; kana
- (b) u pfukisela masheleni nga muofisiri mufukisi wa masheleni a lushaka kha
 tshikwama tsha vundu kana masipala tshine tsha si vhe tshikwama
 tshihulwane tsha bannga kana zwi tshi elana na mavundu kana bindu ḥo faraho
 tshikwama tsha u vhulunga masheleni a tshitshavha.

(2) U pfukisela huñwe na huñwe ho itiwaho ha masheleni kana u shumiswa ha
 mukovho zwi tshi hanedzana na hoyu Mulayo zwi ḫo dzhiwa sa tshinyalelo i si ho
 ngonani u ya nga Mulayo wa Vhulangi ha Masheleni a Lushaka na Mulayo wa Vhulangi
 ha Masheleni ha Masipala. **35**

Vhudifari vhu si ha vhuđi kha zwa masheleni

44. (1) Hu sa londwi naho tshi tshini tshi fhambanaho na izwo zwi re mulayoni, u sa
 tevhedzwa hu ge ha khou dzulela u itea nahone hu shushaho zwi tshi kwama hoyu
 40 mulayo zwi dzhiwa sa vhudifari vhusi ha vhuđi kha zwa masheleni.

(2) Tshireñwa 84 tsha Mulayo wa Vhulangi ha Masheleni a Lushaka na tshireñwa
 171(4) tsha Mulayo wa Vhulangi ha Masheleni a Masipala zwi nga shumiswa zwi tshi
 elana na u sa ḫifara ha vhuđi kha zwa masheleni u ya nga tshitenwa tshiñuku tsha (1).

Uambadzwa maanđa na vhudifhinduleli **45**

45. (1) Minisiña vha nga, nga u tou ñwala, hwedza maanđa o ambadzwaho
 Mufaratshikwama wa Lushaka zwi tshi ya nga hoyu Mulayo na u fha maanđa a
 mishumo ya Mufaratshikwama wa Lushaka Mulayo, kha muofisiri wa
 Mufaratshikwama wa Lushaka.

(2) U hwedza maanđa na mishumo zwi tshi ya nga tshireñwa tshiñuku tsha (1) kha
 50 muofisiri u pfukisela—

Act No. 2, 2008**DIVISION OF REVENUE ACT, 2008**

- (a) is subject to any limitations or conditions that the Minister may impose;
 - (b) may authorise that official to subdelegate, in writing, the delegated power or assigned duty to another National Treasury official; and
 - (c) does not divest the National Treasury of the responsibility concerning the exercise of the delegated power or the performance of the assigned duty.
- (3) The Minister may confirm, vary or revoke any decision taken by an official as a result of a delegation, subject to any rights that may have vested as a consequence of the decision.

5

Exemptions

46. (1) The National Treasury may, on written application by a transferring national officer, exempt such officer in writing from complying with a provision of this Act. 10

(2) Any exemption granted in terms of subsection (1) must set out the period and conditions, if any, to which it is subject and must be published in the *Gazette*.

Regulations

47. The Minister may, by notice in the *Gazette*, make regulations regarding— 15

- (a) anything which must or may be prescribed in terms of this Act; and
- (b) any ancillary or incidental administrative or procedural matter that it is necessary to prescribe for the proper implementation or administration of this Act.

Repeal of laws

20

48. (1) Subject to subsection (2), the Division of Revenue Act, 2007 (Act No. 1 of 2007), is hereby repealed.

(2) The repeal of the Division of Revenue Act, 2007, does not affect any duty or obligation set out in that Act, the execution of which is still outstanding.

Short title and commencement

25

49. This Act is called the Division of Revenue Act, 2008, and takes effect on 1 April 2008 or the date of publication thereof by the President in the *Gazette*, whichever is the later date.

MULAYO WA U KOVHIWA HA MBUELO, 2008

Act No. 2, 2008

- (a) zwi langiwa nga zwikalao na nyimele dzine Minisīa vha dōo nga ta;
- (b) vha nga tendela uri muofisiri a dovhe a qee mushumo nga u tou nwala, wonoyo mushumo we a u fhirisela u nga dī pfukisa maan̄a, nga u tou nwala, maan̄a e a hwedziwa one na mishumo kha muñwe muofisiri wa Mufaratshikwama wa Lushaka.
- (c) a si bvule maan̄a Mufaratshikwama wa Lushaka vhuđifhinduleli malugana na u shumiswa ha maan̄a e a hweswa kana u shuma mushumo we a tetshelwa wone.
- (3) Minisīa vha nga khwađhisidza u shandukiswa kana u humiselwa murahu muhumbulo muñwe na muñwe wo dzhiwaho nga muofisiri sa mvelele ya u hwedzwa maan̄a, zwi tshi tendelana na pfanelo dzine dza nga vha dzo ambarwa sa masiandoitwa a tsheo.

5

10

Zwi sa kwami muofisiri

46. (1) Mufaratshikwama wa Lushaka a nga ita khumbelo yo tou nwalwaho nga muofisiri mupfukisi wa masheleni a lushaka uyo muofisiri zwe tou nwalwa uri a sa kwamee kha u tevhedza mbetshelwa dza uyu Mulayo.

15

(2) U sa kwamea huñwe na huñwe hune ha nga netshedzwa u ya nga tshireñwa tshiđuku tsha (1) hu tea u sumbedziswa tshifhinga na nyimele, arali zwi hone, zwi re nga fhasi hazwo na uri zwi anđadzwe kha *Gazethe*.

Milayo

20

47. Minisīa vha nga kha dī, nga nđila ya ndivhadzo kha *Gazethe*, vha vhea milayo malugana na—

- (a) naho tshire tsha nga talulwa u ya nga hoyu Mulayo; na
- (b) mafhuno naho e afhio a vhulanguli kana kushumele kune kwa jodea u itela u shumisa hoyu Mulayo.

25

U jhuthwa milayo

48. (1) U ya nga tshireñwa tshiđuku tsha (2), Mulayo wa u Kovhiwa wa Mbuelo, 2007 (Mulayo 1 wa 2007), a u tsha shuma.

(2) U humiselwa murahu ha Mulayo wa u Kovhiwa wa mbuelo, 2007, a u kwami mushumo kana mbofho naho dzi dzifhio dza wonoyo Mulayo, u shuma hawo hu kha dī vha ho ima.

30

Thoho pfufhi na u thoma

49. Hoyu Mulayo u vhidzwa Mulayo wa u Kovhiwa ha Mbuelo, 2008, nahone u dōo thoma u shuma nga ja 1 Lambamai 2008 kana nga duvha ja musi u tshi qivhadzwa nga Muphuresidenthe kha *Gazethe*, naho i datumu ifhio nga murahu.

35

SCHEDULE 1**EQUITABLE DIVISION OF REVENUE RAISED NATIONALLY AMONG THE THREE SPHERES OF GOVERNMENT**

Spheres of Government	Column A	Column B	
	2008/09 Allocation	Forward Estimates	
		2009/10	2010/11
National ^{1,2}	R'000	R'000	R'000
National	386 830 244	425 984 130	462 167 873
Provincial	199 376 977	225 466 314	246 306 198
Local	24 888 685	30 155 606	36 196 067
TOTAL	611 095 906	681 606 050	744 670 138

1. National share includes conditional allocations to provincial and local spheres, debt service cost and the contingency reserve.
2. The direct charges for the provincial equitable share are netted out.

SCHEDULE 2**DETERMINATION OF EACH PROVINCE'S EQUITABLE SHARE OF THE PROVINCIAL SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY (as a direct charge against the National Revenue Fund)**

Province	Column A	Column B	
	2008/09 Allocation	Forward Estimates	
		2009/10	2010/11
Eastern Cape	R'000	R'000	R'000
Free State	31 383 310	35 343 194	38 445 639
Gauteng	12 412 932	13 932 016	15 104 011
KwaZulu-Natal	33 063 829	37 638 346	41 383 711
Limpopo	43 245 643	49 022 008	53 678 048
Mpumalanga	25 934 942	29 252 084	31 868 841
Northern Cape	16 435 956	18 562 376	20 250 300
North West	5 340 965	6 027 867	6 571 247
Western Cape	13 820 620	15 499 746	16 790 006
	17 738 780	20 188 677	22 214 395
TOTAL	199 376 977	225 466 314	246 306 198

MBEKANYO 1

KHA SHANGO LOTHE VHUKATI HA MATAVHI MARARU AMUVHUSO

matavhi a muvhuso	Khojumu A		Khojumu B	
	Gavhelo Ja 2008/09	U gaganyela phanda		
		2009/10	2010/11	
Muvhuso wa Lushaka	R'000	R'000	R'000	
Muvhuso wa Vundu	386 830 244	425 984 130	462 167 873	
Muvhusowapo	199 376 977	225 466 314	246 306 198	
THANGANYELO	24 888 685	30 155 606	36 196 067	
	611 095 906	681 606 050	744 670 138	

1. Mukovhe wa muvhuso u katela na magavhelo u ya nga zwiimo a newaho madzingu, u lifha tshinyalelo na a ndindakhombo

2. Tshinyalelo dzo livhaho dza mukovhe wo linganyiselwaho wa dzingu dici a tangandavhudzwa.

MBEKANYO 2

**MUKOVHE WO LINGANYISELWAHO WA VUNDU LINWE NA LINWE
WA MUKOVHE WA MBUYELO DZO ITWAHO NGA MUHVUSO (hu tshi
vhilwa nga u tou livha gwama ja mbuyelo ja Muvhuso)**

Vundu	Khojumu A		Khojumu B	
	Gavhelo Ja 2008/09	U gaganyela phanda		
		2009/10	2010/11	
Eastern Cape	R'000	R'000	R'000	
Free State	31 383 310	35 343 194	38 445 639	
Gauteng	12 412 932	13 932 016	15 104 011	
KwaZulu-Natal	33 063 829	37 638 346	41 383 711	
Limpopo	43 245 643	49 022 008	53 678 048	
Mpumalanga	25 934 942	29 252 084	31 868 841	
Northern Cape	16 435 956	18 562 376	20 250 300	
North West	5 340 965	6 027 867	6 571 247	
Western Cape	13 820 620	15 499 746	16 790 006	
THANGANYELO	17 738 780	20 188 677	22 214 395	
	199 376 977	225 466 314	246 306 198	

SCHEDULE 3

DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY

Number	Municipality	National Financial Year		
		Column A	Column B	Forward Estimates
		2008/09 Allocation	2009/10	
		R'000	R'000	R'000
EASTERN CAPE				
A	Nelson Mandela	682 450	829 237	979 735
B	EC101	Camdeboo	17 323	21 633
B	EC102	Blue Crane Route	18 501	23 076
B	EC103	Ikwezi	6 969	8 646
B	EC104	Makana	32 413	40 476
B	EC105	Ndlambe	26 806	33 480
B	EC106	Sundays River Valley	15 208	18 925
B	EC107	Baviaans	7 234	8 986
B	EC108	Kouga	23 727	29 748
B	EC109	Koukamma	13 363	16 682
C	DC10	Cacadu District Municipality	57 378	63 456
Total: Cacadu Municipalities		218 921	265 108	318 761
B	EC121	Mbhashe	46 051	57 143
B	EC122	Mnquma	66 083	82 141
B	EC123	Great Kei	13 913	17 288
B	EC124	Amahlathi	40 002	49 707
B	EC125	Buffalo City	310 257	389 903
B	EC126	Ngqushwa	27 238	33 818
B	EC127	Nkonkobe	41 861	52 020
B	EC128	Nxuba	9 437	11 739
C	DC12	Amatole District Municipality	341 446	398 251
Total: Amatole Municipalities		896 286	1 092 009	1 331 015
B	EC131	Inxuba Yethemba	18 882	23 567
B	EC132	Tsolwana	11 077	13 705
B	EC133	Inkwanca	7 924	9 834
B	EC134	Lukhanji	50 038	62 285
B	EC135	Intsika Yethu	40 724	50 441
B	EC136	Emalahleni	30 036	37 235
B	EC137	Engcobo	27 768	34 454
B	EC138	Sakhisizwe	15 807	19 665
C	DC13	Chris Hani District Municipality	178 886	220 149
Total: Chris Hani Municipalities		381 140	471 334	581 103
B	EC141	Elundini	29 796	36 943
B	EC142	Senqu	38 299	47 626
B	EC143	Maletswai	10 260	12 775
B	EC144	Gariep	11 174	13 923
C	DC14	Ukhahlamba District Municipality	80 694	98 716
Total: Ukhahlamba Municipalities		170 223	209 983	258 207
B	EC151	Mbizana	0	0
B	EC152	Ntabankulu	44 705	55 389
B	EC153	Qaukeni	24 997	30 952
B	EC154	Port St. Johns	43 632	54 106
B	EC155	Nyandeni	26 571	32 906
B	EC156	Mhlontlo	51 832	64 362
B	EC157	King Sabata Dalindyebo	39 873	49 500
C	DC15	O.R. Tambo District Municipality	74 217	92 960
Total: O.R Tambo Municipalities		260 795	319 027	390 008
Total: Eastern Cape Municipalities		566 621	699 203	860 071
B	EC05b2	Umzimvubu	42 089	52 234
B	EC05b3	Matatiele	42 535	52 790
C	DC44	Alfred Nzo District Municipality	79 948	97 936
Total: Alfred Nzo Municipalities		164 573	202 960	249 505
Total: Eastern Cape Municipalities		3 080 214	3 769 833	4 578 398

MBEKANYO 3

MUKOVHE WO LINGANYISELWAHO WA MASIPALA MUÑWE NA MUÑWE WA MUKOVHE WA MBUELO WA MATAVHI A MUHVUSOWAPO WO ITWAHO NGA MUHVUSO

Tshivhalo	Masipala	Nwaha wa dzitshelede wa Muvhuso		
		Kho umu A	Kho umu B	
		Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela phandla 2009/10	2010/11
		R'000	R'000	R'000
EASTERN CAPE				
A	Nelson Mandela	682 450	829 237	979 735
B	EC101 Camdeboo	17 323	21 633	26 848
B	EC102 Blue Crane Route	18 501	23 076	28 610
B	EC103 Ikwezi	6 969	8 646	10 673
B	EC104 Makana	32 413	40 476	50 232
B	EC105 Ndlambe	26 806	33 480	41 554
B	EC106 Sundays River Valley	15 208	18 925	23 420
B	EC107 Baviaans	7 234	8 986	11 105
B	EC108 Kouga	23 727	29 748	37 036
B	EC109 Koukamma	13 363	16 682	20 696
C	DC10 Cacadu District Municipality	57 378	63 456	68 587
Thanganyelo: Cacadu Municipalities		218 921	265 108	318 761
B	EC121 Mbhashe	46 051	57 143	70 548
B	EC122 Mnquma	66 083	82 141	101 554
B	EC123 Great Kei	13 913	17 288	21 367
B	EC124 Amahlathi	40 002	49 707	61 440
B	EC125 Buffalo City	310 257	389 903	486 349
B	EC126 Ngqushwa	27 238	33 818	41 772
B	EC127 Nkonkobe	41 861	52 020	64 302
B	EC128 Nxuba	9 437	11 739	14 522
C	DC12 Amatole District Municipality	341 446	398 251	469 159
Thanganyelo: Amatole Municipalities		896 286	1 092 009	1 331 015
B	EC131 Inxuba Yethemba	18 882	23 567	29 235
B	EC132 Tsowlana	11 077	13 705	16 880
B	EC133 Inkwanca	7 924	9 834	12 142
B	EC134 Lukhanji	50 038	62 285	77 093
B	EC135 Intsika Yethu	40 724	50 441	62 182
B	EC136 Emalahleni	30 036	37 235	45 935
B	EC137 Engcobo	27 768	34 454	42 535
B	EC138 Sakhisizwe	15 807	19 665	24 330
C	DC13 Chris Hani District Municipality	178 886	220 149	270 770
Thanganyelo: Chris Hani Municipalities		381 140	471 334	581 103
B	EC141 Elundini	29 796	36 943	45 580
B	EC142 Senqu	38 299	47 626	58 903
B	EC143 Maletswai	10 260	12 775	15 816
B	EC144 Gariep	11 174	13 923	17 248
C	DC14 Ukhahlamba District Municipality	80 694	98 716	120 661
Thanganyelo: Ukhahlamba Municipalities		170 223	209 983	258 207
B	EC151 Mbizana	0	55 389	68 297
B	EC152 Ntabankulu	44 705	30 952	38 148
B	EC153 Qaukeni	24 997	54 106	66 765
B	EC154 Port St. Johns	43 632	32 906	40 560
B	EC155 Nyandeni	26 571	64 362	79 509
B	EC156 Mhlontlo	51 832	49 500	61 137
B	EC157 King Sabata Dalindyebo	39 873	92 960	115 646
C	DC15 O.R. Tambo District Municipality	74 217	319 027	390 008
Thanganyelo: O.R Tambo Municipalities		566 621	699 203	860 071
B	EC05b2 Umzimvubu	42 089	52 234	64 495
B	EC05b3 Matatiele	42 535	52 790	65 186
C	DC44 Alfred Nzo District Municipality	79 948	97 936	119 825
Thanganyelo: Alfred Nzo Municipalities		164 573	202 960	249 505
Thanganyelo: Eastern Cape Municipalities		3 080 214	3 769 833	4 578 398

SCHEDULE 3**DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY**

Number	Municipality	National Financial Year		
		Column A	Column B	
		2008/09 Allocation	Forward Estimates	2009/10
FREE STATE				
B FS161	Letsemleng	23 993	29 959	37 176
B FS162	Kopanong	42 962	53 662	66 608
B FS163	Mohokare	24 308	30 313	37 577
C DC16	Xhariep District Municipality	9 614	11 388	12 931
Total: Xhariep Municipalities		100 877	125 322	154 292
B FS171	Naledi	17 741	22 123	27 422
B FS172	Mangaung	291 774	367 948	460 236
B FS173	Mantsopá	32 016	39 958	49 565
C DC17	Motheo District Municipality	124 796	143 578	152 388
Total: Motheo Municipalities		466 326	573 606	689 612
B FS181	Masilonyana	39 184	48 910	60 675
B FS182	Tokologo	20 408	25 444	31 536
B FS183	Tswelopele	28 944	36 109	44 776
B FS184	Matjhabeng	214 623	269 779	336 572
B FS185	Nala	66 428	82 933	102 900
C DC18	Lejwaleputswa District Municipality	75 838	83 824	90 465
Total: Lejwaleputswa Municipalities		445 425	546 999	666 925
B FS191	Setso	79 416	99 133	122 986
B FS192	Dihlabeng	62 998	78 687	97 667
B FS193	Nketoana	37 026	46 183	57 258
B FS194	Maluti-a-Phofung	159 108	199 070	247 432
B FS195	Phumelela	26 274	32 763	40 610
C DC19	Thabo Mofutsanyana District Municipality	47 302	53 348	59 073
Total: Thabo Mofutsanyana Municipalities		412 124	509 183	625 027
B FS201	Moghaka	79 807	99 744	123 868
B FS203	Ngwathe	75 146	93 768	116 296
B FS204	Metsimaholo	48 062	60 544	75 664
B FS205	Mafube	36 720	45 809	56 803
C DC20	Fezile Dabi District Municipality	103 872	116 860	123 296
Total: Fezile Dabi Municipalities		343 606	416 725	495 927
Total: Free State Municipalities		1 768 359	2 171 836	2 631 783

MBEKANYO 3**MUKOVHE WO LINGANYISELWAHO WA MASIPALA MUÑWE NA MUÑWE WA MUKOVHE WA
MBUELO WA MATAVHI A MUvhusowapo wo ITWAHO NGA MUvhuso**

Tshivhalo	Masipala	Nwaha wa dzitshelede wa Muvhuso			
		Khojumu A	Khojumu B		
		Gavhelo Ja 2008/09	U gaganyela phanda		2009/10
					2010/11
FREE STATE					
B	FS161	Letsemeng	23 993	29 959	37 176
B	FS162	Kopanong	42 962	53 662	66 608
B	FS163	Mohokare	24 308	30 313	37 577
C	DC16	Xhariep District Municipality	9 614	11 388	12 931
Thanganyelo: Xhariep Municipalities		100 877	125 322	154 292	
B	FS171	Naledi	17 741	22 123	27 422
B	FS172	Mangaung	291 774	367 948	460 236
B	FS173	Mantsopa	32 016	39 958	49 565
C	DC17	Motheo District Municipality	124 796	143 578	152 388
Thanganyelo: Motheo Municipalities		466 326	573 606	689 612	
B	FS181	Masilonyana	39 184	48 910	60 675
B	FS182	Tokologo	20 408	25 444	31 536
B	FS183	Tswelopele	28 944	36 109	44 776
B	FS184	Mathabeng	214 623	269 779	336 572
B	FS185	Nala	66 428	82 933	102 900
C	DC18	Lejweleputswa District Municipality	75 838	83 824	90 465
Thanganyelo: Lejweleputswa Municipalities		445 425	546 999	666 925	
B	FS191	Setsoto	79 416	99 133	122 986
B	FS192	Dihlabeng	62 998	78 687	97 667
B	FS193	Nketoana	37 026	46 183	57 258
B	FS194	Maluti-a-Phofung	159 108	199 070	247 432
B	FS195	Phumelela	26 274	32 763	40 610
C	DC19	Thabo Mofutsanyana District Municipality	47 302	53 348	59 073
Thanganyelo: Thabo Mofutsanyana Municipalities		412 124	509 183	625 027	
B	FS201	Moqhaka	79 807	99 744	123 868
B	FS203	Ngwathe	75 146	93 768	116 296
B	FS204	Metsimaholo	48 062	60 544	75 664
B	FS205	Mafube	36 720	45 809	56 803
C	DC20	Fezile Dabi District Municipality	103 872	116 860	123 296
Thanganyelo: Fezile Dabi Municipalities		343 606	416 725	495 927	
Thanganyelo: Free State Municipalities		1 768 359	2 171 836	2 631 783	

SCHEDULE 3**DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY**

Number	Municipality	National Financial Year		
		Column A	Column B	
		2008/09 Allocation	Forward Estimates 2009/10	2010/11
GAUTENG				
A	Ekurhuleni	1 672 510	2 031 013	2 452 495
A	City of Johannesburg	3 038 829	3 655 318	4 259 464
A	City of Tshwane	1 303 064	1 499 852	1 723 285
B	GT02b1 Nokeng tsa Taemane	17 106	21 508	26 839
B	GT02b2 Kungwini	42 270	53 114	66 245
C	DC46 Metswedeng District Municipality	21 173	23 546	25 645
Total: Metswedeng Municipalities		80 549	98 169	118 729
B	GT421 Emfuleni	292 538	368 995	461 628
B	GT422 Midvaal	23 640	29 811	37 287
B	GT423 Lesedi	29 280	36 664	45 602
C	DC42 Sedibeng District Municipality	186 955	202 955	213 850
Total: Sedibeng Municipalities		532 412	638 425	758 367
B	GT481 Mogale City	101 826	129 269	162 546
B	GT482 Randfontein	45 594	57 374	71 641
B	GT483 Westonaria	45 210	56 882	71 018
C	DC48 West Rand District Municipality	123 421	143 368	151 903
Total: West Rand Municipalities		316 051	386 893	457 109
Total: Gauteng Municipalities		6 943 416	8 309 669	9 769 449

MBEKANYO 3

**MUKOVHE WO LINGANYISELWAHO WA MASIPALA MUŃWE NA MUŃWE WA MUKOVHE WA
MBUELO WA MATAVHIA MUHVUSOWAPO WO ITWAHO NGA MUHVUSO**

Tshivhalo	Masipala	Nwaha wa dzitshelede wa Muvhuso		
		Kho umu A	Kho umu B	
		Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela phand&a	2009/10
GAUTENG				
A	Ekurhuleni	1 672 510	2 031 013	2 452 495
A	City of Johannesburg	3 038 829	3 655 318	4 259 464
A	City of Tshwane	1 303 064	1 499 852	1 723 285
B	GT02b1	17 106	21 508	26 839
B	GT02b2	42 270	53 114	66 245
C	DC46	21 173	23 546	25 645
Thanganyelo: Metswedding Municipalities		80 549	98 169	118 729
B	GT421	292 538	368 995	461 628
B	GT422	23 640	29 811	37 287
B	GT423	29 280	36 664	45 602
C	DC42	186 955	202 955	213 850
Thanganyelo: Sedibeng Municipalities		532 412	638 425	758 367
B	GT481	101 826	129 269	162 546
B	GT482	45 594	57 374	71 641
B	GT483	45 210	56 882	71 018
C	DC48	123 421	143 368	151 903
Thanganyelo: West Rand Municipalities		316 051	386 893	457 109
Thanganyelo: Gauteng Municipalities		6 943 416	8 309 669	9 769 449

SCHEDULE 3

DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY

Number	Municipality	National Financial Year		
		Column A	Column B	
		2008/09 Allocation	Forward Estimates	2009/10
KWAZULU-NATAL				
A	eThekwini	1 607 638	1 960 921	2 373 311
B	KZ211 Vulamehlo	14 529	18 002	22 197
B	KZ212 Umdoni	12 457	15 511	19 205
B	KZ213 Umzumbe	35 860	44 459	54 851
B	KZ214 uMuziwabantu	17 913	22 251	27 496
B	KZ215 Ezinqolweni	10 599	13 162	16 259
B	KZ216 Hibiscus Coast	42 816	53 822	67 151
C	DC21 Ugu District Municipality	131 123	158 906	192 730
Total: Ugu Municipalities		265 297	326 113	399 890
B	KZ221 uMshwathi	23 715	29 480	36 448
B	KZ222 uMngeni	16 945	21 287	26 545
B	KZ223 Mpfana	9 674	12 070	14 967
B	KZ224 Impendle	9 547	11 829	14 587
B	KZ225 Msunduzi	176 117	222 027	277 647
B	KZ226 Mkhambathini	11 993	14 880	18 369
B	KZ227 Richmond	12 550	15 591	19 268
C	DC22 uMgungundlovu District Municipality	188 295	217 318	253 589
Total: uMgungundlovu Municipalities		448 836	544 482	661 420
B	KZ232 Emnambithi/Ladysmith	49 193	61 373	76 108
B	KZ233 Indaka	25 733	31 959	39 486
B	KZ234 Umtshezi	13 266	16 543	20 505
B	KZ235 Okhahlamba	25 971	32 268	39 880
B	KZ236 Imbabazane	27 647	34 329	42 406
C	DC23 Uthukela District Municipality	128 819	156 644	190 641
Total: Uthukela Municipalities		270 628	333 116	409 026
B	KZ241 Endumeni	12 236	15 316	19 043
B	KZ242 Nquthu	28 124	34 904	43 099
B	KZ244 Msinga	27 748	34 341	42 306
B	KZ245 Umvoti	17 700	22 001	27 201
C	DC24 Umnzinyathi District Municipality	85 342	104 049	126 881
Total: Umnzinyathi Municipalities		171 150	210 611	258 530
B	KZ252 Newcastle	135 603	170 044	211 737
B	KZ253 eMadlangeni	5 750	7 103	8 738
B	KZ254 Dannhauser	20 226	25 093	30 975
C	DC25 Amajuba District Municipality	57 718	66 179	76 871
Total: Amajuba Municipalities		219 296	268 418	328 321
B	KZ261 eDumbe	15 504	19 283	23 852
B	KZ262 uPhongolo	25 378	31 573	39 065
B	KZ263 Abaqulusi	33 620	41 796	51 680
B	KZ265 Nongoma	29 201	36 190	44 635
B	KZ266 Ulundi	33 402	41 395	51 055
C	DC26 Zululand District Municipality	127 541	156 494	191 114
Total: Zululand Municipalities		264 645	326 731	401 401

MBEKANYO 3

**MUKOVHE WO LINGANYISELWAHO WA MASIPALA MUŃWE NA MUŃWE WA MUKOVHE WA
MBUELO WA MATAVHI A MUvhusowapo wo ITWAHO NGA MUvhuso**

Tshivhalo	Masipala	Nwaha wa dzitshelede wa Muvhuso		
		Khojumu A	Khojumu B	
		Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela phanqa 2009/10	2010/11
KWAZULU-NATAL				
A	eThekwini	1 607 638	1 960 921	2 373 311
B	KZ211 Vulamehlo	14 529	18 002	22 197
B	KZ212 Umdoni	12 457	15 511	19 205
B	KZ213 Umzumbe	35 860	44 459	54 851
B	KZ214 uMuziwabantu	17 913	22 251	27 496
B	KZ215 Ezingolweni	10 599	13 162	16 259
B	KZ216 Hibiscus Coast	42 816	53 822	67 151
C	DC21 Ugu District Municipality	131 123	158 906	192 730
Thanganyelo: Ugu Municipalities		265 297	326 113	399 890
B	KZ221 uMshwathi	23 715	29 480	36 448
B	KZ222 uMngeni	16 945	21 287	26 545
B	KZ223 Mpofana	9 674	12 070	14 967
B	KZ224 Impendle	9 547	11 829	14 587
B	KZ225 Msunduzi	176 117	222 027	277 647
B	KZ226 Mkhambathini	11 993	14 880	18 369
B	KZ227 Richmond	12 550	15 591	19 268
C	DC22 uMgungundlovu District Municipality	188 295	217 318	253 589
Thanganyelo: uMgungundlovu Municipalities		448 836	544 482	661 420
B	KZ232 Emnambithi/Ladysmith	49 193	61 373	76 108
B	KZ233 Indaka	25 733	31 959	39 486
B	KZ234 Umtshezi	13 266	16 543	20 505
B	KZ235 Okhahlamba	25 971	32 268	39 880
B	KZ236 Imbabazane	27 647	34 329	42 406
C	DC23 Uthukela District Municipality	128 819	156 644	190 641
Thanganyelo: Uthukela Municipalities		270 628	333 116	409 026
B	KZ241 Endumeni	12 236	15 316	19 043
B	KZ242 Nquthu	28 124	34 904	43 099
B	KZ244 Msinga	27 748	34 341	42 306
B	KZ245 Umvoti	17 700	22 001	27 201
C	DC24 Umzinyathi District Municipality	85 342	104 049	126 881
Thanganyelo: Umzinyathi Municipalities		171 150	210 611	258 530
B	KZ252 Newcastle	135 603	170 044	211 737
B	KZ253 eMadlangeni	5 750	7 103	8 738
B	KZ254 Dannhauser	20 226	25 093	30 975
C	DC25 Amajuba District Municipality	57 718	66 179	76 871
Thanganyelo: Amajuba Municipalities		219 296	268 418	328 321
B	KZ261 eDumbe	15 504	19 283	23 852
B	KZ262 uPhongolo	25 378	31 573	39 065
B	KZ263 Abaqulusi	33 620	41 796	51 680
B	KZ265 Nongoma	29 201	36 190	44 635
B	KZ266 Ulundi	33 402	41 395	51 055
C	DC26 Zululand District Municipality	127 541	156 494	191 114
Thanganyelo: Zululand Municipalities		264 645	326 731	401 401

SCHEDULE 3

DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY

Number	Municipality	National Financial Year			
		Column A	Column B		
		2008/09 Allocation	Forward Estimates	2009/10	2010/11
B KZ271	Umhlabuyalingana	21 427	26 529	32 693	
B KZ272	Jozini	29 006	35 936	44 310	
B KZ273	The Big Five False Bay	5 871	7 243	8 899	
B KZ274	Hlabisa	23 311	28 777	35 377	
B KZ275	Mtubatuba	7 156	8 893	10 992	
C DC27	Umkhanyakude District Municipality	84 528	104 263	127 884	
Total: Umkhanyakude Municipalities		171 300	211 640	260 155	
B KZ281	Mbonambi	18 233	22 569	27 808	
B KZ282	uMblathuze	88 852	111 744	139 467	
B KZ283	Ntambanana	8 607	10 622	13 055	
B KZ284	Umlalazi	34 395	42 629	52 578	
B KZ285	Mthonjaneni	10 735	13 341	16 492	
B KZ286	Nkandla	20 635	25 525	31 433	
C DC28	uThungulu District Municipality	181 102	215 614	255 484	
Total: uThungulu Municipalities		362 558	442 044	536 318	
B KZ291	Mandeni	28 607	35 585	44 021	
B KZ292	KwaDukuza	32 191	40 790	51 215	
B KZ293	Ndwedwe	25 709	31 841	39 250	
B KZ294	Maphumulo	19 876	24 633	30 382	
C DC29	iLembe District Municipality	120 426	143 918	172 844	
Total: iLembe Municipalities		226 809	276 767	337 712	
B KZ5a1	Ingwe	20 734	25 720	31 746	
B KZ5a2	Kwa Sani	5 281	6 536	8 052	
B KZ5a4	Greater Kokstad	21 540	26 943	33 481	
B KZ5a5	UbuHlebezwe	20 939	25 960	32 028	
B KZ5a6	Umzimkhulu	34 815	43 224	53 389	
C DC43	Sisonke District Municipality	100 030	122 444	149 735	
Total: Sisonke Municipalities		203 338	250 827	308 431	
Total: KwaZulu-Natal Municipalities		4 211 497	5 151 670	6 274 515	

MBEKANYO 3**MUKOVHE WO LINGANYISELWAHO WA MASIPALA MUŃWE NA MUŃWE WA MUKOVHE WA
MBUELO WA MATAVHI A MUHVUSOWAPO WO ITWAHO NGA MUHVUSO**

Tshivhalo	Masipala	Nwaha wa dzitshelede wa Muvhuso			
		Khojumu A	Khojumu B		
		Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela phanqa 2009/10	2010/11	
B	KZ271	Umhlabuyalingana	21 427	26 529	32 693
B	KZ272	Jozini	29 006	35 936	44 310
B	KZ273	The Big Five False Bay	5 871	7 243	8 899
B	KZ274	Hlabisa	23 311	28 777	35 377
B	KZ275	Mtubatuba	7 156	8 893	10 992
C	DC27	Umkhanyakude District Municipality	84 528	104 263	127 884
Thanganyelo: Umkhanyakude Municipalities		171 300	211 640	260 155	
B	KZ281	Mbonambi	18 233	22 569	27 808
B	KZ282	uMhlathuze	88 852	111 744	139 467
B	KZ283	Ntambanana	8 607	10 622	13 055
B	KZ284	Umlalazi	34 395	42 629	52 578
B	KZ285	Mthonjaneni	10 735	13 341	16 492
B	KZ286	Nkandla	20 635	25 525	31 433
C	DC28	uThungulu District Municipality	181 102	215 614	255 484
Thanganyelo: uThungulu Municipalities		362 558	442 044	536 318	
B	KZ291	Mandeni	28 607	35 585	44 021
B	KZ292	KwaDukuza	32 191	40 790	51 215
B	KZ293	Ndwedwe	25 709	31 841	39 250
B	KZ294	Maphumulo	19 876	24 633	30 382
C	DC29	iLembe District Municipality	120 426	143 918	172 844
Thanganyelo: iLembe Municipalities		226 809	276 767	337 712	
B	KZ5a1	Ingwe	20 734	25 720	31 746
B	KZ5a2	Kwa Sani	5 281	6 536	8 052
B	KZ5a4	Greater Kokstad	21 540	26 943	33 481
B	KZ5a5	UbuHlebezwe	20 939	25 960	32 028
B	KZ5a6	Umzimkhulu	34 815	43 224	53 389
C	DC43	Sisonke District Municipality	100 030	122 444	149 735
Thanganyelo: Sisonke Municipalities		203 338	250 827	308 431	
Thanganyelo: KwaZulu-Natal Municipalities		4 211 497	5 151 670	6 274 515	

SCHEDULE 3**DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY**

Number	Municipality	National Financial Year		
		2008/09 Allocation	Forward Estimates	
			2009/10	2010/11
LIMPOPO				
B NP03a2	Makhuduthamaga	61 873	76 828	94 904
B NP03a3	Fetakgomo	19 499	24 113	29 687
B NP03a4	Greater Marble Hall	29 844	37 110	45 894
B NP03a5	Elias Motsoaledi	57 241	71 109	87 874
B NP03a6	Greater Tubatse	54 989	68 289	84 365
C DC47	Greater Sekhukhune District Municipality	176 450	216 527	264 082
Total: Greater Sekhukhune District Municipalities		399 896	493 975	606 806
B NP331	Greater Giyani	57 483	71 405	88 235
B NP332	Greater Letaba	57 607	71 624	88 571
B NP333	Greater Tzaneen	87 601	109 733	136 521
B NP334	Ba-Phalaborwa	27 308	34 018	42 133
B NP335	Maruleng	22 727	28 201	34 816
C DC33	Mopani District Municipality	234 250	287 983	349 878
Total: Mopani Municipalities		486 976	602 965	740 154
B NP341	Musina	13 741	17 154	21 283
B NP342	Mutale	17 601	21 790	26 850
B NP343	Thulamela	114 676	143 526	178 441
B NP344	Makhado	104 655	131 049	162 994
C DC34	Vhembe District Municipality	237 300	290 911	356 205
Total: Vhembe Municipalities		487 972	604 429	745 774
B NP351	Blouberg	34 916	43 352	53 549
B NP352	Aganang	32 311	40 032	49 360
B NP353	Molemaole	32 652	40 594	50 197
B NP354	Polokwane	181 350	227 414	283 177
B NP355	Lepelle-Nkumpi	54 006	67 103	82 936
C DC35	Capricorn District Municipality	212 584	256 318	308 718
Total: Capricorn Municipalities		547 819	674 812	827 936
B NP361	Thabazimbi	26 516	33 193	41 273
B NP362	Lephalale	42 528	53 081	65 848
B NP364	Mookgopong	10 955	13 679	16 975
B NP365	Modimolle	26 553	33 212	41 272
B NP366	Bela Bela	21 519	26 871	33 346
B NP367	Mogalakwena	113 777	142 366	176 963
C DC36	Waterberg District Municipality	67 436	78 867	84 868
Total: Waterberg Municipalities		309 284	381 269	460 545
Total: Limpopo Municipalities		2 231 947	2 757 451	3 381 214

MBEKANYO 3

**MUKOVHE WO LINGANYISELWAHO WA MASIPALA MUŃWE NA MUŃWE WA MUKOVHE WA
MBUELO WA MATAVHI A MUHVUSOWAPO WO ITWAHO NGA MUHVUSO**

Tshivhalo	Masipala	Nwaha wa dzitshelede wa Muvhuso		
		Kho umu A	Kho umu B	
		Gavhelo Ja 2008/09	U gaganyela phanda	
LIMPOPO				
B	NP03a2	Makhuduthamaga	61 873	76 828
B	NP03a3	Fetakgomu	19 499	24 113
B	NP03a4	Greater Marble Hall	29 844	37 110
B	NP03a5	Elias Motsoaledi	57 241	71 109
B	NP03a6	Greater Tubatse	54 989	68 289
C	DC47	Greater Sekhukhune District Municipality	176 450	216 527
Thanganyelo: Greater Sekhukhune District Municipalities		399 896	493 975	606 806
B	NP331	Greater Giyani	57 483	71 405
B	NP332	Greater Letaba	57 607	71 624
B	NP333	Greater Tzaneen	87 601	109 733
B	NP334	Ba-Phalaborwa	27 308	34 018
B	NP335	Maruleng	22 727	28 201
C	DC33	Mopani District Municipality	234 250	287 983
Thanganyelo: Mopani Municipalities		486 976	602 965	740 154
B	NP341	Musina	13 741	17 154
B	NP342	Mutale	17 601	21 790
B	NP343	Thulamela	114 676	143 526
B	NP344	Makhado	104 655	131 049
C	DC34	Vhembe District Municipality	237 300	290 911
Thanganyelo: Vhembe Municipalities		487 972	604 429	745 774
B	NP351	Blouberg	34 916	43 352
B	NP352	Aganang	32 311	40 032
B	NP353	Molemole	32 652	40 594
B	NP354	Polokwane	181 350	227 414
B	NP355	Lepelle-Nkumpi	54 006	67 103
C	DC35	Capricorn District Municipality	212 584	256 318
Thanganyelo: Capricorn Municipalities		547 819	674 812	827 936
B	NP361	Thabazimbi	26 516	33 193
B	NP362	Lephala	42 528	53 081
B	NP364	Mookgopong	10 955	13 679
B	NP365	Modimolle	26 553	33 212
B	NP366	Bela Bela	21 519	26 871
B	NP367	Mogalakwena	113 777	142 366
C	DC36	Waterberg District Municipality	67 436	78 867
Thanganyelo: Waterberg Municipalities		309 284	381 269	460 545
Thanganyelo: Limpopo Municipalities		2 231 947	2 757 451	3 381 214

SCHEDULE 3**DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY**

Number	Municipality	National Financial Year		
		Column A	Column B	
		2008/09 Allocation	Forward Estimates	2009/10
MPUMALANGA				
B	MP301	Albert Luthuli	70 901	88 310
B	MP302	Msukaligwa	49 619	61 954
B	MP303	Mkhondo	43 801	54 595
B	MP304	Pixley Ka Seme	39 682	49 468
B	MP305	Lekwa	37 477	46 846
B	MP306	Dipaleseng	21 156	26 363
B	MP307	Govan Mbeki	95 540	120 456
C	DC30	Gert Sibande District Municipality	197 878	227 431
Total: Gert Sibande Municipalities		556 055	675 423	795 728
B	MP311	Delmas	24 341	30 397
B	MP312	Emalahleni	88 061	111 445
B	MP313	Steve Tshwete	45 132	56 925
B	MP314	Emakhazeni	16 869	21 028
B	MP315	Thembisile	101 113	125 986
B	MP316	Dr JS Moroka	105 896	131 799
C	DC31	Nkangala District Municipality	248 018	269 884
Total: Nkangala Municipalities		629 431	747 465	877 423
B	MP321	Thaba Chweu	35 153	43 953
B	MP322	Mbombela	145 156	182 235
B	MP323	Umjindi	21 676	27 121
B	MP324	Nkomazi	116 185	145 369
B	MP325	Bushbuckridge	198 574	247 682
C	DC32	Ehlanzeni District Municipality	134 181	153 955
Total: Ehlanzeni Municipalities		650 925	800 314	968 751
Total: Mpumalanga Municipalities				
		1 836 411	2 223 201	2 641 903

MBEKANYO 3

**MUKOVHE WO LINGANYISELWAHO WA MASIPALA MUŃWE NA MUŃWE WA MUKOVHE WA
MBUELO WA MATAVHI A MUHVUSOWAPO WO ITWAHO NGA MUHVUSO**

Tshivhalo	Masipala	Nwaha wa dzitshetede wa Muvhuso		
		Khojumu A	Khojumu B	
		Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela phanda	2009/10
MPUMALANGA				
B	MP301	Albert Luthuli	70 901	88 310
B	MP302	Msukaligwa	49 619	61 954
B	MP303	Mkhondo	43 801	54 595
B	MP304	Pixley Ka Seme	39 682	49 468
B	MP305	Lekwa	37 477	46 846
B	MP306	Dipaleseng	21 156	26 363
B	MP307	Govan Mbeki	95 540	120 456
C	DC30	Gert Sibande District Municipality	197 878	227 431
Thanganyelo: Gert Sibande Municipalities		556 055	675 423	795 728
B	MP311	Delmas	24 341	30 397
B	MP312	Emalahleni	88 061	111 445
B	MP313	Steve Tshwete	45 132	56 925
B	MP314	Emakhazeni	16 869	21 028
B	MP315	Thembisile	101 113	125 986
B	MP316	Dr JS Moroka	105 896	131 799
C	DC31	Nkangala District Municipality	248 018	269 884
Thanganyelo: Nkangala Municipalities		629 431	747 465	877 423
B	MP321	Thaba Chweu	35 153	43 953
B	MP322	Mbombela	145 156	182 235
B	MP323	Umjindi	21 676	27 121
B	MP324	Nkomazi	116 185	145 369
B	MP325	Bushbuckridge	198 574	247 682
C	DC32	Ehlanzeni District Municipality	134 181	153 955
Thanganyelo: Ehlanzeni Municipalities		650 925	800 314	968 751
Thanganyelo: Mpumalanga Municipalities		1 836 411	2 223 201	2 641 903

SCHEDULE 3

DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY

Number	Municipality	National Financial Year		
		Column A	Column B	
		2008/09 Allocation	Forward Estimates	2009/10
NORTHERN CAPE				
B NC451	Moshaweng	28 306	35 157	43 439
B NC452	Ga-Segonyana	28 741	35 804	44 345
B NC453	Gammagara	9 624	12 043	14 971
C DC45	Kgalagadi District Municipality	36 816	43 220	47 862
Total: Kgalagadi Municipalities		103 486	126 224	150 617
B NC061	Richtersveld	5 629	6 983	8 619
B NC062	Nama Khoi	15 964	19 922	24 710
B NC064	Kamiesberg	5 660	7 005	8 630
B NC065	Hantam	9 324	11 607	14 368
B NC066	Karoo Hoogland	6 109	7 551	9 294
B NC067	Khai-Ma	5 753	7 113	8 756
C DC6	Namakwa District Municipality	24 150	27 068	29 038
Total: Namakwa Municipalities		72 590	87 250	103 414
B NC071	Ubuntu	8 376	10 413	12 876
B NC072	Umsobomvu	14 114	17 565	21 738
B NC073	Emthanjeni	16 873	21 022	26 039
B NC074	Kareeberg	5 505	6 826	8 421
B NC075	Renosterberg	6 817	8 429	10 377
B NC076	Thembelihle	6 461	8 004	9 870
B NC077	Siyathemba	9 253	11 514	14 248
B NC078	Siyancuma	15 278	19 062	23 639
C DC7	Karoo District Municipality	20 251	22 742	25 091
Total: Karoo Municipalities		102 930	125 578	152 299
B NC081	Mier	4 098	5 051	6 201
B NC082	!Kai! Garib	20 611	25 810	32 102
B NC083	//Khara Hais	25 084	31 408	39 061
B NC084	!Kheis	7 066	8 752	10 789
B NC085	Tsantsabanc	10 909	13 569	16 786
B NC086	Kgatelopele	6 791	8 461	10 481
C DC8	Siyanda District Municipality	35 313	39 303	42 837
Total: Siyanda Municipalities		109 873	132 354	158 256
B NC091	Sol Plaatje	74 953	94 526	118 238
B NC092	Dikgatlong	20 599	25 646	31 749
B NC093	Magareng	13 506	16 807	20 798
B NC094	Phokwane	29 679	37 058	45 984
C DC9	Frances Baard District Municipality	61 860	67 888	75 879
Total: Frances Baard Municipalities		200 597	241 924	292 649
Total: Northern Cape Municipalities		589 476	713 331	857 235

MBEKANYO 3

**MUKOVHE WO LINGANYISELWAHO WA MASIPALA MUŃWE NA MUŃWE WA MUKOVHE WA
MBUELO WA MATAVHI A MUHVUSOWAPO WO ITWAHO NGA MUHVUSO**

Tshivhalo	Masipala	Nwaha wa dzitshelede wa Muvhuso			
		Kholumu A	Kholumu B		
		Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela phanđa 2009/10	2010/11	
NORTHERN CAPE					
B	NC451	Moshaweng	28 306	35 157	43 439
B	NC452	Ga-Segonyana	28 741	35 804	44 345
B	NC453	Gammagara	9 624	12 043	14 971
C	DC45	Kgalagadi District Municipality	36 816	43 220	47 862
Thanganyelo: Kgalagadi Municipalities		103 486	126 224	150 617	
B	NC061	Richtersveld	5 629	6 983	8 619
B	NC062	Nama Khoi	15 964	19 922	24 710
B	NC064	Karniesberg	5 660	7 005	8 630
B	NC065	Hantam	9 324	11 607	14 368
B	NC066	Karoo Hoogland	6 109	7 551	9 294
B	NC067	Khai-Ma	5 753	7 113	8 756
C	DC6	Namakwa District Municipality	24 150	27 068	29 038
Thanganyelo: Namakwa Municipalities		72 590	87 250	103 414	
B	NC071	Ubuntu	8 376	10 413	12 876
B	NC072	Umsobomvu	14 114	17 565	21 738
B	NC073	Emthanjeni	16 873	21 022	26 039
B	NC074	Kareeberg	5 505	6 826	8 421
B	NC075	Renosterberg	6 817	8 429	10 377
B	NC076	Thembelihle	6 461	8 004	9 870
B	NC077	Siyathemba	9 253	11 514	14 248
B	NC078	Siyancuma	15 278	19 062	23 639
C	DC7	Karoo District Municipality	20 251	22 742	25 091
Thanganyelo: Karoo Municipalities		102 930	125 578	152 299	
B	NC081	Mier	4 098	5 051	6 201
B	NC082	!Kai! Garib	20 611	25 810	32 102
B	NC083	//Khara Hais	25 084	31 408	39 061
B	NC084	!Kheis	7 066	8 752	10 789
B	NC085	Tsantsabane	10 909	13 569	16 786
B	NC086	Kgatelopele	6 791	8 461	10 481
C	DC8	Siyanda District Municipality	35 313	39 303	42 837
Thanganyelo: Siyanda Municipalities		109 873	132 354	158 256	
B	NC091	Sol Plaatje	74 953	94 526	118 238
B	NC092	Dikgatlong	20 599	25 646	31 749
B	NC093	Magareng	13 506	16 807	20 798
B	NC094	Phokwane	29 679	37 058	45 984
C	DC9	Frances Baard District Municipality	61 860	67 888	75 879
Thanganyelo: Frances Baard Municipalities		200 597	241 924	292 649	
Thanganyelo: Northern Cape Municipalities		589 476	713 331	857 235	

SCHEDULE 3**DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY**

Number	Municipality	National Financial Year		
		Column A	Column B	
		2008/09 Allocation	Forward Estimates	2009/10
NORTH WEST				
B NW371	Moretele	68 138	84 735	104 801
B NW372	Madibeng	127 140	159 482	198 636
B NW373	Rustenburg	120 647	152 241	190 522
B NW374	Kgetlengrivier	19 271	24 041	29 812
B NW375	Moses Kotane	104 740	130 524	161 709
C DC37	Bojanala Platinum District Municipality	189 492	211 744	224 791
Total: Bojanala Platinum Municipalities		629 427	762 768	910 270
B NW381	Ratlou	28 298	35 140	43 411
B NW382	Tswaing	27 635	34 380	42 535
B NW383	Mafikeng	54 530	68 447	85 295
B NW384	Ditsobotla	34 760	43 299	53 626
B NW385	Ramotshere Moiloa	34 613	43 021	53 186
C DC38	Ngaka Modiri Moiloa District Municipality	216 811	256 902	306 484
Total: Central Municipalities		396 646	481 188	584 536
B NW391	Kagisano	24 648	30 598	37 791
B NW392	Naledi	15 713	19 595	24 291
B NW393	Mamuswa	14 088	17 542	21 718
B NW394	Greater Taung	42 124	52 235	64 455
B NW395	Molopo	5 145	6 323	7 745
B NW396	Lekwa-Teebane	12 573	15 679	19 436
C DC39	Bophirima District Municipality	107 037	130 329	158 748
Total: Bophirima Municipalities		221 328	272 302	334 185
B NW401	Ventersdorp	20 949	26 119	32 373
B NW402	Tlokwe	42 142	53 239	66 687
B NW403	City of Matlosana	166 985	210 302	262 772
B NW404	Maquassi Hills	35 007	43 695	54 207
B NW405	Merafong City	81 879	104 096	131 042
C DC40	Southern District Municipality	123 245	141 453	150 989
Total: Southern Municipalities		470 207	578 905	698 070
Total: North West Municipalities		1 717 608	2 095 162	2 527 061

MBEKANYO 3

**MUKOVHE WO LINGANYISELWAHO WA MASIPALA MUÑWE NA MUÑWE WA MUKOVHE WA
MBUELO WA MATAVHI A MUHVUSOWAPO WO ITWAHO NGA MUHVUSO**

Tshivhalo	Masipala	Nwaha wa dzitshelede wa Muvhuso		
		Kho umu A	Kho umu B	
		Gavhelo Ja 2008/09	U gaganyela phanda	2009/10
NORTH WEST				
B NW371	Moretele	68 138	84 735	104 801
B NW372	Madibeng	127 140	159 482	198 636
B NW373	Rustenburg	120 647	152 241	190 522
B NW374	Kgetlengrivier	19 271	24 041	29 812
B NW375	Moses Kotane	104 740	130 524	161 709
C DC37	Bojanala Platinum District Municipality	189 492	211 744	224 791
Thanganyelo: Bojanala Platinum Municipalities		629 427	762 768	910 270
B NW381	Ratlou	28 298	35 140	43 411
B NW382	Tswaing	27 635	34 380	42 535
B NW383	Mafikeng	54 530	68 447	85 295
B NW384	Ditsobotla	34 760	43 299	53 626
B NW385	Ramotshere Moiloa	34 613	43 021	53 186
C DC38	Ngaka Modiri Moiloa District Municipality	216 811	256 902	306 484
Thanganyelo: Ngaka Modiri Moiloa Municipalities		396 646	481 188	584 536
B NW391	Kagisano	24 648	30 598	37 791
B NW392	Naledi	15 713	19 595	24 291
B NW393	Mamusa	14 088	17 542	21 718
B NW394	Greater Taung	42 124	52 235	64 455
B NW395	Molopo	5 145	6 323	7 745
B NW396	Lekwa-Teemane	12 573	15 679	19 436
C DC39	Bophirima District Municipality	107 037	130 329	158 748
Thanganyelo: Bophirima Municipalities		221 328	272 302	334 185
B NW401	Ventersdorp	20 949	26 119	32 373
B NW402	Tlokwe	42 142	53 239	66 687
B NW403	City of Matlosana	166 985	210 302	262 772
B NW404	Maquassi Hills	35 007	43 695	54 207
B NW405	Merafong City	81 879	104 096	131 042
C DC40	Southern District Municipality	123 245	141 453	150 989
Thanganyelo: Southern Municipalities		470 207	578 905	698 070
Thanganyelo: North West Municipalities		1 717 608	2 095 162	2 527 061

SCHEDULE 3**DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY**

Number	Municipality	National Financial Year		
		Column A	Column B	Forward Estimates
		2008/09 Allocation	2009/10	
WESTERN CAPE				
A	City of Cape Town	1 710 485	2 006 263	2 416 935
B	WC011 Matzikama	15 767	19 808	24 702
B	WC012 Cederberg	12 993	16 227	20 140
B	WC013 Bergvlier	11 166	14 009	17 450
B	WC014 Saldanha Bay	18 143	22 915	28 698
B	WC015 Swartland	13 363	16 892	21 168
C	DC1 West Coast District Municipality	58 664	64 272	68 565
Total: West Coast Municipalities		130 096	154 124	180 723
B	WC022 Witzenberg	21 829	27 339	34 008
B	WC023 Drakenstein	36 541	46 746	59 132
B	WC024 Stellenbosch	22 124	28 501	36 249
B	WC025 Breede Valley	32 463	41 145	51 672
B	WC026 Breede River Winelands	24 801	31 071	38 659
C	DC2 Cape Winelands District Municipality	167 588	186 787	196 238
Total: Cape Winelands Municipalities		305 347	361 589	415 957
B	WC031 Theewaterskloof	25 681	32 229	40 158
B	WC032 Overstrand	19 231	24 200	30 219
B	WC033 Cape Agulhas	8 544	10 690	13 287
B	WC034 Swellendam	9 564	11 926	14 781
C	DC3 Overberg District Municipality	33 785	37 184	39 948
Total: Overberg Municipalities		96 804	116 229	138 393
B	WC041 Kannaland	9 473	11 782	14 573
B	WC042 Hessequa	13 896	17 371	21 576
B	WC043 Mossel Bay	21 178	26 641	33 257
B	WC044 George	37 048	47 099	59 290
B	WC045 Oudtshoorn	21 165	26 478	32 908
B	WC047 Bitou	12 297	15 407	19 171
B	WC048 Knysna	16 522	20 750	25 869
C	DC4 Eden District Municipality	101 621	118 271	125 799
Total: Eden Municipalities		233 200	283 800	332 444
B	WC051 Laingsburg	4 313	5 314	6 522
B	WC052 Prince Albert	4 826	5 957	7 323
B	WC053 Beaufort West	13 701	17 072	21 149
C	DC5 Central Karoo District Municipality	10 986	13 106	15 062
Total: Central Karoo Municipalities		33 825	41 449	50 057
Total: Western Cape Municipalities				
		2 509 758	2 963 453	3 534 510
National Total		24 888 685	30 155 606	36 196 067

MBEKANYO 3

**MUKOVHE WO LINGANYISELWAHO WA MASIPALA MUÑWE NA MUÑWE WA MUKOVHE WA
MBUELO WA MATAVHI A MUHVUSOWAPO WO ITWAHO NGA MUHVUSO**

Tshivhalo	Masipala	Nwaha wa dzitshelde wa Muvhuso		
		Kholumu A	Kholumu B	
		Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela phanda 2009/10	2010/11
	WESTERN CAPE			
A	City of Cape Town	1 710 485	2 006 263	2 416 935
B	WC011 Matzikama	15 767	19 808	24 702
B	WC012 Cederberg	12 993	16 227	20 140
B	WC013 Bergvlier	11 166	14 009	17 450
B	WC014 Saldanha Bay	18 143	22 915	28 698
B	WC015 Swartland	13 363	16 892	21 168
C	DC1 West Coast District Municipality	58 664	64 272	68 565
Thanganyelo: West Coast Municipalities		130 096	154 124	180 723
B	WC022 Witzenberg	21 829	27 339	34 008
B	WC023 Drakenstein	36 541	46 746	59 132
B	WC024 Stellenbosch	22 124	28 501	36 249
B	WC025 Breede Valley	32 463	41 145	51 672
B	WC026 Breede River Winelands	24 801	31 071	38 659
C	DC2 Cape Winelands District Municipality	167 588	186 787	196 238
Thanganyelo: Cape Winelands Municipalities		305 347	361 589	415 957
B	WC031 Theewaterskloof	25 681	32 229	40 158
B	WC032 Overstrand	19 231	24 200	30 219
B	WC033 Cape Agulhas	8 544	10 690	13 287
B	WC034 Swellendam	9 564	11 926	14 781
C	DC3 Overberg District Municipality	33 785	37 184	39 948
Thanganyelo: Overberg Municipalities		96 804	116 229	138 393
B	WC041 Kannaland	9 473	11 782	14 573
B	WC042 Hessequa	13 896	17 371	21 576
B	WC043 Mossel Bay	21 178	26 641	33 257
B	WC044 George	37 048	47 099	59 290
B	WC045 Oudtshoorn	21 165	26 478	32 908
B	WC047 Bitou	12 297	15 407	19 171
B	WC048 Knysna	16 522	20 750	25 869
C	DC4 Eden District Municipality	101 621	118 271	125 799
Thanganyelo: Eden Municipalities		233 200	283 800	332 444
B	WC051 Laingsburg	4 313	5 314	6 522
B	WC052 Prince Albert	4 826	5 957	7 323
B	WC053 Beaufort West	13 701	17 072	21 149
C	DC5 Central Karoo District Municipality	10 986	13 106	15 062
Thanganyelo: Central Karoo Municipalities		33 825	41 449	50 057
		..		
Thanganyelo: Western Cape Municipalities		2 509 758	2 963 453	3 534 510
Thanganyelo ya Muvhuso		24 888 685	30 155 606	36 196 067

SCHEDULE 4

ALLOCATIONS TO PROVINCES TO SUPPLEMENT THE FUNDING OF PROGRAMMES OR FUNCTIONS FUNDED FROM PROVINCIAL BUDGETS

Vote	Name of allocation	Purpose	Type of allocation	Province	Column A	Column B	
					2008/09 Allocation	Forward Estimates	
					2009/10	2010/11	
Agriculture (Vote 23)	Comprehensive Agricultural Support Programme Grant	To expand the provision of agricultural support services, and promote and facilitate agricultural development by targeting beneficiaries of the Land and Agrarian Reform programmes.	General conditional allocation to provinces	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000	R'000	R'000
					90 018	105 729	127 384
					49 089	57 676	69 489
					25 329	29 729	35 818
					88 037	103 443	124 629
					81 103	95 293	114 810
					53 019	62 272	75 026
					36 807	43 246	52 103
					68 432	80 390	96 855
					43 084	50 632	61 001
Health (Vote 14)	(a) Health Professions Training and Development Grant	Support provinces to fund costs associated with training of health professionals; development and recruitment of medical specialists in under-served provinces; and support and strengthen undergraduate and post graduate teaching and training processes in health facilities.	Nationally assigned function to provinces	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000	R'000	R'000
					140 641	151 362	160 444
					102 000	110 755	117 400
					610 828	614 812	651 701
					212 092	222 425	235 771
					79 834	88 759	94 085
					59 935	71 839	76 149
					45 278	58 304	61 802
					68 977	78 608	83 324
					356 414	362 935	384 711
(b) National Tertiary Services Grant		To compensate provinces for the supra-provincial nature of tertiary services provision and spill over effects; and to provide strategic funding to enable provinces to plan, modernise, rationalise and transform the tertiary hospital service delivery platform in line with national policy objectives including improving access and equity.	Nationally assigned function to provinces	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000	R'000	R'000
					468 088	507 595	550 750
					545 350	595 685	651 410
					2 186 619	2 319 920	2 531 965
					903 297	980 406	1 090 250
					150 168	176 325	255 097
					66 621	81 117	90 858
					152 120	172 618	223 776
					117 317	133 932	177 595
					1 486 054	1 566 333	1 731 376
					TOTAL	6 075 634	6 533 931
							7 303 077

MBEKANYO 4

MAGAVHELO A NEWAHO MADZINGU U TIKEDZA U BADELA MBEKANYAMUSHUMO KANA MISHUMO I BADELWAHO NGA GWAMA LA DZINGU

Khetho	Dzina ja gavhelo	Tshipikwa	Mufuda wa gavhelo	Vundu	Khojumu A	Khojumu B	
					Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela phanda	2009/10
					R'000	R'000	R'000
Zwa Vhulimi (Khetho 23)	Thikhedzo ya mbekanyo ya zwa vhulimi	U engedza dzudzanyo ya thikhedzo ya zwa vhulimi, nga u engedza na u leludza mvelaphanq'a ya zwa vhulimi nga u livhisa khogomelo kha vho wanaho mavu avho murahu nga Mbekanyarnushumo ya u vhuyedzedza mavu kha vhane vhao	Magavhelo a angaredzaho u ya nga zwiiimo a mavunq'u	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	90 018 49 089 25 329 88 037 81 103 53 019 36 807 68 432 43 084	105 729 57 676 29 729 103 443 95 293 62 272 43 246 80 390 50 632	127 384 69 489 35 818 124 629 114 810 75 026 52 103 96 855 61 001
Zwa Mutakalo (Khetho 14)	(a) Mukovhe wa tshelede wa Mveledziso na gudedzi la zwa mutakalo	Li tikedza mavunq'u u badela tshinyalelo dza u gudisa vhashumi vha zwa mutakalo; u bveledzwa ha u thola vhomakone vha zwa ngalafho kha mavunq'u a si na tshumelo	Magavhelo a newaho nga muvhuso a yaho kha mavunq'u	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	140 641 102 000 610 828 212 092 79 834 59 935 45 278 68 977 356 414	151 362 110 755 614 812 222 425 88 759 71 839 58 304 78 608 362 935	160 444 117 400 651 701 235 771 94 085 76 149 61 802 83 324 384 711
	(b) Mukovhe wa tshelede wa zwa pfunzo dza nqha	U tikedza mavunq'u kha zwa pfunzo ya nqha, u thusa madzingu uri a kone u dzudzanya u khwinifhadza u linganyisela tswikisedzo ya tshumelo u ya nga mulayo wa muvhuso u ambaho nga u engedza tswikelelo ya tshumelo nga vhqhe.	Mishumo i newaho mavunq'u nga muvhuso.	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	468 088 545 350 2 186 619 903 297 150 168 66 621 152 120 117 317 1 486 054	507 595 595 685 2 319 920 980 406 176 325 81 117 172 618 133 932 1 566 333	550 750 651 410 2 531 965 1 090 250 255 097 90 858 223 776 177 595 1 731 376
				THANGANYELO	534 918	628 410	757 115
				THANGANYELO	1 675 999	1 759 799	1 865 387
				THANGANYELO	6 075 634	6 533 931	7 303 077

SCHEDULE 4**ALLOCATIONS TO PROVINCES TO SUPPLEMENT THE FUNDING OF PROGRAMMES OR FUNCTIONS FUNDED FROM PROVINCIAL BUDGETS**

Vote	Name of allocation	Purpose	Type of allocation	Province	Column A	Column B	
					2008/09 Allocation	Forward Estimates	
					2009/10	2010/11	
National Treasury (Vote 7)	Infrastructure Grant to Provinces	To help accelerate construction, maintenance, upgrading and rehabilitation of new and existing infrastructure in education, roads, health and agriculture; to enhance the application of labour intensive methods in order to maximise job creation and skills development as encapsulated in the EPWP guidelines; and to enhance capacity to deliver infrastructure.	General conditional allocation to provinces	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000 1 317 909 569 278 606 206 1 560 290 1 076 297 572 244 390 161 641 035 513 287 TOTAL	R'000 1 597 485 689 559 740 683 1 895 075 1 305 175 694 144 473 404 776 334 624 848 8 796 707	R'000 1 827 967 788 494 854 294 2 172 843 1 494 121 794 875 542 252 887 553 718 068 10 080 467

MBEKANYO 4

MAGAVHELO A NEWAHO MADZINGU U TIKEDZA U BADELA MBEKANYAMUSHUMO KANA MISHUMO I BADELWAHO NGA GWAMA LA DZINGU

Khetho	Dzina ja gavhelo	Tshipikwa	Mufuda wa gavhelo	Vundu	Khojumu A	Khojumu B				
					Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela phandä				
						2009/10	2010/11			
Vhufaragwama ha muvhuso (Khetho 7)	Mukovhe wa dzitshelede wa zwiimiswa u yaho kha mavundu	U thusa u engedza u fhaña, u ḫogomelwa na u khwiniswa ha zwiimiswa zwiswa na zwa kale zwa pfunzo, dzibada, mutakalo na vhulimi u itela u khwinifhadzwa ha zwa mishumo na nyengedzeo ya u sikwa ha mishumo samusi zwo sumbedzwa kha EPWP na u engedza nqisedzo ya zwiimiswa	Magavhelo a angaredzaho u ya nga zwiimo a mavundu	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000 1 317 909 569 278 606 206 1 560 290 1 076 297 572 244 390 161 641 035 513 287	R'000 1 597 485 689 559 740 683 1 895 075 1 305 175 694 144 473 404 776 334 624 848	R'000 1 827 967 788 494 854 294 2 172 843 1 494 121 794 875 542 252 887 553 718 068	THANGANYELO 7 246 707	8 796 707	10 080 467

SCHEDULE 4**ALLOCATIONS TO MUNICIPALITIES TO SUPPLEMENT THE FUNDING OF FUNCTIONS FUNDED FROM MUNICIPAL BUDGETS**

Vote	Name of allocation	Purpose	Column A	Column B	
			2008/09 Allocation	Forward Estimates	
			2009/10	2010/11	
Provincial and Local Government (Vote 29)	Municipal Infrastructure Grant	To supplement capital finance for basic municipal infrastructure for poor households, micro enterprises and social institutions.	R'000 8 657 090	R'000 10 330 230	R'000 11 678 044
			TOTAL	8 657 090	10 330 230
					11 678 044

MBEKANYO 4**GAVHELO LO ITELWAHO MADZINGU U TIKEDZA U BADELA MBEKANYAMUSHUMO KANA MISHUMO U BVA KHA GWAMA LA DZINGU**

Khetho	Dzina ja gavhelo	Tshipikwa	Khojumu A		Khojumu B	
			Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela phanda		
				2009/10	2010/11	
Muvhuso wa Vunquna Muvhusowapo (Khetho 29)	Magavhelo a zwiimiswa kha mavundu	U tikedza gavhelo la ha masipala ja thodea dza mutheo dzi itelwaho vhashai, mabindu makuku na tshumelo ya thusa lushaka	R'000	R'000	R'000	
			8 657 090	10 330 230	11 678 044	
			THANGANYELO	8 657 090	10 330 230	11 678 044

SCHEDULE 5**SPECIFIC PURPOSE ALLOCATIONS TO PROVINCES**

Vote	Name of allocation	Purpose	Type of allocation	Province	Column A	Column B	
					2008/09 Allocation	Forward Estimates	
					2009/10	2010/11	
Agriculture (Vote 23)	Land Care Programme Grant: Poverty Relief and Infrastructure Development	To optimise productivity and sustainable use of natural resources to ensure greater productivity, food security, job creation and better quality of life for all.	Conditional allocation	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000 7 345 3 428 3 428 7 345 8 325 4 407 6 366 4 897 3 428	R'000 8 227 4 113 3 599 8 227 7 713 4 627 5 656 6 170 3 085	R'000 8 721 4 360 3 815 8 721 8 176 4 904 5 995 6 540 3 270
				TOTAL	48 969	51 417	54 502
Arts and Culture (Vote 12)	Community Library Services Grant	To enable communities to gain access to knowledge and information that will improve their social, economic and political situation.	Conditional allocation	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000 42 588 30 927 35 321 26 195 42 926 42 926 45 123 40 560 31 434	R'000 55 516 40 315 46 043 34 146 55 956 55 956 58 820 52 872 40 976	R'000 62 239 45 197 51 619 38 282 62 733 62 733 65 944 59 275 45 938
				TOTAL	338 000	440 600	493 960
Education (Vote 13)	(a) Further Education and Training College Sector Recapitalisation Grant	The FET recapitalisation programme seeks to increase the number of students enrolled in high priority skills vocational programmes that lead to higher education or employment by providing the essential infrastructure, equipment, learning material and human resources required to deliver skills programmes.	Conditional allocation	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000 115 506 52 200 167 156 162 974 111 646 39 099 7 620 61 494 77 305	R'000 - - - - - - - - -	R'000 - - - - - - - - -
				TOTAL	795 000	-	-

MBEKANYO 5

TSHIPIKWA TSHO KHETHEAHO TSHA GAVHELO LA MADZINGU

Khetho	Dzina ja gavhelo	Tshipikwa		Vundu	Khojumu A	Khojumu B	
					Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela Phandä	
						2009/10	2010/11
Zwa Vhulimi (Khetho 23)	Mukovhe wa Tshelede wa Mbekanyo ya Thogomelo ya Mavu: Mveledziso ya u Fhugudza Vhushai na ya Zwiimiswa	U engedza mveledziso na u tikedzwa ha zwithu zwa mupo na u ita vhungoho ha urithu na mveledziso khulwane ya zwiliwa, tsireledza, tsiko ya mishumo na u khwinifhadza kutshilele.	Gavhelo u ya nga nyimele	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000 7 345 3 428 3 428 7 345 8 325 4 407 6 366 4 897 3 428	R'000 8 227 4 113 3 599 8 227 7 713 4 627 5 656 6 170 3 085	R'000 8 721 4 360 3 815 8 721 8 176 4 904 5 995 6 540 3 270
				THANGANYELO	48 969	51 417	54 502
Vhutsila na Mvelele (Khetho 12)	Mukovhe wa Tshumelo dza Laiburari ya Tshitshavha	U itela uri vhadzulapo vha kone u wana nqivho na vhufali zwine zwa qo khwinifhadza matshilele avho kha zwa ikonomi na zwa polotiki	Gavhelo u ya nga nyimele	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	42 588 30 927 35 321 26 195 42 926 42 926 45 123 40 560 31 434	55 516 40 315 46 043 34 146 55 956 55 956 58 820 52 872 40 976	62 239 45 197 51 619 38 282 62 733 62 733 65 944 59 275 45 938
				THANGANYELO	338 000	440 600	493 960
Zwa Pfunzo (Khetho 13)	(a) Mukovhe wa Tshelede wa u Shandukisa Dzikholedzhi dza Pfunzo ya Njha	Mbekanyamushumo ya u shandukiswa ha kholedzhi dza F.E.T i toja u engedza vhagudi kha mbekanyamushumo dza vhutsila ha ndeme dzi swikisaho kha pfunzo ya njha kana mishumo ya njha nga u fleas tshifa, zwishumiswa, tshomedzo dza u guda na vhashumi zwi todeaho u bveledza zwikili.	Gavhelo u ya nga nyimele	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	115 506 52 200 167 156 162 974 111 646 39 099 7 620 61 494 77 305	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
				THANGANYELO	795 000	-	-

SCHEDULE 5

SPECIFIC PURPOSE ALLOCATIONS TO PROVINCES

Vote	Name of allocation	Purpose	Type of allocation	Province	Column A	Column B	
					2008/09 Allocation	Forward Estimates	
						2009/10	2010/11
Education (Vote 13)	(b) HIV and Aids (Life Skills Education) Grant	To coordinate and support the structured integration of life skills and HIV and Aids programmes across all learning areas in the school curriculum.	Conditional allocation	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000	R'000	R'000
					28 542	30 168	32 156
					9 800	10 341	10 719
					23 886	25 253	27 078
					37 610	39 765	42 686
					24 495	25 882	27 454
					13 848	14 626	15 420
					3 648	3 828	3 573
					12 229	12 912	13 539
					13 847	14 626	15 420
				TOTAL	167 905	177 401	188 045
	(c) National School Nutrition Programme Grant	To contribute to enhanced learning capacity through school feeding.	Conditional allocation	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	339 816	390 321	504 846
					82 498	94 758	122 562
					172 111	197 691	255 696
					376 435	432 381	559 247
					252 901	290 488	375 721
					136 606	156 908	202 947
					48 483	54 500	68 144
					103 144	118 473	153 235
					71 109	81 678	105 642
				TOTAL	1 583 103	1 817 198	2 348 040
Health (Vote 14)	(a) Comprehensive HIV and Aids Grant	To enable the health sector to develop an effective response to HIV and Aids; and to support the implementation of the National Operational Plan for Comprehensive HIV and Aids treatment and care.	Conditional allocation	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	300 522	380 897	463 750
					189 630	222 648	305 299
					541 119	715 850	793 281
					629 694	828 174	927 793
					234 410	275 226	376 877
					151 849	187 928	241 561
					91 444	107 365	146 850
					205 288	264 922	309 710
					241 467	293 176	421 636
				TOTAL	2 585 423	3 276 186	3 986 757

MBEKANYO 5

TSHIPIKWA TSHO KHETHEAHO TSHA GAVHELO LA MADZINGU

Khetho	Dzina ja gavhelo	Tshipikwa		Vundu	Khojumu A	Khojumu B	
					Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela Phandä	
						2009/10	2010/11
Zwa Pfunzo (Khetho 13)	(b) Mukovhe wa Tshelede wa HIV na Eidzi (Pfunzo ya Matshilele)	U dzudzanya na u tikedza thanganyelo yo dzudzanyeaho ya mbekanyamushumo dza zwikili zwa matshilele na HIV na Eidzi kha masia othe a u guda a re kha kharikhujamu ya tshikolo.	Gavhelo u ya nga nyimele	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000 28 542 9 800 23 886 37 610 24 495 13 848 3 648 12 229 13 847	R'000 30 168 10 341 25 253 39 765 25 882 14 626 3 828 12 912 14 626	R'000 32 156 10 719 27 078 42 686 27 454 15 420 3 573 13 539 15 420
	(c) Mukovhe wa Tshelede wa Zwiliwa zwi Bikwaho Zwikoloni zwa Muvhuso	U shela mulenzhe kha u guda ha vhana nga u vha nea zwiliwa	Gavhelo u ya nga nyimele	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	THANGANYELO 167 905	177 401	188 045
Zwa mutakalo (Khetho 14)	(a) Mukovhe wa Tshelede wa U Thusa kha HIV na AIDS	U itela uri muhasho wa mutakalo u kone u lwa na HIV na AIDS, na u tikedza nzudzanyo ya muvhuso ya u lwa na HIV na AIDS na u thogomela vhalwadze.	Gavhelo u ya nga nyimele	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	THANGANYELO 1 583 103	1 817 198	2 348 040
				THANGANYELO	2 585 423	3 276 186	3 986 757

SCHEDULE 5**SPECIFIC PURPOSE ALLOCATIONS TO PROVINCES**

Vote	Name of allocation	Purpose	Type of allocation	Province	Column A	Column B	
					2008/09 Allocation	Forward Estimates	
					2009/10	2010/11	
Health (Vote 14)	(b) Forensic Pathology Services Grant	To continue the development and provision of a comprehensive Forensic Pathology Service following the shift of this function to the health sector from the South African Police Service (SAPS) in all provinces.	Conditional allocation	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000	R'000	R'000
					58 129	61 214	69 345
					31 198	32 855	37 218
					77 472	81 584	92 421
					127 757	134 538	152 406
					33 457	35 233	39 913
					42 003	44 233	50 107
					19 169	20 187	22 868
					22 158	23 334	26 433
					55 535	58 484	66 251
				TOTAL	466 878	491 662	556 962
	(c) Hospital Revitalisation Grant	To provide funding to enable provinces to plan, manage, modernise, rationalise and transform the infrastructure, health technology, monitoring and evaluation of hospitals; and to transform hospital management and improve quality of care in line with national policy objectives.	Conditional allocation	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000	R'000	R'000
					282 288	226 276	325 810
					202 753	232 681	312 500
					718 312	745 500	785 503
					285 666	422 907	432 608
					248 540	196 233	305 954
					244 322	299 499	337 364
					246 364	328 890	405 500
					254 030	242 800	310 500
					400 388	387 010	420 965
				TOTAL	2 882 663	3 081 796	3 636 704
Housing (Vote 26)	Integrated Housing and Human Settlement Development Grant	To provide for the facilitation of a sustainable housing development process by laying down general principles applicable to housing development in all spheres of government through the Division of Revenue Act.	Conditional allocation	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000	R'000	R'000
					1 251 018	1 510 127	1 865 963
					772 410	907 708	1 093 849
					2 579 973	3 004 847	3 569 998
					1 575 586	1 891 016	2 353 255
					783 247	939 677	1 168 678
					629 210	749 963	923 644
					161 312	199 332	258 638
					896 102	1 037 154	1 219 807
					1 203 984	1 490 999	1 768 840
				TOTAL	9 852 842	11 730 823	14 222 672

MBEKANYO 5

TSHIPIKWA TSHO KHETHEAHO TSHA GAVHELO LA MADZINGU

Khetho	Dzina ja gavhelo	Tshipikwa		Vunđu	Khojumu A	Khojumu B		
					Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela Phandža		
					2009/10	2010/11		
Zwa mutakalo (Khetho 14)	(b) Mukovhe wa Tshelede wa Tshumelo dza Forensiki (Forensic Pathology)	U isa phanđa na mveledziso na nqisedzo ya Tshumelo yo Fhelelaho ya zwa Forensiki (Forensic Pathology) hu tshi tevhedzwa u bviswa ha tshumelo iyi kha zwa vhupholisa (SAPS) i tshi ya kha zwa Mutakalo kha mavunđu oře.	Gavhelo u ya nga nyimele	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000 58 129 31 198 77 472 127 757 33 457 42 003 19 169 22 158 55 535	R'000 61 214 32 855 81 584 134 538 35 233 44 233 20 187 23 334 58 484	R'000 69 345 37 218 92 421 152 406 39 913 50 107 22 868 26 433 66 251	
	(c) Mukovhe wa Tshelede wa U Vusuluswa ha Zwibadela	U nea tshelede u itela uri mavunđu a kone u dzudzanya, u langula, u linganyisela na u shandukisa thekhinolodzhi ya zwa ngalafho na u shandukiswa ha ndangulo ya zwibadela u itela u khwinifhadza zwa ngalafho u ya nga milayo ya muvhuso.	Gavhelo u ya nga nyimele	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	THANGANYELO 282 288 202 753 718 312 285 666 248 540 244 322 246 364 254 030 400 388	466 878 491 662	556 962	
Zwa Dzinđu (Khetho 26)	Mukovhe wa Tshelede wa Dzinđu na Mveledziso ya Kudzulele kwa Vhathu zwa Mučanganelo	U netshedza matshimbidzele a maitele a nveledziso ya dzinđu dza khwine nga u vhewa ha milayo yo teaho u bveledzisa dzinđu kha matavhī oře a muvhuso nga kha Mulayo wa Khethekanyo ya Mbuelo.	Gavhelo u ya nga nyimele	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	1 251 018 772 410 2 579 973 1 575 586 783 247 629 210 161 312 896 102 1 203 984	1 510 127 907 708 3 004 847 1 891 016 939 677 749 963 199 332 1 037 154 1 490 999	1 865 963 1 093 849 3 569 998 2 353 255 1 168 678 923 644 258 638 1 219 807 1 768 840	
				THANGANYELO	2 882 663	3 081 796	3 636 704	
					THANGANYELO	9 852 842	11 730 823	14 222 672

SCHEDULE 5**SPECIFIC PURPOSE ALLOCATIONS TO PROVINCES**

Vote	Name of allocation	Purpose	Type of allocation	Province	Column A	Column B	
					2008/09 Allocation	Forward Estimates	
						2009/10	2010/11
Public Works (Vote 5)	Devolution of Property Rate Funds Grant	To facilitate the transfer of property rates expenditure responsibility to provinces; and to enable provincial accounting officers to be fully accountable for their expenditure and payment of provincial property rates.	Conditional allocation	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000 119 638 125 066 155 265 210 846 12 294 36 000 24 094 58 995 147 127	R'000 134 061 140 144 173 983 236 264 13 776 40 340 26 998 66 107 164 865	R'000 147 467 154 158 191 381 259 891 15 154 44 374 29 698 72 718 181 351
				TOTAL	889 325	996 538	1 096 192
Sport and Recreation South Africa (Vote 17)	Mass Sport and Recreation Participation Programme Grant	To promote sport and recreation activities in communities and schools through mass participation and sport development.	Conditional allocation	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	44 895 20 355 44 978 59 735 28 241 21 823 18 722 24 083 27 168	62 765 26 591 63 834 85 148 52 023 29 870 12 686 31 096 38 237	66 531 28 186 67 664 90 256 45 604 31 663 21 927 34 022 40 532
				TOTAL	290 000	402 250	426 385
Transport (Vote 33)	Gautrain Rapid Rail Link Grant	To provide for national government funding contribution over a period of five years to the Gauteng Provincial Government for the construction of a fully integrated Gautrain Rapid Rail network.	Conditional allocation	Gauteng	3 265 993	2 507 211	317 526
				TOTAL	3 265 993	2 507 211	317 526

MBEKANYO 5

TSHIPIKWA TSHO KHETHEAHO TSHA GAVHELO LA MADZINGU

Khetho	Dzina ja gavhelo	Tshipikwa		Vunq <u>u</u>	Khojumu A	Khojumu B	
					Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela Phand <u>a</u>	
					2009/10	2010/11	
Tshumela lusaka (Khetho 5)	Mukovhe wa Dzitshelede wa U Rengiswa ha Thundu	U leludza u rengiswa ha thundu u ya nga mitengo yo teaho na u thusa vhaofisiri vha zwa dzitshelede uri vha vhe na vhu <u>q</u> ihinduleli kha u shumisa havho tshelede.	Gavhelo u ya nga nyimele	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000 119 638 125 066 155 265 210 846 12 294 36 000 24 094 58 995 147 127	R'000 134 061 140 144 173 983 236 264 13 776 40 340 26 998 66 107 164 865	R'000 147 467 154 158 191 381 259 891 15 154 44 374 29 698 72 718 181 351
Zwa Mitambo na Vhu <u>q</u> imvumvusi zwa Afurika Tshipembe (Khetho 17)	Mukovhe wa Tsheide wa Thanganyelog <u>u</u> ya zwa Mitambo na Vhu <u>q</u> imvumvusi	U tikedza zwa mitambo na vhu <u>q</u> imvumvusi kha vhadzulapo na zwikoloni nga thanganyelog <u>u</u> kha zwa mitambo.	Gavhelo u ya nga nyimele	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	889 325	996 538	1 096 192
Zwa vhuendi (Khetho 33)	Mukovhe wa Tshelede wa Gautrain Rapid Rail Link	U nea tshelede i bvaho muvhusoni lwa tshifhinga tsha mi <u>ñ</u> waha mi <u>ñ</u> anu kha muvhuso wa vunq <u>u</u> wa Gauteng u itela u fhat <u>ñ</u> wa ha <i>Gautrain Rapid Rail Link</i>	Gavhelo u ya nga nyimele	Gauteng	44 895 20 355 44 978 59 735 28 241 21 823 18 722 24 083 27 168	62 765 26 591 63 834 85 148 52 023 29 870 12 686 31 096 38 237	66 531 28 186 67 664 90 256 45 604 31 663 21 927 34 022 40 532
				THANGANYELO	290 000	402 250	426 385
				THANGANYELO	3 265 993	2 507 211	317 526

SCHEDULE 5: FURTHER EDUCATION AND TRAINING COLLEGE SECTOR RECAPITALISATION GRANT

Vote	Name of allocation	Province	Further Education and Training Colleges	Column A	Column B	
				2008/09 Allocation	Forward Estimates	
				R'000	2009/10	2010/11
Education (Vote 13)	Further Education and Training College Sector Recapitalisation Grant	Eastern Cape	Buffalo City	14 880	-	-
			E Cape Midlands	17 490	-	-
			Ikhala College	18 830	-	-
			Ingwe College	14 256	-	-
			King Hints College	14 000	-	-
		Free State	King Sabata College	11 110	-	-
			Lovedale College	9 760	-	-
			Port Elizabeth College	15 180	-	-
			TOTAL	115 506	-	-
			Flavius Mareka College	10 570	-	-
		Gauteng	Goldfields College	11 530	-	-
			Maluti College	16 100	-	-
			Motheo College	14 000	-	-
			TOTAL	52 200	-	-
			Central Johannesburg	20 460	-	-
			Ekhuveli West	21 590	-	-
			Ekhuveli East	25 700	-	-
			Sedibeng	19 900	-	-
			South West College	19 530	-	-
			Tshwane South	27 437	-	-
			Tshwane North	25 216	-	-
			Western College	7 323	-	-
			TOTAL	167 156	-	-

MBEKANYO 5: MUKOVHE WA TSHELEDE WA U SHANDUKISWA HA MUHASHO WA PFUNZO YA NTHA

Khetho	Dzina ja gavhelo	Vundu	Gudedzi na Kholedzhi zwa Pfunzo dza Nxa	Khojumu A	Khojumu B	
				Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela phandla	
				2009/10	2010/11	
Zwa Pfunzo (Khetho 13)	Mukovhe wa Dzitshede wa Kholedzhi dza u isa Phandla Pfunzo	Eastern Cape	Buffalo City	14 880	-	-
			E Cape Midlands	17 490	-	-
			Ikhala College	18 830	-	-
			Ingwe College	14 256	-	-
			King Hintsa College	14 000	-	-
		Free State	King Sabata College	11 110	-	-
			Lovedale College	9 760	-	-
			Port Elizabeth College	15 180	-	-
			THANGANYELO	115 506	-	-
			Flavius Mareka College	10 570	-	-
Gauteng		Free State	Goldfields College	11 530	-	-
			Maluti College	16 100	-	-
			Motheo College	14 000	-	-
			THANGANYELO	52 200	-	-
		Gauteng	Central Johannesburg	20 460	-	-
			Ekurhuleni West	21 590	-	-
			Ekurhuleni East	25 700	-	-
			Sedibeng	19 900	-	-
			South West College	19 530	-	-
			Tshwane South	27 437	-	-
			Tshwane North	25 216	-	-
			Western College	7 323	-	-
			THANGANYELO	167 156	-	-

SCHEDULE 5: FURTHER EDUCATION AND TRAINING COLLEGE SECTOR RECAPITALISATION GRANT

Vote	Name of allocation	Province	Further Education and Training Colleges	Column A	Column B	
				2008/09 Allocation	Forward Estimates	
					2009/10	2010/11
				R'000	R'000	R'000
Education (Vote 13)	Further Education and Training College Sector Recapitalisation Grant	KwaZulu-Natal	Coastal College Elangeni College Esayidi College Majuba College Mnambithi College Mthashana College Thekwini College Umfolozi College Umgungundlovu College	18 000 20 715 20 659 16 100 13 530 18 180 13 400 21 000 21 390	-	-
			TOTAL	162 974	-	-
		Limpopo	Capricorn College Lephala College Letaba College Mopani College Sekhukhune College Vhembe College Waterberg College	28 650 9 880 13 490 19 901 19 950 3 495 16 280	-	-
			TOTAL	111 646	-	-
		Mpumalanga	Ehlanzani College Gert Sibande College Nkangala College	12 009 15 190 11 900	-	-
			TOTAL	39 099	-	-
		Northern Cape	Rural College Urban College	5 000 2 620	-	-
			TOTAL	7 620	-	-

MBEKANYO 5: MUKOVHE WA TSHELEDE WA U SHANDUKISWA HA MUHASHO WA PFUNZO YA NTHA

Khetho	Dzina ja gavhelo	Vunđu	Gudedzi na Kholedzhi zwa Pfunzo dza Nčha	Khołumu A	Khołumu B	
				Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela phandža	
				2009/10	2010/11	
Zwa Pfunzo (Khetho 13)	Mukovhe wa Dzitshelde wa Kholedzhi dza u isa Phandža Pfunzo	KwaZulu-Natal	Coastal College	18 000	-	-
			Elangeni College	20 715	-	-
			Esayidi College	20 659	-	-
			Majuba College	16 100	-	-
			Mnambithi College	13 530	-	-
		Limpopo	Mthashana College	18 180	-	-
			Thekwini College	13 400	-	-
			Umfholzi College	21 000	-	-
			Umgungundlovu College	21 390	-	-
			THANGANYELO	162 974	-	-
		Mpumalanga	Capricorn College	28 650	-	-
			Lephale College	9 880	-	-
			Letaba College	13 490	-	-
			Mopani College	19 901	-	-
			Sekhukhune College	19 950	-	-
		Northern Cape	Vhembe College	3 495	-	-
			Waterberg College	16 280	-	-
			THANGANYELO	111 646	-	-
			Ehlanzani College	12 009	-	-
			Gert Sibande College	15 190	-	-
		Nkangala College	Nkangala College	11 900	-	-
			THANGANYELO	39 099	-	-
		Rural College		5 000	-	-
		Urban College		2 620	-	-
			THANGANYELO	7 620	-	-

SCHEDULE 5: FURTHER EDUCATION AND TRAINING COLLEGE SECTOR RECAPITALISATION GRANT

Vote	Name of allocation	Province	Further Education and Training Colleges	Column A	Column B	
				2008/09 Allocation	Forward Estimates	
					2009/10	2010/11
Education (Vote 13)	Further Education and Training College Sector Recapitalisation Grant	North West	Orbit College	20 007	-	-
			Taletso College	14 670	-	-
			Vuselela College	26 817	-	-
			TOTAL	61 494	-	-
			Boland College	14 140	-	-
		Western Cape	Cape Town College	6 425	-	-
			False Bay College	15 520	-	-
			Northlink College	9 850	-	-
			South Cape College	18 300	-	-
			West Coast College	13 070	-	-
			TOTAL	77 305	-	-

MBEKANYO 5: MUKOVHE WA TSHELEDE WA U SHANDUKISWA HA MUHASHO WA PFUNZO YA NTHA

Khetho	Dzina Ja gavhelo	Vundu	Gudedzi na Kholedzhi zwa Pfunzo dza Ntha	Khojumu A		Khojumu B	
				Gavhelo Ja 2008/09	U gaganyela phand		
					2009/10	2010/11	
Zwa Pfunzo (Khetho 13)	Mukovhe wa Dzitshelede wa Khledzhi dza u isa Phandla Pfunzo	North West	Orbit College Talesto College Vuselela College	R'000	20 007 14 670 26 817	- - -	- - -
			THANGANYELO		61 494	-	-
		Western Cape	Boland College Cape Town College False Bay College Northlink College South Cape College West Coast College	R'000	14 140 6 425 15 520 9 850 18 300 13 070	- - - - - -	- - - - - -
			THANGANYELO		77 305	-	-

SCHEDULE 5: MASS SPORT AND RECREATION PARTICIPATION PROGRAMME GRANT

Vote	Name of allocation	Purpose	Type of allocation	Province	Column A	Column B	
					2008/09 Allocation	Forward Estimates	
					2009/10	2010/11	
Sport and Recreation South Africa (Vote 17)	Legacy	To promote sport and recreation activities in communities and schools through mass participation and sport development.	Conditional allocation	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000	R'000	R'000
					13 430	29 652	31 431
					5 961	12 307	13 045
					13 797	30 342	32 162
					17 319	39 170	41 519
					11 375	27 015	26 169
					6 091	13 880	14 713
					2 094	2 408	5 020
					6 640	14 685	15 567
					8 293	17 791	18 859
					TOTAL	85 000	187 250
							198 485
	School Sport Mass Participation Programme	To promote sport and recreation activities in communities and schools through mass participation and sport development.	Conditional allocation	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000	R'000	R'000
					15 800	17 046	18 069
					7 013	7 075	7 499
					16 232	17 443	18 489
					20 376	22 517	23 868
					8 382	10 528	9 743
					7 166	7 978	8 458
					7 463	6 243	8 034
					7 812	8 442	8 949
					9 756	10 228	10 841
					TOTAL	100 000	107 500
							113 950
	Siyadlala	To promote sport and recreation activities in communities and schools through mass participation and sport development.	Conditional allocation	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000	R'000	R'000
					15 665	16 067	17 031
					7 381	7 209	7 642
					14 949	16 049	17 013
					22 040	23 461	24 869
					8 484	14 480	9 692
					8 566	8 012	8 492
					9 165	4 035	8 873
					9 631	7 969	9 506
					9 119	10 218	10 832
					TOTAL	105 000	107 500
							113 950

MBEKANYO 5: MUKOVHE WA TSHELEDE WA MBEKANYAMUSHUMO YA MITAMBO NA U DIMVUMVUSA

Khetho	Dzina ja gavhelo	Tshipikwa	Mufuda wa gavhelo	Vundu	Khojumu A	Khojumu B		
					Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela phandla		
					2009/10	2010/11		
Zwa Mitambo na u Dimvumvusa (Khetho 17)	Vhufa	U tikedza zwa mitambo na vhudimvumvusi kha vhadzulapo na zwikoloni nga Thanganyelogute kha zwa mitambo.	Gavhelo u ya nga nyimele	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	R'000	R'000	R'000	
					13 430	29 652	31 431	
					5 961	12 307	13 045	
					13 797	30 342	32 162	
					17 319	39 170	41 519	
					11 375	27 015	26 169	
					6 091	13 880	14 713	
					2 094	2 408	5 020	
					6 640	14 685	15 567	
					8 293	17 791	18 859	
Mbekanyamushumo ya Thanganyelogute ya Zwikolo kha zwa Mitambo na u Dimvumvusa		U tikedza zwa mitambo na vhudimvumvusi kha vhadzulapo na zwikoloni nga Thanganyelogute kha zwa mitambo	Gavhelo u ya nga nyimele	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	THANGANYELO	85 000	187 250	198 485
					15 800	17 046	18 069	
					7 013	7 075	7 499	
					16 232	17 443	18 489	
					20 376	22 517	23 868	
					8 382	10 528	9 743	
					7 166	7 978	8 458	
					7 463	6 243	8 034	
					7 812	8 442	8 949	
					9 756	10 228	10 841	
Ri khou tamba		U tikedza zwa mitambo na vhudimvumvusi kha vhadzulapo na zwikoloni nga Thanganyelogute kha zwa mitambo.	Gavhelo u ya nga nyimele	Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North West Western Cape	THANGANYELO	100 000	107 500	113 950
					15 665	16 067	17 031	
					7 381	7 209	7 642	
					14 949	16 049	17 013	
					22 040	23 461	24 869	
					8 484	14 480	9 692	
					8 566	8 012	8 492	
					9 165	4 035	8 873	
					9 631	7 969	9 506	
					9 119	10 218	10 832	

SCHEDULE 6

SPECIFIC PURPOSE ALLOCATIONS TO MUNICIPALITIES

Vote	Name of allocation	Purpose	Column A	Column B	
			2008/09 Allocation	Forward Estimates	
			2009/10	2010/11	
			R'000	R'000	R'000
RECURRENT GRANTS					
Provincial and Local Government (Vote 29)	Municipal Systems Improvement Programme Grant	To assist municipalities in building in-house capacity to perform their functions and stabilise institutional and governance systems.	200 000	200 000	212 000
National Treasury (Vote 7)	Local Government Financial Management Grant	To promote and support reforms in financial management by building the capacity in municipalities to implement the Municipal Finance Management Act.	180 000	299 990	364 589
Water Affairs and Forestry (Vote 34)	Water Services Operating Subsidy Grant	To subsidise water schemes owned and/or operated by the department or by other agencies on behalf of the department and transfer these to local government.	861 467	855 000	570 000
Sport and Recreation SA (Vote 17)	2010 World Cup Host City Operating Grant	To assist host cities with the operational response associated with the hosting of the 2009 Confederations Cup and the 2010 FIFA World Cup competition.	-	488 000	196 000
TOTAL			1 241 467	1 842 990	1 342 589
INFRASTRUCTURE GRANTS					
Minerals and Energy (Vote 28)	Integrated National Electrification Programme (Municipal) Grant	To implement the Programme by providing capital subsidies to municipalities to address the electrification backlog of permanently occupied residential dwellings, the installation of bulk infrastructure and rehabilitation and refurbishment of electricity infrastructure in order to improve quality of supply.	595 637	897 008	950 828
National Treasury (Vote 7)	Neighbourhood Development Partnership Grant	To provide municipalities with capital subsidies for property developments in townships and new residential neighbourhoods that include the construction or upgrading of community facilities, and where appropriate, attract private sector funding and input.	407 015	700 000	1 000 000
Transport (Vote 33)	Public Transport Infrastructure and Systems Grant	To provide for accelerated planning, establishment, construction and improvement of new and existing public transport and non-motorised transport infrastructure and systems.	3 170 000	2 325 000	4 464 500
Sport and Recreation SA (Vote 17)	2010 FIFA World Cup Stadiums Development Grant	To fund the design and construction of new designated stadiums or the design and upgrading of designated existing stadiums and supporting bulk services infrastructure in the World Cup Host Cities.	2 895 000	1 400 000	100 000
TOTAL			7 067 652	5 322 008	6 515 328

MBEKANYO 6

TSHIPIKWA TSHO KHETHEAHO TSHA GAVHELO LA MASIPALA

Khetho	Dzina ja gavhelo	Tshipikwa	Khojumu A	Khojumu B	
			Gavhelo la	U gaganyela phanqa	
			2008/09	2009/10	2010/11
			R'000	R'000	R'000
MIKOVHE YA TSHELEDE I DIDOVHOLOLAHO					
Muvhuso wa Vundu na Muvhusowapo (Khetho 29)	Mukovhe wa tshelede wa mbekanyamushumo ya u khwinifhadza kushumele kwa masipala	U thusa mamasipala kha u vha na vhukoni ha u ita mishumo yayo na u nea vhudziki kha sisteme dza zwiimiswa na kuvhusele.	200 000	200 000	212 000
Vhufaragwama ha Muvhuso (Khetho 7)	Mukovhe wa Tshelede wa Vhulanguli ha Masheleni a Muvhusowapo	U tikedza dzi tshanduko dza vhulanguli ha masheleni nga u fha fha vhukoni ha mamasipala hu tshi shumiswa Mulayo wa zwa vhulanguli ha masheleni a masipala .	180 000	299 990	364 589
Muhasho zwa Magi na Madaka (Khetho 34)	Mukovhe wa Tshelede wa Thikedzo ya Masheleni kha Tshumelo dza Magi	U tikedza nga masheleni zwikimu zwa magi zwa muhasho kana zwa marwe madzangano o imelaho muhasho na u pfukisela hezwi kha muvhusowapo .	861 467	855 000	570 000
Mitambo na u Dimvumvusa SA (Khetho 17)	Mukovhe wa Tshelede kha Dorobo iqe ya do fara Mitambo ya Liphasi ya 2010	U tikedza dorobo dzine dza do farelwa khadzo mitambo kha mashumele adzo mayelana na Mitambo ya Khonfedaresheni ya 2009 na mutatisano wa Mitambo ya Liphasi ya FIFA ya 2010.	-	488 000	196 000
[THANGANYELO]			1 241 467	1 842 990	1 342 589
Mukovhe wa Tshelede wa Zwiimiswa					
Mukovhe wa tshelede wa Minerala na (Khetho 28)	Mukovhe wa Mbekanyamushumo (Masipala) yo Tanganelanaho ya u Dzheniswa ha Mudagasi wa Lushaka	U shumisa mbekanyamushumo nga u nea mamasipala thuso ya zwa dzitshelede u itela u thusa kha u salela murahu ha zwa muqagasi kha zwifha zwa vhudzulo zwa tsho fha, u fha fha ha zwiimiswa zwihulwane na u vusulusa zwiimiswa zwa muqagasi hu tshi itelwa u tshimbidzwa zwavhu fha muqagasi.	595 637	897 008	950 828
Vhufaragwama ha Muvhuso (Khetho 7)	Mukovhe wa Tshelede wa Mveledziso ya Vhudzulapo	U itela u nea mamasipala thuso ya zwa dzitshelede u itela mveledziso ya zwifha zwa zwikolobulasi na vhudzulapo huswa zwine zwa katela na u fha fha kana u vusulusa ha zwifha zwa vhathu, nahone arali zwi tshi konadzea ha kunga vhoramabindu u thusa nga masheleni na ngeletshedzo kana zwishumiswa.	407 015	700 000	1 000 000
Zwa Vhuendi (Khetho 33)	Mukovhe wa Tshelede wa Themamveledziso ya Vhuendi ha Tshitshavha na Dzisisi feme.	U itela nzudzanyo yo fayhanyiswaho, zwiimiswa, u fha fha na u khwinifhadza ha zwiimiswa zwiiswa na zwi re hone zwa vhuendi na zwiimiswa zwi si zwa dzigoloi	3 170 000	2 325 000	4 464 500
Zwa Mitambo na Vhudimvumvusi SA (Khetho 17)	Mukovhe wa Tshelede wa Mveledziso ya Zwitediamu zwa Mitambo ya Liphasi ya FIFA ya 2010	U badelela tshelede ya u ola na u fha fha ha zwitediamu zwiiswa kana u ola na u khwinifhadza ha zwitediamu zwo nangiwaho zwa kale na u tikedza tshumelogute dza zwiimiswa zwa Dorobo dzine Mitambo ya Liphasi ya do farelwa khadzo.	2 895 000	1 400 000	100 000
[THANGANYELO]			7 067 652	5 322 008	6 515 328

SCHEDULE 7**ALLOCATIONS-IN-KIND TO MUNICIPALITIES FOR DESIGNATED SPECIAL PROGRAMMES**

Vote	Name of allocation	Purpose	Column A	Column B	
			2008/09 Allocation	Forward Estimates	
			2009/10	2010/11	
National Treasury (Vote 7)	(a) Local Government Financial Management Grant	To promote and support reforms in financial management by building the capacity in municipalities to implement the Municipal Finance Management Act.	R'000 50 000	R'000 -	R'000 -
	(b) Neighbourhood Development Partnership Grant	To provide municipalities with technical assistance to develop appropriate project proposals for property developments in townships and new residential neighbourhoods that include the construction or upgrading of community facilities, and where appropriate, attract private sector funding and input.	122 985	170 000	49 000
Minerals and Energy (Vote 28)	(a) Integrated National Electrification Programme (Eskom) Grant	To implement the Integrated National Electrification Programme (INEP) by providing capital subsidies to Eskom to address the electrification backlog of permanently occupied residential dwellings, the installation of bulk infrastructure and rehabilitation of electrification infrastructure.	1 150 758	1 420 770	1 649 309
	(b) Backlogs in the Electrification of Clinics and Schools Grant	To implement the Programme (INEP) by providing capital subsidies to Eskom in order to address the electrification backlog of schools and clinics.	90 000	150 000	-
Water Affairs and Forestry (Vote 34)	(a) Water Services Operating Subsidy Grant	To subsidise water schemes owned and/or operated by the department or by other agencies on behalf of the department and transfer these to local government.	269 040	-	-
	(b) Regional Bulk Infrastructure Grant	To develop regional bulk infrastructure for water supply to supplement water treatment works at resource development and link such water resource development with the local bulk and local distribution networks on a regional basis cutting across several local municipal boundaries. In the case of sanitation to supplement regional bulk collection as well as regional waste water treatment works.	450 000	650 000	689 000
	(c) Backlogs in Water and Sanitation at Clinics and Schools Grant	To eradicate the water supply and sanitation backlog of all clinics by 2008 and that of all schools by 2009.	210 000	350 000	-
TOTAL			2 342 783	2 740 770	2 387 309

MBEKANYO 7

MAGAVHELO A MASIPALA O ITELWAHO MBEKANYAMUSHUMO DZO KHETHEAHO

Khetho	Dzina la gavhelo	Tshipikwa	Khojumu A	Khojumu B	
			Gavhelo ja 2008/09	U gaganyela phandä	
				2009/10	2010/11
Vhufaragwama ha muvhuso (Khetho 7)	(a) Mukovhe wa Tshelede wa Vhulanguli ha Masheleni wa Muvhusowapo	U tikedza dzitshandulo kha vhulanguli ha dzitshelede nga u fhaṭa fhethu kha mimasipala u itela u shumisa Mulayo wa Vhulanguli ha Masheleni wa Masipala.	R'000 50 000	R'000 -	R'000 -
	(b) Mukovhe wa Tshelede wa Mveledziso ya Vhudzulapo	U tikedza mimasipala nga zwa thekiniki u itela u thoma mishumo yo fanelaho u thoma zwifhaṭo zwiswa dzidzorboni na kha vhudzulapo vhune haṭoḍa u vusuluswa na u khwinifhadzwa, nahone arali zwi tshi konadzea vhu kunge ndamedzo ya masheleni na ngeletschedzo kha sekhhithara dza phuraivethe.	122 985	170 000	49 000
Minerala na Fulufulu (Khetho 28)	(a) Mukovhe wa Tshelede wa Mbekanyamushumo ya Muvhuso ya zwa Muḍagasi (INEP) nga u nea Eskom tshelede ya u thusa kha u salela murahu ha u dzeneniswa ha muḍagasi kha zwifhaṭo zwa vhudzulo zwa tshoṭhe, u itela u fhaṭa zwiimiswa zwinzhi na u vusulusa zwiimiswa zwa muḍagasi.	U shumisa Mbekanyamushumo ya Muvhuso ya zwa Muḍagasi (INEP) nga u nea Eskom tshelede ya u thusa kha u salela murahu ha u dzeneniswa ha muḍagasi kha zwifhaṭo zwa vhudzulo zwa tshoṭhe, u itela u fhaṭa zwiimiswa zwinzhi na u vusulusa zwiimiswa zwa muḍagasi.	1 150 758	1 420 770	1 649 309
	(b) Mukovhe wa Tshelede wa u Lenga ha Nqisedzo ya Muḍagasi Zwikoloni na Dzikiliniki	U thoma Mbekanyamushumo (INEP) nga u tikedza nga dzimbadeko kha Eskom u itela u thusa kha u salela murahu ha u dzeneniswa ha muḍagasi zwikoloni na dzikiliniki.	90 000	150 000	-
Zwa Mađi na zwa Mađaka (Khetho 34)	(a) Mukovhe wa Tshelede i Tikedzaho Tshumelo dza Mađi	U tikedza nga masheleni zwikimu zwa mađi zwa muhasho kana zwa mařwe madzangano o imelaho muhasho na u pfukisela hezwi kha muvhusowapo	269 040	-	-
	(b) Mukovhe wa Tshelede wa Zwiimiswa Zwihiwlane zwa Dzingu	U bveledza zwiimiswa zwinzhi zwa dzingu zwa mađi hu u itela u tikedza u kunakisa mađi kha mveledziso dza zwiko na u fhrisela zwiko zwinzhi zwa mađi zwo raliho vhathuni vha vhupo ho fhambananaho. Na mveledziso musi zwi tshiḍa kha u dzudzanya tshiimiswa tsha malatwa khathihî na nqila ya u kunakisa mađi.	450 000	650 000	689 000
	(c) Mukovhe wa Tshelede wa u Lenga ha Nqisedzo ya Mađi na Tshampungane Zwikoloni na Dzikiliniki	U fhelisa u salela murahu ha u sa dzeneniswa mađi na tshampungane dzikiliniki dzoṭhe nga 2008 na zwikoloni zwothe nga 2009.	210 000	350 000	-
			THANGANYELO	2 342 783	2 740 770
					2 387 309